

Grade 1

**Home Language
Lesson Plan
Setswana**

Term 1

A MESSAGE FROM THE NECT

NATIONAL EDUCATION COLLABORATION TRUST (NECT)

Dear Teachers

This learning programme and training is provided by the National Education Collaboration Trust (NECT) on behalf of the Department of Basic Education (DBE)! We hope that this programme provides you with additional skills, methodologies and content knowledge that you can use to teach your learners more effectively.

What is NECT?

In 2012 our government launched the National Development Plan (NDP) as a way to eliminate poverty and reduce inequality by the year 2030. Improving education is an important goal in the NDP which states that 90% of learners will pass Maths, Science and languages with at least 50% by 2030. This is a very ambitious goal for the DBE to achieve on its own, so the NECT was established in 2015 to assist in improving education.

The NECT has successfully brought together groups of people interested in education so that we can work collaboratively to improve education. These groups include the teacher unions, businesses, religious groups, trusts, foundations and NGOs.

What are the learning programmes?

One of the programmes that the NECT implements on behalf of the DBE is the 'District Development Programme'. This programme works directly with district officials, principals, teachers, parents and learners; you are all part of this programme!

The programme began in 2015 with a small group of schools called the Fresh Start Schools (FSS). Curriculum learning programmes were developed for Maths, Science and Language teachers in FSS who received training and support on their implementation. The FSS teachers remain part of the programme, and we encourage them to mentor and share their experience with other teachers. The FSS helped the DBE trial the NECT learning programmes so that they could be improved and used by many more teachers. NECT has already begun this scale-up process in its Universalisation Programme and in its Provincialisation Programme.

Everyone using the learning programmes comes from one of these groups; but you are now brought together in the spirit of collaboration that defines the manner in which the NECT works. Teachers with more experience using the learning programmes will deepen their knowledge and understanding, while some teachers will be experiencing the learning programmes for the first time.

Let's work together constructively in the spirit of collaboration so that we can help South Africa eliminate poverty and improve education!

Contents

MANAGEMENT NOTES	4
THE WEEKLY ROUTINE	6
ASSESSMENT PLAN	12
GROUP GUIDED READING PROGRAMME	18
POSTERS	33
CORE METHODOLOGIES	35
WEEK 1	68
WEEK 2	90
WEEK 3	107
WEEK 4	119
WEEK 5	134
WEEK 6	147
WEEK 7	162
WEEK 8	175
WEEK 9	190
WEEK 10	203
WEEK 11	217

MANAGEMENT NOTES

MANAGEMENT NOTES

Materials and resources provided

In Term 1, the NECT will provide you with the following resources:

ITEM	QUANTITY	NOTES
ITEM	QUANTITY	NOTES
Term 1 Lesson Plan	1	Use this lesson plan to see what to teach on a daily basis. The core methodologies included tell you how to teach each lesson.
Term 1 Tracker	1	Use this document to complete your ATP and Term Planner. Tick off and date each lesson and assessment activity as it is done. Reflect on your teaching.
Term 1 Flashcard Words	1	All flashcard words required are provided. Cut them up and store them in an orderly fashion. Use these flashcards to teach learners 'look and say' words.
Term 1 Mark Sheet	4	Record learners' marks for all assessment activities on these sheets. Keep mark sheets safe in a file or book.
Poster: In the Classroom	1	Use for weeks 3 - 7. Use to teach Listening & Speaking lessons. Use to teach some Writing lessons. Store carefully for next year once the theme is finished.
Poster: At Home	1	Use for weeks 8 - 11. Use to teach Listening & Speaking lessons. Use to teach some Writing lessons. Store carefully for next year once the theme is finished.
Vula Bula Graded Readers	4 x 5	Use these readers for Group Guided Reading lessons. See the Group Guided Reading Programme in the Lesson Plan for 'look and say' words, for pacing, and for comprehension questions.

VULA BULA BOOKS: TERM 4 ACCESSION SHEET

- [illegible]

WEEKLY ROUTINE

THE WEEKLY ROUTINE

1. The learning programme follows the same routine every week.
 - This makes it easy for teachers and learners to follow.
 - Learners can prepare for the next activity once they know the routine.
2. The routine is based on the CAPS maximum time for Home Language: 8 hours per week.
3. Please display this routine in your classroom and try to learn it off by heart!

MONDAY			
ACTIVITY	TIME	DESCRIPTION	CORE METHODOLOGY / METHODOLOGIES
Morning Oral 		Greetings, weather, news, discussion	
Phonics 	15 min	Introduce sound Learners complete words list	WORD LIST
Group reading / Paired & Independent Reading 	15 min	Listen to Group 1 Learners complete phonics activity	GROUP GUIDED READING / PAIRED & INDEPENDENT READING
Handwriting 	30 min	Teach new letter formation Learners write letter / words / pattern in books	FORM NEW LETTER
Group reading / Paired & Independent Reading 	15 min	Listen to Group 2 Learners complete handwriting activity	GROUP GUIDED READING / PAIRED & INDEPENDENT READING
Shared Reading 	15 min	Pre-read and first read	PRE AND FIRST READ
Read Aloud 		Teacher reads aloud before breaks / at end of day	READ ALOUD

WEEKLY ROUTINE

TUESDAY			
ACTIVITY	TIME	DESCRIPTION	CORE METHODOLOGY / METHODOLOGIES
Morning Oral 		Greetings, weather, news, discussion	
Phonics 	15 min	Revise sound Learners complete activity in DBE book	DBE WORKBOOK
Group reading / Paired & Independent Reading 	15 min	Listen to Group 3 Learners complete phonics activity	GROUP GUIDED READING / PAIRED & INDEPENDENT READING
Writing 	15 min	Unique writing lesson	
Group reading / Paired & Independent Reading 	15 min	Listen to Group 4 Learners complete writing activity	GROUP GUIDED READING / PAIRED & INDEPENDENT READING
Shared Reading 	15 min	Second read	SECOND READ
Read Aloud 		Teacher reads aloud before breaks / at end of day	READ ALOUD

WEEKLY ROUTINE

WEDNESDAY			
ACTIVITY	TIME	DESCRIPTION	CORE METHODOLOGY / METHODOLOGIES
Morning Oral 		Greetings, weather, news, discussion	
Phonics 	15 min	Revise sound	OWN CHOICE
Group reading / Paired & Independent Reading 	15 min	Listen to Group 5 Learners complete phonics activity	GROUP GUIDED READING / PAIRED & INDEPENDENT READING
Handwriting 	30 min	Teach / revise letter formation Learners complete activity in DBE Workbook	HANDWRITING SENTENCES
Group reading / Paired & Independent Reading 	15 min	Listen to Group 6 Learners complete handwriting activity	GROUP GUIDED READING / PAIRED & INDEPENDENT READING
Shared Reading 	15 min	Post-read	POST READ
Read Aloud 		Teacher reads aloud before breaks / at end of day	READ ALOUD

WEEKLY ROUTINE

THURSDAY			
ACTIVITY	TIME	DESCRIPTION	CORE METHODOLOGY / METHODOLOGIES
Morning Oral 		Greetings, weather, news, discussion	
Phonics 	15 min	Revise sound	OWN CHOICE
Group reading / Paired & Independent Reading 	15 min	Listen to Group 7 Learners complete phonics activity	GROUP GUIDED READING / PAIRED & INDEPENDENT READING
Writing 	15 min	Unique writing lesson	
Group reading / Paired & Independent Reading 	15 min	Listen to Group 8 Learners complete writing activity	GROUP GUIDED READING / PAIRED & INDEPENDENT READING
Listening & speaking 	5 min	Teach new vocabulary using poster OR Hold a discussion using poster	POSTER VOCABULARY / POSTER DISCUSSION
	25 min	Unique listening and speaking lesson	
Read Aloud 		Teacher reads aloud before breaks / at end of day	READ ALOUD

WEEKLY ROUTINE

FRIDAY			
ACTIVITY	TIME	DESCRIPTION	CORE METHODOLOGY / METHODOLOGIES
Morning Oral 		Greetings, weather, news, discussion	
Phonics 	15 min	Revise sound	OWN CHOICE
Group Reading / Paired & Independent Reading 	15 min	Listen to Group 9 Learners complete phonics activity	GROUP GUIDED READING / PAIRED & INDEPENDENT READING
Writing 	15 min	Learners complete activity in DBE Workbook	DBE WORKBOOK
Group Reading / Paired & Independent Reading 	15 min	Listen to Group 10 Learners complete writing activity	GROUP GUIDED READING / PAIRED & INDEPENDENT READING
Listening & speaking 	5 min	Teach learners a rhyme, song or game	RHYME / SONG / GAME
	10 min	Unique listening and speaking lesson	
Read Aloud 		Teacher reads aloud before breaks / at end of day	READ ALOUD

WEEKLY PREPARATION

- It is important to remember that the NECT programme has reduced the need for teachers to PLAN, but that PREPARATION is still required!
 - Consider getting together with your colleagues from the same Grade or Phase, and doing your preparation together.
 - One afternoon per week should be plenty of time to do the preparation required.
 - When doing your preparation, remember to:
1. **Read through the lesson plan** for the week.
 2. Make sure that you **know and understand the methodologies** that must be used. If not, go to the section titled 'Core Methodologies' and revise accordingly.
 3. Next, check which **flashcards** are needed for the phonics, shared reading and group guided reading lessons. Get these flashcards ready as follows:
 - Cut the flashcards out
 - Try to stick them onto cardboard or paper
 - If possible, laminate or cover in plastic
 - Store the flashcards for a lesson together in an envelope, or with a rubber band around them
 4. **Collect any other resources** that you may need, including pictures or real objects.
 5. Check that your **Vula Bula readers** are in order.
 6. Have the correct poster ready for display.
 7. Read through the activities in the **DBE Workbook** that you will complete.
 8. **Practice** doing the Tuesday and Thursday **writing lessons**.
- It is also a good idea to see that your Tracker is up-to-date from the previous week, and that you have completed all activities and ticked them off in the Tracker.
 - Finally, if you are doing any formal assessments that week, read through the rubrics and make sure that you know what to do.

ASSESSMENT PLAN

Thulaganyo ya tlhatlhobo

1. Mo kgweditharong ya 1, CAPS e batla gore o dire tiro e le nngwe: TIRO 1.
2. Tlhopha tiro e le nngwe ya go reetsa le go bua, mme o e rekote jaaka TIRO 1.
3. Tlhopha tiro e le nngwe ya go kwala, mme o e rekote jaaka TIRO 1
4. Ditlhatlhobo tsa puiso, mokwalo le medumopuo di tsentshitswe mo karolong e – ka kopo dira tiro ya ditlhatlhobo tse, mme o tlatse maduo a TIRO 1.
5. Maduo otlhe a tshwanetse go tsena mo go SA-SAMS, moo a tla balelwang go ya ka bokete.
6. SA-SAMS e ka fetolela maduo mo sekaleng se se ka dirisetwang go kwala dipegelo tsa bana tsa sekolo.

MOPHATO 1 KGWEDITHARO 1 PUO YA GAE	T1 MOKWALO	T1 GO REETSA LE GO BUA	T1 MEDUMOPUO	T1 PUISOKOPANO	T1 PUISOKAELO	T1 GO KWALA	TEKO YA POROFENSE
MADUO	10	10	10	10	10	10	
LETLHA / BEKE	8		8	6	7		
1							
2							
3							
4							
5							

ASSESSMENT TASKS AND RUBRICS

TIRO 1 MOKWALO

Se, se dirwa leng, jang:

1. Ka nako ya mokwalo, tsamayatsamaya mo phaposing ka nako ya mokwalo le go kwala, mme o ele tlhoko barutwana fa ba kwala.
2. Mo bekeng ya 4, phutha dibuka tsa barutwana tsa mokwalo le go kwala.
3. Lebelela dibuka mme o tthatlhobe morutwana mongwe le mongwe o dirisa ruburiki e e fa tlase
4. Rekota dipholo ka mo bukeng ya gago ya go rekotela.

Karolo ya tthatlhobo	Maemo a tiro a kwa tlase		Maemo a tiro ke a a amogelesegang		Maemo a tiro a kwa setlhoeng	
Ditlhakanye	Morutwana ga a itse tshimologo ya ditlhakanye tse a di rutilweng. Morutwana o kwalela ka bonya e bile ga a fetse go kwala ditlhaka ka nepagalo.	1	Morutwana o itse tshimologo e e nepagetseng ya mafoko a ditlhakanye a le mantsi nepagetseng. O kwala ka lebelo le le amogelesegang. Bontsi ba ditlhaka di kwadilwe sentle.	2-3	Morutwana o bopa ditlhakanye tse a di rutilweng ka nepagalo le thelelo.	4
Mafoko	Morutwana o direla ka bonya e bile o palelwa ke go kwalolola mafoko a tlogela diphatlha ka nepagalo.	1	Morutwana o kwalolola mafoko ka lebelo le le amogelesegang le ka nepagalo.	2	Morutwana o kwalolola mafoko ka lebelo le le amogelesegang ka thelelo, mme a tlogela diphatlha ka nepagalo.	3
Polelo	Morutwana o direla ka bonya mme o palelwa ke go kwalolola polelo a tlogela diphatlha ka nepagalo.	1	Morutwana o kgona go kwalolola polelo ka lebelo le le amogelesegang mme o tlogela diphatlha ka nepagalo.	2	Morutwana o kwalolola dipolelo ka thelelo le ka nepagalo.	3

ASSESSMENT TASKS AND RUBRICS

TIRO 1 MEDUMOPUO

O ka dira se leng, jang:

1. Dira tirwana e mo bekeng ya 8 ka nako ya thuto ya medumopuo.
2. Netefatsa gore barutwana ba na le dikherayone le dibuka tsa go gatisetsa.
3. Naya morutwana mongwe le mongwe letlhare la go arabela (Sega letlhare la go arabela ka bogare)
4. Kopa barutwana go kwala maina a bona mo bolokong bo bo reng leina.
5. Kopa barutwana go baya monwana mo nomorong ya nngwe.
 - a. Ba tthalosetse gore o ya go bua modumo, mme ba batle modumo oo go bapa le nomoro ya nngwe.
 - b. Fa ba o bone, ba o tshase ka kherayone ya mmala wa bona.
 - c. Feleletsa dipotso di le 7 tsa ntlha ka mokgwa o le mongwe.
6. Kopa barutwana go baya monwana mo nomorong ya 8.
 - a. Ba tthalosetse gore o ya go bua modumo, mme ba kwale modumo oo go bapa le nomoro ya 8.
 - b. Feleletsa dipotso tsa 8 – 14 ka mokgwa o le mongwe.
7. Phutha matlhare a dikarabo tsa barutwana gore o a tshwaye.
8. Arola maduo a morutwana ka pedi. Rekota maduo mo bukeng ya go rekotela.

Dipotso:

1. a
 2. k
 3. i
 4. n
 5. e
 6. apara
 7. kika
 8. imela
 9. nama
 10. epa
-

ASSESSMENT TASKS AND RUBRICS

MOPHATO 1 TIRO 1 LETLHARE LA GO ARABELA MEDUMOPUO

Leina:

Leina:

1	a	k	n	i	e
2	a	k	i	e	n
3	i	n	e	a	k
4	n	e	a	i	k
5	k	a	n	i	e

1	a	k	n	i	e
2	a	k	i	e	n
3	i	n	e	a	k
4	n	e	a	i	k
5	k	a	n	i	e

6	
7	
8	
9	
10	

6	
7	
8	
9	
10	

ASSESSMENT TASKS AND RUBRICS

TIRO 1 PUISOKOPANELO

Se, se dirwa leng, jang:

1. Dira tlhatlhobo e mo bekeng ya 6, ka n ako ya puisokopanelo.
2. Tlhatlhoba morutwana mongwe le mongwe o dirisa ruburiki e e fa tlase.
3. Rekota dipholo ka mo bukeng ya go rekotela.

Karolo ya tlhatlhobo	Maemo a tiro a kwa tlase		Maemo a tiro ke a a amogelesegang		Maemo a tiro a kwa setlhoeng	
O reetsa ka tlhoafalo	Morutwana o palelwa ke go reetsa ka tlhoafalo fa morutabana a buisa	1	Go le gantsi morutwana o reetsa ka tlhoafalo fa morutabana a buisa.	2	Morutwana o reetsa ka dinako tsotlhe fa morutabana a buisa.	3
Temogo ya mafoko le bokgoni ba go amanya modumo le tlhaka.	Morutwana o palelwa ke go lemoga le go buisa mafoko a go leba le go buisa. Ga a kgone go amanya medumo ya mafoko le ditlhaka.	1	Morutwana o kgona go lemoga le go buisa bontsi ba mafoko a go leba le go bua. O kgona go amanya bontsi ba medumo ya mafoko le ditlhaka.	2-3	Morutwana o kgona go lemoga le go buisa mafoko otlhe a go leba le go bua. O kgona go amanya medumo ya mafoko le ditlhaka bonolo.	4-5
Tekotlhaloganyo	Morutwana o palelwa ke go araba dipotso tsa tekotlhaloganyo ya molomo.	0	Morutwana o kgona go araba dipotso tse di tlhamaletseng	1	Morutwana o kgona go araba dipotso tse di tlhamaletseng mme a dire dipuisano tsa dipotso tsa kakanyo.	2

ASSESSMENT TASKS AND RUBRICS

TIRO 1 PUISOKAELO KA DITLHOPHA

Se, se dirwa leng, jang:

1. Dira tlhatlhobo e, mo bekeng ya 7 ka nako ya puisokaelo ka ditlhopha.
2. Kopa barutwana go go buisetsa kgang kwa godimo.
3. Botsa barutwana dipotso di le pedi.
4. Botsa barutwana potso e le nngwe e e tlhamaletseng. Sekao:
 - Mang...?
 - Eng...?
 - Kae...?
5. Botsa barutwana potso e le nngwe ya kakanyo. Sekao:
 - A o akanya gore...?
 - O ne o ka dira eng...?
6. Tlhatlhoba morutwana mongwe le mongwe o dirisa ruburiki e e fa tlase.
7. Rekota dipholo ka mo bukeng ya gago ya go rekotela.

Karolo ya tlhatlhobo	Maemo a tiro a kwa tlase		Maemo a tiro ke a a amogelesegang		Maemo a tiro a kwa setlhoeng	
O buisa ka thelelo	Morutwana o palelwa ke go buisa kgotsa o a peleta fa a buisa.	1	Morutwana o kgona go buisa bontsi ba ditsebe ka thelelo mme o ikhutsa gantsi kgotsa o batla thotloetso.	2-3	Morutwana o buisa buka yotlhe ka thelelo mme o tsibogela matshwao a puo ka tshwanelo.	4-5
Bokgoni ba go amanya modumo le tlhaka.	Morutwana o palelwa ke go amanya medumo ya mafoko le ditlhaka.	1	Morutwana o kgona go amanya bontsi ba medumo ya mafoko le ditlhaka.	2	Morutwana o kgona go amanya medumo ya mafoko le ditlhaka bonolo.	3
Tekotlhaloganyo	Morutwana o palelwa ke go araba dipotso tsa molomo.	0	Morutwana o kgona go araba dipotso tse di tlhamaletseng.	1	Morutwana o kgona go araba dipotso tse di tlhamaletseng le tsa kakanyo.	2

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

1. The group guided reading programme can be used with:
 - a) **The DBE Workbook**
 - b) The **Vula Bula Series** (provided by the NECT)
 - c) The DBE Graded Readers
 - d) Any other set of reading books that your school may have
2. The programme is structured to help you identify what to do every week. This includes:
 - a) The look and say words that you must teach the learners
 - b) The pages that you must read
 - c) The oral comprehension questions that you must ask the learners
3. In preparation for group guided reading, divide the class into groups.
 - a) Groups must be same ability groups
 - b) Groups should ideally have between 4 and 6 learners
 - c) Do not have more than 10 groups
4. During group guided reading sessions, settle the rest of the class and make sure that they have written work to complete.
5. Also make sure that the rest of the class has access to books or other reading materials for Paired or Independent Reading.
 - a) As learners finish their written work, they should collect a book.
 - b) Teach learners the five finger strategy to use during paired or independent reading.
6. Then:
 - a) Call one group of learners to come and read
 - b) Have one, standard place where learners come and sit with you for group reading
 - c) Have the correct reading books ready, or train learners to bring their DBE Workbooks with them when they are called to read
7. Do the following activities in each group guided reading session:
 - a) Teach the group the 'look and say' words.
 - b) Orientate learners to the text and ask them to predict what the story will be about.
 - c) Tell learners to silently read the text on their own.
 - d) Next, listen to each learner read part of the text aloud.
 - e) Tell the group to read all pages again, this time in silence.
 - f) Ask different learners the questions to check their understanding of the story.

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

Group Reading Programme: DBE Workbook Series

GRADE 1 Term 1



BEKE 3			
LETLHA:			
BUKA:		BUKATIRO 2 YA DBE	
SETLHOGO:		Kwa sekolong	
DITSEBE:		26	
MAFOKO A GO LEBA LE GO BUA:			
Ati	le	Amo	
TEKOTLHALOGANYO:			
DIPOTSO		DIKARABO	
Bana ba ba dutseng mmogo ke bomang?		Ati le Amo	
O akanya bana ba, ba le kwa kae? Naya lebaka		Dikarabo le mabaka a barutwana a a maleba.	
Ke eng se mosetsana a se dirang?		O a buisa	
Mosimane e ne o dirang?		O a kwala	
O akanya gore goreng basetsana ba tshotse dibuka tse di tshwanang?		Ba batla go buisa mmogo (Dikarabo tse di maleba)	

BEKE 4			
LETLHA:			
BUKA:		BUKATIRO 2 YA DBE	
SETLHOGO:		Go tshameka mmogo	
DITSEBE:		30	
MAFOKO A GO LEBA LE GO BUA:			
Kopano	thusa		
TEKOTLHALOGANYO:			
DIPOTSO		DIKARABO	
Ke motshameko ofe o bana ba o tshamekang?		Go ag aka diboloko.	
A o akanya fa ba itumelela go tshameka mmogo? Goreng?		Dikarabo le mabaka a barutwana.	
Goreng kgang ya rona e re Kopano e a thusa?		Bana ba thusana ka dikakanyo go aga. (Dikarabo tse di maleba)	
A o kile wa tshameka motshameko o? kgotsa o ka itumelela go o tshameka?		Dikarabo tsa barutwana tse di farologaneng.	
Wena o ka itumelela go aga eng ka diboloko? Goreng?		Dikarabo tsa barutwana tse di farologaneng le mabaka.	

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

BEKE 5

LETLHA:

BUKA:

BUKATIRO 2 YA DBE

SETLHOGO:

Re a tshameka

DITSEBE:

34

MAFOKO A GO LEBA LE GO BUA:

dima

bolo!

TEKOTLHALOGANYO:

DIPOTSO

DIKARABO

Ke motshameko ofe o bana ba otshamekang?

Kgwele ya dinao.

Ke eng se Ati a tshwanetseng go se dira?

Go dima bolo.

Wena ke motshameko ofe o o o ratang? Naya lebaka.

Dikarabo tsa barutwana tse di farologaneng le mabaka.

A o akanya fa bana itlhophela se ba ratang go se dira? Naya lebaka.

Dikarabo tsa barutwana tse di farologaneng le mabaka

O akanya e le mang yo o dutseng mo pankeng?

Dikarabo tsa barutwana tse di farologaneng le mabaka

BEKE 6

LETLHA:

BUKA:

BUKATIRO 2 YA DBE

SETLHOGO:

Re a tshameka

DITSEBE:

38

MAFOKO A GO LEBA LE GO BUA:

O

na

bangwe

bana

ba

TEKOTLHALOGANYO:

DIPOTSO

DIKARABO

Naya metshameko e le mebedi e bana ba e tshamekang.

Kgwele ya dinao, kgati, Go kadiela, mataere.

Ke basetsana ba le bakae mo setshwantshong?

4

Bana ba, ba bontsha ba le kwa kae?

Kwa phakeng. (Dikarabo tse di maleba).

O akanya e le mang yo o nang le bana ba bangwe? Goreng o akanya jalo?

Dikarabo tsa barutwana tse di farologaneng le mabaka

O akanya gore goreng ntšwa e itlhophetse go tshameka le basimane?

Gonne e rata go tshameka ka bolo.

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

BEKE 7

LETLHA:

BUKA:

BUKATIRO 2 YA DBE

SETLHOGO:

Re tshameka mmogo

DITSEBE:

42

MAFOKO A GO LEBA LE GO BUA:

eme

TEKOTLHALOGANYO:

DIPOTSO

DIKARABO

Ke bomang ba ba tshamekang mmogo mo kgannyeng e?

Mosetsana le ntšwa.

O akanya gore goreng mosetsana a tshameka le ntšwa ya gagwe?

Dikarabo tsa barutwana tse di farologaneng.

Mosetsana o lebega a ya kwa kae? Naya lebaka.

Dikarabo tsa barutwana tse di farologaneng le mabaka

Aa mosetsana o rata ntšwa ya gagwe? Naya lebaka.

O e tsentse sekgabiso sa molala.

Fa o ne o na le ntswa o ne o ka dirang le yona?

Dikarabo tsa barutwana tse di farologaneng

BEKE 8

LETLHA:

BUKA:

BUKATIRO 2 YA DBE

SETLHOGO:

Morutabana

DITSEBE:

46

MAFOKO A GO LEBA LE GO BUA:

Re

dumedisa

morutabana

TEKOTLHALOGANYO:

DIPOTSO

DIKARABO

Ke bomang ba ba dumedisang morutabana?

Bana ba sekolo.

O akanya e le nako efe ya letsatsi? Naya lebaka.

Dikarabo tsa barutwana tse di farologaneng le mabaka

O akanya tlhabo ya letsatsi e le e e ntseng jang? Naya lebaka.

Go mogote, gonne morutabana o itshireditse letsatsi ka mokgele. (Dikarabo tse di maleba)

Ke sepalangwa sefe se bana ba se dirisang go ya kwa sekolong?

Bese e nnye. (Karabo e e maleba).

O akanya bana ba, ba dira mophato ofe? Naya lebaka.

Dikarabo tsa barutwana tse di farologaneng le mabaka

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

BEKE 9			
LETLHA:			
BUKA:		BUKATIRO 2 YA DBE	
SETLHOGO:		Go thusa	
DITSEBE:		50	
MAFOKO A GO LEBA LE GO BUA:			
A	ke	dinao	ka
TEKOTLHALOGANYO:			
DIPOTSO		DIKARABO	
Bana ba ba mo setshwantshong ba kwa kae?		Kwa sekolong	
Ke ditiro dife di le pedi tse o bonang bana ba di dira?		Go nosetsa le go kuka dibuka.	
O akanya gore mosimane yo o khanameng o ntse jang?		O botswa, setshwakga, makgakga (Dikarabo tse di maleba)	
O akanya gore goreng morutabana a batla gore a eme ka dinao?		Gore a thuse bana bangwe ka ditiro.	
Ke eng se wena o ratang go thusa ka sona kwa sekolong?		Dikarabo tsa barutwana tse di farologaneng.	

BEKE 10			
LETLHA:			
BUKA:		BUKATIRO 2 YA DBE	
SETLHOGO:		Go opela	
DITSEBE:		54	
MAFOKO A GO LEBA LE GO BUA:			
Sengwe	se	le	ka
se	opelang		
TEKOTLHALOGANYO:			
DIPOTSO		DIKARABO	
Bana ba opela moopelo o o ntseng jang? Naya lebaka.		Wa setso gonne ba apere diaparo tsa setso.	
O akanya moletlo o, e le wa eng? Naya lebaka.		Konsarata, gonne bagolo ba opa magofi. (Dikarabo tse di maleba)	
A o akanya fa katse le yona e dira sengwe? Naya lebaka		Dikarabo tsa barutwana tse di farologaneng le mabaka	
Naya diletswa di le pedi tse bana ba di dirisang.		Moropa le katara.	
A o ka itumelela go nna mo setlhopheng sa go opela kwa sekolong? Goreng?		Dikarabo tsa barutwana tse di farologaneng le mabaka	

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

BEKE 11			
LETLHA:			
BUKA:		BUKATIRO 2 YA DBE	
SETLHOGO:		Go ya kwa gae	
DITSEBE:		58	
MAFOKO A GO LEBA LE GO BUA:			
gaufi	le	setulo	
TEKOTLHALOGANYO:			
DIPOTSO		DIKARABO	
Ke mang yo o gaufi le setulo?		Amo	
Basimane ba apere dikipa tsa mmala o o ntseng jang?		O mohibidu	
Bna ba palame bese ya mmala o o ntseng jang?		Serolwana	
O akanya ban aba ya kwa kae? Naya lebaka.		Dikarabo tsa barutwana tse di farologaneng le mabaka	
Wena o dirisa eng go ya kwa sekolong? Goreng?		Dikarabo tsa barutwana tse di farologaneng le mabaka	

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

Group Reading Programme: Vula Bula Series

GRADE 1 Term 1



BEKE 3			
LETLHA:			
BUKA:		Vula Bula	
SETLHOGO:		Bala	
DITSEBE:		2 - 4	
MAFOKO A GO LEBA LE GO BUA:			
kuku	gape	tša	o
bala	Bala	dilae	Didi
TEKOTLHALOGANYO:			
DIPOTSO		DIKARABO	
Leba setshwantsho se se leng mo tsebeng ya 2. O akanya gore balelapa ba dira eng?		Ba keteka moletlo wa letsatsi la botsalo.	
Leina la mosetsana yo o leng mo kgannyeng ya rona ke mang?		Ke Didi.	
Didi o bala eng?		O bala dilae tša kuku.	
Ke ka ntlha ya eng Didi a bala dilae tša kuku?		Go netefatsa gore palo ya tsona e lekana le ya balelapa/ kgotsa karabo nngwe le nngwe e e maleba.	
Mo tsebeng ya 3, ke mang yo o tshotseng kopi ya tee?		Ke nkoko.	

BEKE 4			
LETLHA:			
BUKA:		Vula Bula	
SETLHOGO:		Bala	
DITSEBE:		5 - 8	
MAFOKO A GO LEBA LE GO BUA:			
ya	me!	ke	Lapi
TEKOTLHALOGANYO:			
DIPOTSO		DIKARABO	
Rre o amogela eng go tswa mo go mme?		O amogela selae sa kuku.	
Mo tsebeng ya 5, Didi o lebega a ikutlwa jang?		(Karabo nngwe le nngwe e e maleba.)	
Ke ka ntlha ya eng a ikutlwa jalo		Karabo e tla nna go ya ka maikutlo a barutwana.	
Balelapa ba kgabisitse phaposi e ba ketekelang moletlo mo go yona ka eng?		Ka dibalunu le malente a mebalabala.	
Kwa bofelong, ke goreng Didi a tlosa selae sa gaqwe sa kuku mo tafoleng?		Ka gone Lapi o a e batla.	

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

BEKE 5			
LETLHA:			
BUKA:		Vula Bula	
SETLHOGO:		Bala	
DITSEBE:		2 - 8	
MAFOKO A GO LEBA LE GO BUA:			
kuku	gape	tša	o
bala	Bala	dilae	Didi
ya	me!	ke	Lapi
TEKOTLHALOGANYO:			
DIPOTSO		DIKARABO	
Fa e le letsatsi la gagao la matsalo, o ka rata gore e nne mang yo o bonang selae santlha sa kuku? Goreng?		Fa e le letsatsi la gagao la matsalo, o ka rata gore e nne mang yo o bonang selae santlha sa kuku? Goreng?	
Goreng Didi a ntse a bala dilae tša kuku gantsi?		Goreng Didi a ntse a bala dilae tša kuku gantsi?	
Fa e ne e le wena, a o ne o ka rata gore kuku yotlhe e jewe?		Fa e ne e le wena, a o ne o ka rata gore kuku yotlhe e jewe?	
A o ka itumelela go aba dilae tša kuku ka bowena?		A o ka itumelela go aba dilae tša kuku ka bowena?	
A o kile wa direlwa moletlo wa matsalo? Ke eng se o se ratileng bogolo ka ona? Fa o ise o o direlwe, ke eng se o ka se ratang bogolo?		A o kile wa direlwa moletlo wa matsalo? Ke eng se o se ratileng bogolo ka ona? Fa o ise o o direlwe, ke eng se o ka se ratang bogolo?	

BEKE 6			
LETLHA:			
BUKA:		Vula Bula	
SETLHOGO:		ljoo!	
DITSEBE:		2 - 4	
MAFOKO A GO LEBA LE GO BUA:			
Kausu	ljoo!	Kae?	Bula
TEKOTLHALOGANYO:			
DIPOTSO		DIKARABO	
Go tswa mo setshwantshong sa buka, o akanya gore kgang ya rona e tla nna eng		Karabo e tla nna go ya ka dikakanyo tsa barutwana.	
Mosimane o batla eng?		O batla kausu ya gagwe.	
Kausu ya gagwe e kwa kae?		E mo potleng ya borukgwe ba gagwe.	
Mosimane o lebega a ipaakanyetsa go ya kwa kae?		O ya kwa sekolong.	
Ke segagabi sefe se se neng sa bonwa ka mo lebokosong?		Ke noga.	

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

BEKE 7			
LETLHA:			
BUKA:		Vula Bula	
SETLHOGO:		Ijoo	
DITSEBE:		5 - 8	
MAFOKO A GO LEBA LE GO BUA:			
Ke	e!		
TEKOTLHALOGANYO:			
DIPOTSO		DIKARABO	
O akanya gore kgang ya rona e diragala ka letsatsi lefe la beke?		(Letsatsi lengwe le lengwe la sekolo.)	
Mosimane o tshwanetse go baakanya diaparo tsa gagwe tsa sekolo leng?		Pele a ya go robala/ kgotsa karabo nngwe le nngwe e e maleba.	
Mosimane o ne a bona eng mo phaposeng ya go tlhapela?		O ne a bona mme a tlhapa.	
Mme o lebega a ikutlwa jang?		O lebega a galefile/ kgotsa karabo nngwe le nngwe e e maleba.	
Kwa bofelong, kausu ya mosimane e ne ya bonwa ke mang.		Ke ngwana	

BEKE 8			
LETLHA:			
BUKA:		Vula Bula	
SETLHOGO:		Robala	
DITSEBE:		2 - 4	
MAFOKO A GO LEBA LE GO BUA:			
Robala	bosigo	Robalang	Go
TEKOTLHALOGANYO:			
DIPOTSO		DIKARABO	
Bosigo bo ntse jang?		(Dikarabo tse di farologaneng tse di maleba)	
Ke eng tse di robalang bosigo?		Diphologolo,batho,dinoyane jj	
Naya mafelo a le mararo a borobalo go tswa mo kgannyeng		Lesaka la dikgomo,setala sa dipitse jj	
Fa e le bosigo re bona ka eng?		Dinaledi,ngwedi,lefifi jj	

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

BEKE 9

LETLHA:

BUKA: Vula Bula

SETLHOGO: Robala

DITSEBE: 5 - 8

MAFOKO A GO LEBA LE GO BUA:

Lo robale! se

TEKOTLHALOGANYO:

DIPOTSO

Ke phologolo mang e e mo tsebeng ya 5?

Bana ba yona re ba bitsa eng?

Nku e re thusa ka eng?

Bana ba kgogo ba thuthuga go tswa kwa kae?

Goreng marubisi a sa robale bosigo?

DIKARABO

Kolobe

Dikolojana

Boboa/nama

Mo maeng

A tsoma bosigo/a kgona go bona bosigo,kgotsa karabo nngwe le nngwe e e maleba

BEKE 10

LETLHA:

BUKA: Vula Bula

SETLHOGO: Se dire jalo

DITSEBE: 2 - 4

MAFOKO A GO LEBA LE GO BUA:

Se Kopo! jalo dire

TEKOTLHALOGANYO:

DIPOTSO

Leina la mosimane yo o leng mo kgannyeng ya rona ke mang?

Leba tsebe ya 2, o akanya gore Kopo o ipaakanyeditse go ya kwa sekolong sentle?

Goreng o re jalo?

Morutwana mongwe le mongwe o tshwanetse go lebega jang fa a ya kwa sekolong?

Mo tsebeng ya 3, Kopo o kgabaganya tsela jang?

DIKARABO

Ke Kopo.

Nnyaa.

Karabo e tla nna go ya ka se barutwanaba se bonang mo setshwantshong.

Karabo e tla nna go ya ka maikutlo a barutwana.

Ga a obamele melao ya tsela kgotsa karabo nngwe le nngwe e emaleba.

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

BEKE 11			
LETLHA:			
BUKA:		Vula Bula	
SETLHOGO:		Se dire jalo	
DITSEBE:		5 - 8	
MAFOKO A GO LEBA LE GO BUA:			
Ee	Dira		
TEKOTLHALOGANYO:			
DIPOTSO		DIKARABO	
Kopo ke mosimane yo o ntseng jang?		yo o boatla/ bosutlha.) goreng o re jalo? (Barutwana ba neela mabaka.)	
Mabala a sekolo a tshwanetse go nna jang?		(phepa)	
Kopo o itshotse jang ka mo phaposiborutelong?		(barutwana ba neela dikarabo tse di maleba)	
Batho botlhe ba ikutlwa jang ka kopo?		(barutwana ba neela mabaka)	
Kwa bofelong a kopo o ne a fetoga?		(Ee) naya lebaka.	

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

Group Reading Programme:

GRADE 1 Term 1



BEKE 1			
LETLHA:			
BUKA:			
SETLHOGO:			
DITSEBE:			
MAFOKO A GO LEBA LE GO BUA:			
TEKOTLHALOGANYO:			
DIPOTSO		DIKARABO	

BEKE 2			
LETLHA:			
BUKA:			
SETLHOGO:			
DITSEBE:			
MAFOKO A GO LEBA LE GO BUA:			
TEKOTLHALOGANYO:			
DIPOTSO		DIKARABO	

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

BEKE 3			
LETLHA:			
BUKA:			
SETLHOGO:			
DITSEBE:			
MAFOKO A GO LEBA LE GO BUA:			
TEKOTLHALOGANYO:			
DIPOTSO		DIKARABO	

BEKE 4			
LETLHA:			
BUKA:			
SETLHOGO:			
DITSEBE:			
MAFOKO A GO LEBA LE GO BUA:			
TEKOTLHALOGANYO:			
DIPOTSO		DIKARABO	

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

BEKE 5			
LETLHA:			
BUKA:			
SETLHOGO:			
DITSEBE:			
MAFOKO A GO LEBA LE GO BUA:			
TEKOTLHALOGANYO:			
DIPOTSO		DIKARABO	

BEKE 6			
LETLHA:			
BUKA:			
SETLHOGO:			
DITSEBE:			
MAFOKO A GO LEBA LE GO BUA:			
TEKOTLHALOGANYO:			
DIPOTSO		DIKARABO	

GROUP GUIDED READING PROGRAMME

BEKE 7

LETLHA:

BUKA:

SETLHOGO:

DITSEBE:

MAFOKO A GO LEBA LE GO BUA:

TEKOTLHALOGANYO:

DIPOTSO

DIKARABO

BEKE 8

LETLHA:

BUKA:

SETLHOGO:

DITSEBE:

MAFOKO A GO LEBA LE GO BUA:


TEKOTLHALOGANYO:

DIPOTSO

DIKARABO

POSTERS

Weeks 1 – 5: Inside the Classroom




POSTERS

Weeks 6 – 9: At Home




CORE METHODOLOGIES



CORE METHODOLOGIES

CORE METHODOLOGIES



**PHONICS: NEW SOUND AND PICTURE MIND MAP /
MEDUMOPUO: MODUMO O MONTŠWA LE MMAPA WA
TLHALOGANYO WA DITSHWANTSHO**

O tlile go tlhoka:

- Papetlana ya modumopuo
- Ditshwantsho tsa didiriswa kgotsa didiriswa tsa nnete tse di simololang ka mudomopuo


Ka molomo:


1. Baya barutwana mo maemong a a siameng a go ka reetsa ka tloafalo.
2. Bua modumo gararo mme barutwana ba o boeletse.
3. Kopa barutwana go leba le go reetsa, mme o ba bontshe papetlana ya modumo. Boeletsa modumo gararo.
4. Kopa ditlhopha tsa barutwana, le ka bongwe, go buisa modumopuo go tswa mo papetlaneng ya modumopuo.
5. Bontsha barutwana ditshwantsho tsa didiriswa kgotsa didiriswa tsa nnete tse di simololang ka modumopuo mme o kope barutwana maina a didiriswa tseno.
6. Botsa barutwana fa ba ka lemoga mafoko a mangwe a a simololang ka modumopuo o. Boeletsa mafoko fa barutwana ba a bua mme o gatelela modumopuo.

Go kwala:

1. Bolelela barutwana go bula mo letlhareng le le phepa ka mo dibukeng tsa bona.
2. Ba bontshe gore ba kwale jang modumopuo mo bogareng ba letlhare.
3. Thala didiriswa di le thataro tse di simololang ka modumopuo go dikologa tlhaka.
4. Barutwana ba tshwanetse go kopololela mmapa wa tlhaloganyo ka tidimalo mo dibukeng tsa bona.
5. Barutwana ba ka nna ba oketsa ka ditshwantsho tsa bona mo mmapeng.

Sekao:





PHONICS: NEW SOUND AND SPELLING WORDS / MEDUMOPUO: MODUMOPUO O MONTŠHWA LE MAFOKO A MOPELETO

O tlile go tlhoka:

- Papetlana ya modumopuo
- Ditshwantsho tsa didiriswa kgotsa didiriswa tsa nnete tse di simololang ka modumopuo.
- Mafoko a mopeleto a a kwadilweng mo patitšhokong

Ka molomo

1. Baya barutwana mo maemong a go ka reetsa ka tlhoafalo.
2. Bua modumo gararo mme barutwana ba o boeletse.
3. Kopa barutwana go leba le go reetsa, mme o ba bontshe papetlana ya modumopuo, o o dumisa. Boeletsa modumopuo gararo.
4. Kopa ditlhopho tsa barutwana, le ka bongwe go buisa modumo go tswa mo papetlaneng ya modumopuo.
5. Bontsha barutwana ditshwantsho tsa didiriswa kgotsa didiriswa tsa nnete tse di simololang ka modumopuo, mme o kope barutwana maina a didiriswa tseno.
6. Botsa barutwana fa ba ka lemoga mafoko a mangwe a a simololang ka modumopuo o. Boeletsa mafoko fa barutwana ba a bua mme o gatelele modumopuo.
7. Bontsha barutwana mafoko a mopeleto a a mo patitšhokong mme o thalele modumopuo mo lefokong lengwe le lengwe.
8. Buisa mafoko le barutwana, mme le dumise modumopuo mo lefokong lengwe le lengwe. Tlhalosa bokao jwa mafoko.

Go kwala:

1. Bolelela barutwana go bula letlhare le le latelang le le phepa mo dibukeng tsa bona.
2. Boeletsa mafoko a mopeleto a a mo patitšhokong le foreimi ya go kwala mopeleto le barutwana jaana:
 - Setlhogo se kwadiwa kwa godimo ka fa letsogong la molema
 - Letlha le kwadiwa kwa godimo ka fa letsogong la moja.
 - Dinomoro tsa mafoko a mopeleto di kwadiwa mo dikholomong di le pedi.
3. Barutwana ba tshwanetse go kopololela letlha, setlhogo le mafoko a mopeleto ka mo dibukeng tsa bona.
4. Fa barutwana ba feditse go kwala , ba tshwanetse go ikatisetsa go kwala mafoko a mopeleto.

CORE METHODOLOGIES

Sekao:

Mafoko a mopeleto: o

21 Mopitlwe 2016

1. oka

3. ora

5. ota

7. oma

9. oba

2. opela

4. olosa

6. omosa

8. okaoka

10. opa



PHONICS: WORD MIND MAPS / MEDUMOPUO: MMAPA WA TLHALOGANYO WA MAFOKO

O tlile go tlhoka:

- Papetlana ya modumopuo
- Ditshwantsho tsa didiriswa kgotsa didiriswa tsa nnete tse di simololang ka modumopuo


Ka molomo:

1. Baya barutwana mo maemong a go ka reetsa ka tlhoafalo.
2. Boeletsa modumopuo: Bua modumo gararo mme barutwana ba o boeletse.
3. Kopa barutwana go leba le go reetsa, mme o ba bontshe papetlana ya modumopuo o o dumisa. Boeletsa modumopuo gararo.
4. Botsa barutwana fa ba ka lemoga mafoko a mangwe a a simololang ka modumopuo o – boeletsa mafoko fa barutwana ba a bua mme o gatelele modumopuo.


Go kwala:

1. Bolelela barutwana go bula mo letlhareng le le phepa mo dibukeng tsa bona.
2. Ba bolelele gore ba kwale setlhogo le letlha mo dibukeng tsa bona.
3. Kopa barutwana go kwala modumopuo mo bogareng ba letlhare.
4. Kopa barutwana go thala methalo e le 4 go ya go e le 6 go tswa mo modumopuong.
5. Barutwana ba tshwanetse go kwala lefoko le le nang le modumopuo kwa bofelong ba mothalo mongwe le mongwe
6. Fa go na le nako, ba ka taka setshwantsho go bapa le lefoko lengwe le lengwe.

Sekao:



CORE METHODOLOGIES



PHONICS: DBE WORKBOOK / MEDUMOPUO: BUKATIRO YA DBE.

O tlile go tlhoka:


- Papetlana ya modumopuo
- Dibuka tsa barutwana tsa DBE

Ka molomo:

1. Baya barutwana mo maemong a go ka reetsa ka tlhoafalo.
2. Kopa ditlhopho tsa barutwana, le ka bongwe go buisa papetlana ya modumopuo
3. Botsa barutwana fa ba ka lemoga mafoko a mangwe a a simololang ka modumopuo o.

Go kwala:

1. Bolelela barutwana go bula dibukatiro tsa bona tsa DBE mo tsebeng e e nepagetseng.
2. Barutwana ba seka ba tshwara diphensele kgotsa dipene tsa bona – ba reetse pele ka tlhoafalo.
3. Tlhalosetsa barutwana tirwana ka kelotlhoko gore ba itse se ba tshwanetseng go se dira.



PHONICS: SPIDER WORDS / MEDUMOPUO: MAFOKO A SEGOKGO

O tlile go tlhoka:

- Mafoko a modumopuo a kwadilwe mo bolokong ya patitšhoko


Ka molomo:

1. Baya barutwana mo maemong a go ka reetsa ka tlhoafalo.
2. Supa modumopuo mo patitšhokong mme o kope barutwana ba ba farologaneng go o buisa.
3. Kopa barutwana go bua mafoko a a nang le modumopuo ono (o ka nna kwa tshimologong kgotsa mo bogareng ba lefoko).
4. Fa ba bua lefoko, ba bontshe gore ba ka le kwala jang mo setshwantshong se se bopegileng jaaka segokgo, o dirisa modumopuo o o mo bolokong.
5. Ba lemosa gore boloko e e nang le modumopuo ke mmele wa segokgo mme methalo le mafoko di tshwana le maoto a segokgo


Go kwala:

1. Phepafatsa patitšhoko mme o tlogele boloko e e nang le modumopuo.
2. Bolelela barutwana go bula letlhare le le latelang le le phepa mo dibukeng tsa bona
3. Barutwana ba tshwanetse go kwala letlha le setlhogo: Mafoko a Segokgo, mme ba se thalele.
4. Barutwana ba tshwanetse go kwala mafoko a le mane go dikoloka mmele wa segokgo (Ba tshwanetse go kwala mafoko a le mane le fa segokgo se na le maoto a le robedi).

Sekao:



CORE METHODOLOGIES



PHONICS: SENTENCES / MEDUMOPUO: DIPOLELO

O tlile go tlhoka:

- Mafoko a mopeleto a kwadilwe mo patitšhokong

Ka molomo:

1. Baya barutwana mo maemong a go ka reetsa ka tlhoafalo.
2. Bontsha barutwana mafoko a mopeleto mo patitšhokong.
3. Kopa barutwana ba ba farologaneng go bua polelo e e nang le lefoko la mopeleto.
4. Kwala polelo e le nngwe e e tletseng mo patitšhokong, mme o ba lemose gore e simolola ka tlhakagolo mme e felela ka khutlo. Thalela lefoko la mopeleto le le mo polelong.
5. Bolelela barutwana gore ba ya go kwala dipolelo di le tharo go ya go di le nne tse di nang le mafoko a mopeleto.
6. Ba botse fa ba tlhoka thuso go kwala mangwe a mafoko a, go a dirisa mo dipolelong tsa bona. Kwala mafoko a o mo patitšhokong.

Go kwala:


1. Bolelela barutwana go bula letlhare le le letelang le le phepa la dibuka tsa bona.
2. Barutwana ba tshwanetse go kwala letlha le setlhogo. Ba kwale dipolelo tsa mafoko a mopeleto mme ba thalele mafoko a o.
3. Barutwana ba tshwanetse go kwala dipolelo tsa bona di le tharo go ya go di le tlhano tse di nang le mafoko a mopeleto.
4. Mophato wa Grade 1 ba kwale polelo e le nngwe fela.
5. Ba tshwanetse go thalela lefoko lengwe le lengwe la mopeleto.

Sekao:

Dipolelo tsa mopeleto

21 Mopitlwe 2016

1. Rre o epa mosima.
2. Noka e a elela.
3. Re ya go etela malome.
4. Koko e elama mae.
5. Morutabana o eme ka dinao.



PHONICS: BUILDING AND BREAKING WORDS / MEDUMOPUO: GO BOPA LE GO KGAOGANYA MAFOKO

O tlile go tlhoka:

- Mafoko a mopeleto a kwadilwe mo patitšhokong
- Disete (sets) tsa ditlhaka tsa mafoko a mopeleto tsa setlhopha sengwe le sengwe (di bolokilwe mo dikgetsaneng tsa polasitiki).


Ka molomo:

1. Baya barutwana mo maemong a go ka reetsa ka tlhoafalo.
2. Naya setlhopha sengwe le sengwe sete ya ditlhaka tsa mafoko a mopeleto tse di mo kgetsaneng ya polasitiki.
3. Bolelela barutwana go dira mmogo mme ba refosane ka go bopa mafoko a mopeleto a a kwadilweng mo patitšhokong.
4. Phepafatsa patitšhoko mme o bolelele barutwana go refosana go bopa mafoko a bona ka ditlhaka tsa medumopuo tse ba nang le tsone.
5. Fa barutwana ba bopile lefoko, ba tshwanetse go le kgaoganya mme ba dire jalo ba ntse ba le dumisa.
6. Tsamayatsamaya le phaposi go thusa barutwana fa go tlhokega.

Go kwala:

1. Bolelela barutwana go bula letlhare le le latelang le le phepa la dibuka tsa bona.
2. Barutwana ba tshwanetse go kwala letlha le setlhogo jaana: Go Bopa Mafoko. Ba thalele.
3. Barutwana ba tshwanetse go kwala mafoko otlhe a modumopuo a ba kgonneng go a bopa.

Sekao:



CORE METHODOLOGIES



PHONICS: SPELLING TESTS / MEDUMOPUO: TEKONG YA MOPELETO

O tllile go tlhoka:

- Mafoko otlhe a teko ya mopeleto a beke
- Foreimi ya teko ya mopeleto e e kwadilweng mo patitšhokong

Ka molomo:

1. Baya barutwana mo maemong a a siameng go ka reetsa ka tlhoafalo.
2. Ruta barutwana go dira paakanyo ya letlhare le le kwalelang teko ya mopeleto.
3. Ba tshwanetse go kwala setlhogo jaana: Teko ya Mopeleto, le letlha kwa godimo mo letlhareng.
4. Ba tshwanetse go mena letlhare ka bogare, mme ba kwale dinomoro tsa 1 – 5 fa thoko ga mothalo o o fa thoko wa buka, le dinomoro 6 – 10 mo bogareng ba lemeno go ya kwa tlase.
5. Fa mongwe le mongwe a ipaakantse, simolola ka teko.

Go kwala:

1. Bitsa nomoro ya 1, le lefoko la ntlha la mopeleto.
2. Barutwana ba tshwanetse go kwala lefoko fa thoko ga nomoro ya 1.
3. Fa ba sa itse go kwala lefoko, ba tshwanetse go thala mothalo o mokhutshwane fa thoko ga nomoro.
4. Kwa bofelong ba mafoko a le 10, buisetsa barutwana polelo ya piletso. Ba tshwanetse go kwala dipolelo fa o ntse o bua, mme ba tsenye matshwao otlhe a puo.
5. Mo nakong e ya teko, barutwana ba tshwanetse go dira ka tidimalo mme ba seka ba lebelela dibuka tsa ba bangwe.

Go tshwaya:

1. Kwa bofelong ba teko, bolelela barutwana gore ba ya go itshwaela dibuka tsa bona.
2. Ba tshwanetse go dirisa kherayone e e ntlha.
3. Dumisa lefoko la ntlha la teko ya mopeleto. Kwala lefoko mo patitšhokong o ntse o le dumisa.
4. Bolelela barutwana go kwala letshwaonepagalo (tick) fa thoko ga lefoko le le nepagetseng mme ba dire sefapano fa ba fositse. Fa lefoko le fosagetse ba le siamise ka go kwala le le nepagetseng fa thoko ga le ba le fositseng.
5. Tswelela ka go bitsa mafoko a mangwe ka tsela e o simolotseng ka yona.
6. Kwala polelo ya piletso mo patitšhokong, lefoko ka lefoko. Gopotsa barutwana ka medumopuo fa go na le mafoko a a nang le medumopuo ya dibeke tse di fetileng.
7. Barutwana ba neye lefoko lengwe le lengwe le le nepagetseng ntlha e le nngwe.
8. Maduo otlhe a tlhatlhobo ke 15.
9. Fa lo feditse go tshwaya, tsaya dibuka tsa barutwana go netefatsa fa ba tshwaile sentle, le go bona kgatelopele ya bona.

CORE METHODOLOGIES

Sekao:

Teko ya mopeleto

21 Mopitlwe 2016

- | | |
|-----------|-----------|
| 1. mosi | 2. moseme |
| 3. molala | 4. mosifa |
| 5. momona | 6. morogo |
| 7. mela | 8. mena |
| 9. masimo | 10. mowa |

Piletso

Morogo o mela mo tshimong.

CORE METHODOLOGIES




HANDWRITING: GRADE 1 - WRITING A NEW LETTER / MOKWALO: GO KWALA TLHAKA E NTŠHWA

O tlile go tlhoka


- Patitšhoko e e phepa
- Tšhate ya mokwalo

Ipaakanyetso:

1. Baakanya dibuka tsa barutwana ka tsela e e jaana:
 - a. Fetola buka gore matlhakore a maleele a nne kwa godimo le kwa tlase.
 - b. Mena letlhare ka halofo le ka halofo gape go fitlhela o nna le mameno e le 3.



- c. Kwala tlhakannye ka mokwalo o mogolo o o simololang mo moleng o o kwa godimo go fitlha mo bogareng ba letlhare, kwa godimo ka fa letsogong la molema mo sekhutlwaneng.
- d. Baakanya ditlhakannye tse di mmalwa tsa methalo e e kgaoganeng jaaka tse di fa tlase.



Ka molomo:

1. Baya barutwana mo maemong a go ka reesta ka tlhoafalo.
2. Bolelela barutwana gore o ya go ba ruta go kwala tlhaka ya: a
3. Kopa barutwana ba ba kwalang ka letsogo la molema go phutha matsogo a bona. Ba tla bona sebaka sa bona mo nakong e khutshwane.
 - a. Furalela barutwana, emisa letsogo la gago la moja, kwala tlhaka mo moweng ka monwana wa gago.

- b. Fa o ntse o kwala, bolelela barutwana gore o dira eng.
- c. Boeletsa mokgwa o.
- d. Boeletsa mokgwa o ga 3, mme barutwana ba ba kwalang ka letsogo la moja ba dire se o se dirang ba dirisa menwana e e supang.
- 4. Fa o na le barutwana ba ba kwalang ka letsogo la molema, dira tse di latelang:
- 5. Kopa barutwana ba ba kwalang ka letsogo la moja go phutha matsogo a bona.
- a. Ba furalele, emisa letsogo la gago la molema, mme o kwale tlhaka mo moweng ka monwana wa gago.
- b. Fa o kwala , bolelela barutwana gore o dira eng.
- c. Boeletsa mokgwa o ka letsogo la gago la molema mme o letle barutwana go dira se o se dirang.
- 6. Kopa barutwana go kwala tlhaka ka menwana ya bona mo ditafoleng.
- 7. Bolelela barutwana go refosana ka go kwala tlhaka mo mekwatleng ya ditsala tsa bona.

Go kwala:

- 1. Laela barutwana go bula dibuka tsa bona.
- 2. Ruta barutwana go baya menwana ya bona ya go supa mo tshimologong ya tlhaka e kgolo, mme ba gatise tlhaka ba latela tsela e e nepagetseng.
- 3. Ba bontshe gore tlhaka e kwadiwa jang mo patitšhokong.
- 4. Dira gore barutwana ba gatise tlhaka e kgolo e makgetlhonyana ba dirisa kherayone.
- 5. Bolelela barutwana go gatisa mo godimo ga bo 'a' ba methalo e e kgaoganeng ba dirisa kherayone.
- 6. Kopa barutwana go kwala tlhaka e le nngwe ya bona.
- 7. Tsamatsamaya le phaposi mme o netefatse gore barutwana ba dirile ka tshwanelo.
- 8. Fa barutwana ba kwadile tlhaka ka nepagalo, ba bontshe go tlogela diphatlha mo magareng ga ditlhaka.
- 9. Fa nako e go letla kopa barutwana gore ba go neye ditsebe.
- 10. Kwala lefoko le le tlhophilweng ka kelotlhoko mo patitšhokong mme o tlhalose fa o kwala gore o dira eng.
- 11. Barutwana ba kwalolole lefoko ka mo dibukeng tsa bona tsa mokwalo.

Sekao:

CORE METHODOLOGIES



HANDWRITING: DBE WORKBOOK / MOKWALO: BUKATIRO YA DBE

O tlile go tlhoka:

- Patitšhoko e e phepa e na le methalo
- Tšhate ya mokwalo
- Dibukatiro tsa barutwana tsa DBE

Ka molomo:

1. Baya barutwana mo maemong a go ka reetsa ka tlhoafalo.
2. Netefatsa gore o thadile methalo ya mokwalo mo patitšhokong.
3. Bolelela barutwana gore ba lebelele ka tlhoafalo fa o kwala modumopuo mo patitšhokong.

Go kwala:

1. Bolelela barutwana gore ba bule dibukatiro tsa bona tsa DBE mo tsebeng e e maleba.
2. Ba tlhalosetse ka kelotlhoko se ba tshwanetseng go se dira.
3. Bolelela barutwana go simolola.



READING: LOOK AND SAY WORDS / PUISOKOPANELO

O tlile go tlhoka:

- Dipapetlana tsa mafoko
- Ditshwantsho kgotsa didiriswa tsa nnete go tlhalosa mafoko (fa go kgonega).
- Ditsebe tsa barutwana tsa puiso

Ka molomo:

1. Baya barutwana mo maemong a a siameng go ka reetsa ka tlhoafalo.
2. Tlhalosetsa barutwana gore o ya go ba buisetsa kgang mme bone ba tlile go araba dipotso.
3. Pele o ka dira seo, ba tlile go ithuta mafoko a mantšhwa.
4. Tsholetsa dipapetlana tsa mafoko bongwe ka bongwe, mme o bue lefoko gabedi fa barutwana ba lebeletse ebile ba reeditse.
5. Ba bontshe setshwantsho kgotsa sediriswa sa nnete fa o na le sona.
6. Fa go tlhokega botsa barutwana fa ba itse bokao jwa mafoko mme ba go tlhalosetse kgotsa ba diragatse.
7. Letla barutwana go buisa lefoko. Go buise barutwana botlhe, ditlhopha tse di farologaneng le ka bongwe.
8. Bolelela barutwana go lebelela popego le bolelele le tlhaka ya ntlha ya lefoko. Ba leke go gakologelwa gore lefoko le lebega jang. Ba tseye setshwantsho sa lefoko ka matlho a bona.
9. Itsise lefoko le le latelang ka mokgwa o o tshwanang.
10. Kgabodisa mafoko a le mabedi mme o kope barutwana ba ba farologaneng go a buisa.
11. Tswelela ka mokgwa o o tshwanang go fitlhela mafoko otlhe a felela.
12. Boeletsa mafoko otlhe.
13. Fa go le mafoko a barutwana ba kgaratlhang ka ona, boeletsa mafoko ao.

CORE METHODOLOGIES



READING: PHONIC DECODING / PUISO: GO LEMOGA MEDUMOPUO

1. Go lemoga medumopuo ka go e dumisa.
2. Fa morutwana a buisa mme a retelwa ke go buisa lefoko, mo kope gore a dumise ditlhaka tsa lone.
3. Thusa morutwana ka tlhaka ya ntlha fa a kgaratlha.
4. Fa a dumisetse ditlhaka tsotlhe ka bonya, Mo kope go di dumisa gape ka bonako.
5. Dirisa diatla tsa gago go kaela morutwana go bitsa ditlhaka mmogo go fitlhela a utlwa modumo wa lefoko.
6. Sekao:
 - a. Morutwana o retelwa ke go buisa lefoko 'kokelo'.
 - b. Mo kope go le dumisa.
 - c. Mo dumisetse tlhaka ya ntlha 'k'.
 - d. Mo thuse go dumisa ka bonya: k.....o.....k.....e.....l.....o.
 - e. Mo kope go le dumisa gape ka bonako: k...o...k...e...l...o.
 - f. Dirisa diatla tsa gago go mo kaela gore a bitse ditlhaka mmogo, mme a di bitsa ka bonako: ko.ke.lo.
 - g. Gape: ko.ke.lo.
 - h. Jaanong lefoko: kokelo
7. Ela tlhoko gore se ke bokgoni jo bo seng bonolo. Kwa tshimologong nna pelotelele mme o neye barutwana tšhono ya go ikatisa.



READING: SHARED READING / PUISO: PUIISO KOPANELO

Ela tlhoko:

- Puisokopanelo ke fa barutwana ba buisa botlhe ka gangwe mo bukeng e e tshwanang. E ka nna buka e tona, gape e ka nna buka nngwe le nngwe e barutwana botlhe ba nang le yona kgotsa Bukatiro ya DBE.
- Maikaelelo a Puisokopanelo ke go letla barutwana go itemogela puiso, jaaka yo o nang le bokgoni.
- Se se raya gore o kgothaleitse barutwana go tlhaloganya ditiragalo, go tlhaloganya kgang, le go akanya ka ga baanelwa.
- Barutwana ba tla tlwaela go buisa fa ba ntse ba go reetsa o buisa, le fa ba leba mafoko mo bukeng ka gale

O tlile go tlhoka:

- Dipapetlana tsa mafoko a go leba le go bua
- Buka ya puiso

Ka molomo:

1. Baya barutwana mo maemong a go ka reetsa ka tlhoafalo.
2. Boeletsa mafoko a a mo dipapetlaneng.
3. Kopa barutwana go bula dibukatiro tsa bona tsa DBE mo tsebeng e e maleba.
4. Kopa barutwana go lebelela setlhogo sa kgang le ditshwantsho.
5. Kopa barutwana go dira ponelopele ya kgang ka go lebelela ditshwantsho.
6. Letla barutwana go lemoga mafoko a a mo dipapetlaneng mo kgannyeng.
7. Buisa kgang gararo ka mokgwa o o latelang:
 - a. PUIISO YA NTLHA: Buisetsa kgang kwa godimo sentle o dira sekao, fa barutwana ba go latela ka go buisa mo dibukeng tsa bona.
 - b. PUIISO YA BOBEDI: Buisetsa kgang kwa godimo gape, mme mo nakong e barutwana ba buise le wena. Lentswe la gago le nne kwa godingwana gore barutwana botlhe ba go utlwe, mme o buise ka lebelo le le nepagetseng.
 - c. Kwa bofelong ba tsebe nngwe le nngwe kgotsa jwa kgaolo, botsa dipotso go netefatsa fa barutwana ba tlhaloganya kgang.
 - d. PUIISO YA BORARO: Kopa ditlhopho tsa barutwana tse di farologaneng le ka bongwe go buisetsa kgang kwa godimo le wena. Barutwana ba bangwe ba latele ka go buisa mo dibukeng tsa bona.
 - e. Feleletsa ka go botsa barutwana fa ba itumeletse kgang mme ba go bolelele mabaka a go bo ba e ratile kgotsa ba sa e rata.
8. Dira gore barutwana ba itumelele puiso. Ba akgole fa ba iteka. Letla barutwana go itumelela kgang.
9. Go dira gore barutwana ba itshepe go botlhokwa fa ba ithuta go buisa.

CORE METHODOLOGIES



READING: GROUP GUIDED READING / PUISO: PUISOKAELO KA DITLHOPHA

Ela tlhoko:

- Puisokaelo ke fa barutwana ba buisetsa morutabana ka ditlhopha tse di nnye.
- Maikaelelo a Puisokaelo ka ditlhopha ke go naya morutabana tšhono ya go thusa barutwana go tokafatsa bokgoni jwa bona jwa go buisa.
- Se se raya gore barutwana ba tshwanetse go kgaoganngwa ka DITLHOPHA TSA BOKGONI JO BO TSHWANANG – barutwana ba ba mo setlhopheng se le sengwe ba tshwanetse go nna ba ba kgaratlhang kgotsa ba kgona ka go tshwana.
- Se se tla dira gore fa o thusa morutwana a le mongwe, ba bangwe mo setlhopheng le bona ba thusege.

O tlile go tlhoka:

- Dipapetlana tsa mafoko a go leba le go bua
- Dipotso tsa molomo tsa tlhaloganyo
- Buka ya go rekotela maduo

Ka molomo:

1. Netefatsa gore barutwana ba itse ditlhopha tsa bona tsa puiso – di theye maina.
2. Biletsa setlhopha kwa lefelong la go buisetsa. E tshwanetse go nna lefelo le o ka kgonang go nna le setlhopha ka mo phaposing, mme o santse o kgona go bona barutwana ba bangwe.
3. Katisa barutwana go tsamaya ka bonako le ka tidimalo fa ba ya kwa lefelong la puiso, mme ba tle le dibukatiro tsa bona tsa DBE.
4. Baya setlhopha go nna jaaka tlhako ya pitse fa go wena.
5. Ruta barutwana mafoko a go leba le go bua.
6. Kopa barutwana go dira ponelopele ya kgang ka go lebelela setlhogo le ditshwantsho.
7. Buisetsa kgang kwa godimo, barutwana ba lateleka go buisa mo dibukeng tsa bona.
8. Jaanong reetsa fa morutwana mongwe le mongwe a buisa kgang kgotsa seripa sa kgang a le nosi.
9. Fa barutwana ba buisa, ela tlhoko bokgoni jwa bona. Ba thuse go dumisa ditlhaka ,ba gakologelwe mafoko a go leba le go bua, go buisa ka go itshepa le ka thelelo.
10. Botsa morutwana mongwe le mongwe dipotso go netefatsa fa a tlhaloganya kgang.
11. Akgola barutwana fa ba iteka go dira gore ba itshepe.
12. Kwala kgatelopele ya morutwana mongwe le mongwe mo bukeng ya go rekotela maduo.
13. Fa morutwana mongwe le mongwe a buisitse, ba bolelele go buisa kgang yotlhe gape ka tidimalo.
14. Jaanong botsa barutwana dipotso tsa teko tlhaloganyo tse di tlhomameng.
15. Gakologelwa: go tlhaloganya se o se buisang go botlhokwa!



READING: PAIRED AND INDEPENDENT READING / PUISO: PUISO KA BOBEDI LE KA NOSI

1. Puisokaelo bobedi le ka nosi e ka diriwa ka nako nngwe le nngwe fa barutwana ba feditse tiro ya bona, kgotsa o na le nako e o a ka e dirisang.
2. O ka ruta barutwana go dira puiso ka bobedi le ka nosi fa wena o dira puisokaelo ka ditlhopha. Ba ka rutiwa gore fa ba sena go fetsa tiro ya go kwala, ba battle buka e b aka e buisang ka nosi kgotsa le molekane.
3. Ba ka buisa kgany ya Bukatiro ya DBE, dibuka tsa puisokaelo ka ditlhopha kgotsa buka nngwe le nngwe e e kgatthisang.
4. Leka go nna le dibuka di le mmalwa kwa sekhutlwaneng sa go buisa mme o rute barutwana gore fa ba feditse go dirisa buka, ba e busetse kwa ba e tsereng teng.
5. Ruta barutwana maano a go dirisa menwana e le metlhano fa ba tlhoka thuso ka nako ya puiso ka bobedi le ka nosi:
 - Kgonojwe: Tlogela lefoko mme o buise go fi tlha kwa bofelong jwa polelo
 - Monwana wa ntlha: Lebelela setshwantsho
 - Monwana wa bobedi: Lebelela lefoko gore o bone gore a go itsiwe dikarolo tse dingwe tsa lefoko.
 - Monwana wa boraro: Dumisa lefoko
 - Monwana wa bone: Kopa thuso go buisa lefoko kgotsa go tlhologanya bokao jwa lona.

CORE METHODOLOGIES



READING: READ-ALOUDS / PUISO: PUISETSO-GODIMO

1. Ga go na nako e e beetsweng puisetso-godimo.
2. Leka go bona nako ya go buisetsa barutwana kwa godimo mo letsatsing. O ka dira se, pele ga dijo kgotsa kwa bofelong ba letsatsi kgotsa ka nako e barutwana ba thalang/takang kgotsa ba tshasa ditshwantsho ka mebala.
3. Tlhophla buka e barutwana ba ka itumelelang go e reetsa ka ntlha ya baanelwa ba ba kgatlisang kgotsa kgang e e tshegisang.
4. Baya barutwana mo maemong a a siameng pele o ka buisa, mme o ba rute go reetsa ka timalo ka nako e, ya thuto.
5. Buisa ka maikutlo le lentswe le le edileng.
6. Bontsha barutwana ditshwantsho fa o ntse o buisa. Netefatsa gore barutwana botlhe ba bona ditshwantsho.
7. Botsa barutwana dipotso fa o buisa go bona fa ba tthaloganya kgang. Gopola gore dipotso tsa gago di seka tsa arabiwa ke barutwana ba le bangwe.
8. Kwa bofelong ba puiso ya karolwana e e rileng, buisanang ka ga se le se buisitseng go godisa tlotlofoko ya bona, thutapuo, bokgoni ba go dirisa matshwao a puo, go tthaloganya le go gopola se ba se buisitseng ka ga sona.
9. Fa o buisa kgang e telele, o seka wa dira gore nako e fele pele o fetsa gonne bana ba tla lebala dintlha tsa kgang.
10. Dirisa nako e, go leka go aga lerato la go reetsa le go buisa dikgang mo barutwaneng.

CORE METHODOLOGIES



LISTENING & SPEAKING: DITHUTO TSA GO REETSA LE GO BUA

Nako e e lekanyeditsweng Go Reetsa le go Bua e fetotswe. Jaanong o na le nako e e latelang go ruta serutwa se:

Thursday: 30 metsotso Friday: 15 metsotso

O santse o tlile go dira dithuto tse, mo nakong ya dibeke di le pedi. Dirisa nako e jaana:

Beke 1 Labotlhano:	5 metsotso	Tiro ya Phousetara
	10 metsotso	Tshwaelo ya morutabana – tlhalosa tirwana ya tlhatlhobo
	15 metsotso	Reetsa barutwana fa ba dira tirwana ya tlhatlhobo.
Beke 1 Labohlano:	5 metsotso	Raeme / Pina / Motshameko
	10 metsotso	Reetsa barutwana fa ba dira tirwana ya tlhatlhobo
Beke 2 Labotlhano:	5 metsotso	Tiro ya Phousetara
	25 metsotso	Reetsa barutwana fa ba dira tirwana ya tlhatlhobo
Beke 1 Labohlano:	5 metsotso	Raeme / Pina / Motshameko
	10 metsotso	Reetsa barutwana fa ba dira tirwana ya tlhatlhobo

O na le nako ya metsotso e le 60 go reetsa barutwana botlhe fa ba dira tirwana ya tlhatlhobo.

Leka go reetsa barutwana ba ba fetang bobedi ka nako e le nngwe fa go kgonega.

Gape o ka dirisa nako e e leng teng go reetsa barutwana ba le mmalwa fa ba bangwe ba dira tirwana ya tlhatlhobo.

CORE METHODOLOGIES



LISTENING & SPEAKING: POSTERS / GO REETSA LE GO BUA: PHOUSERARA

Ela tlhoko:

- O tlile go dira tirwana ya phousetara metsotso e le 5 mo thutong ya labone mongwe le mongwe
- Mo bekeng e le nngwe, o tla nna le puisano ka phousetara.
- Mo bekeng e e latelang, o tla ruta barutwana tlotlofoko go tswa mo phousetareng.

O tlile go tlhoka:

- Phousetara e e tlhophilweng
- Lenaane la dipotso tsa puisano/ tlotlofoko/ditaelo

Ipaakanyetso ya ditirwana tsotlhe tsa phousetara:

1. Rulaganya phaposiborutelo ka tsela e barutwana botlhe ba tla kgonang go kgobokana mme ba bona phousetara sentle.
2. Baya phousetara mo barutwana botlhe ba ka e bonang sentle.
3. Bitsa barutwana go tla go nna ka tidimalo mo mmetsheng. A barutwana ba opele pina kgotsa ba dire motshameko o o tla dirang gore ba tsamaele ka bonako kwa ntle ga lerata

Dipuisano ka ga phousetara:

1. Kopa barutwana go lebelela phousetara ka kelotlhoko.
2. Ba tlhalosetse gore o ya go ba botsa dipotso, mme fa ba itse karabo ba tsholetse diatla.
3. Botsa dipotso mme o letle barutwana ba ba farologaneng go araba.
4. Tsibogela dikarabo tsa barutwana ka dinako tsotlhe. Fa di nepagetse, ba akgole, fa di sa kgotsofatse, ba lemose se o mme o tswellele ka go ba botsolotsa. Fa ba sa nepa karabo ba bolelele mme o ba akgolele maiteko a bona. Botsa morutwana yo o latelang.
5. Tlhamalatsa dipotso tsa gago. Se se raya gore o tshwanetse go botsa barutwana ba ba rileng dipotso mme ba go neye dikarabo.
6. Anamisa dipotso tsa gago. Se se raya gore barutwana botlhe mo phaposing ba bone tšhono ya go araba.
7. Mo dipotsong tse di bulegileng, bolelela barutwana go dira ka bobedi. Botsa potso mme o kope barutwana go buisana ka yone le balekane ba bona.
8. Baya barutwana mo maamong a a siameng mme o ba kope ka bobedi go bolelela barutwana ba bangwe dikarabo tsa bona.
9. Tlhalosetse barutwana gore dipotso tse di bulegileng ga di na karabo e le nngwe e e nepagetseng. Barutwana ba tshwanetse fela go naya mabaka a a utlwagalang a dikarabo tsa bona.

Tlotlofoko ya phousetara:

1. Baakanya lenaane la mafoko a tlotlofoko.
2. Kopa barutwana go lebelela phousetara ka kelotlhoko.
3. Bolelela barutwana gore o ya go bua lefoko, mme o batla mongwe go go bontsha lone mo phousetareng.
4. Bua lefoko la ntlha mme o letle morutwana a le mongwe kgotsa ba le babedi go go bontsha lone mo phousetareng.

CORE METHODOLOGIES

5. Botsa barutwana fa ba ka tlhalosa bokao jwa lefoko le o. Letla morutwana a le mongwe kgotsa ba le babedi go araba.
6. Kwa bofelong, kopa barutwana go dira ka bobedi mme ba dire polelo ka lefoko le o. Ba neye nako ya go buisana mme o ba bitse go bua dipolelo tsa bone ka bobedi.
7. Bontsha barutwana gore lefoko le kwalwa jang ka go le kwala mo patitšhokong.
8. Tswelela jalo ka mafoko a mangwe a a leng mo lenaaneng

CORE METHODOLOGIES



LISTENING & SPEAKING: GAMES, SONGS, RHYMES / GO REESTA LE GO BUA: METSHAMEKO/DIPINA/ DIRAEME

Ela tlhoko:

- O tlile go dira motshameko/pina/raeme ka metsotso e le 5 mo thutong ya Labotlhano mongwe le mongwe.

O tlile go tlhoka:

- Motshameko, pina kgotsa raeme e e tlhophilweng.

Ipaakanyetso ya ditirwana tsotlhe:

- Baya barutwana mo mannong a bona ka tidimalo kgotsa mo lefelong le le bulegileng, gore ba dire tirwana ya bona ka phuthologo

DIPINA /DIRAEME

1. Ruta barutwana go opela dipina kgotsa go bua diraeme.
2. Leka go tlhopha dipina le diraeme tse o ka diragatsang. Rotloetsa barutwana botlhe go tsaya karolo le go diragatsa.
3. Rotloetsa barutwana go itumelela moribo le loleme lwa dipina le diraeme – ba lemose medumo e e ipoeletsang, moribo o o bonako kgotsa bonya, sengwe le sengwe se se kgathisang ka ga pina kgotsa raeme.
4. Leano le le siameng ke go ruta barutwana dipina le diraeme tse di bopang karolo nngwe ya tsamaiso ya letsatsi le letsatsi jaaka: 'Ke ka moo re tswalang tswalang dibuka, tswalang dibuka, tswalang dibuka. Ke ka moo re tswalang dibuka, fa tiro e fedile.'

METSHAMEKO

- Tshameka le barutwana motshameko o o rotloetsang go gola ga puo ka tsela e e itumedisang.
- Tlhalosa melao ya motshameko ka kelotlhoko gore barutwana ba itse se se solofetsweng mo go bona
- O ka tshameka motshameko wa puo wa gago, KGOTSA motshameko e e latelang:

Simone a re

- Barutwana ba diragatse fa morutabana a re, 'Simone a re dira se' mme ba diragatse.
- Barutwana ga ba diragatse ya morutabana a re 'Dira se'.
- Fa morutwana a diragatsa fa morutabana a re 'Dira se' o a tswa mo motshamekong

Ke ile kwa lebenkeleng.

- Rulaganya barutwana ka ditshekeletsa ba ka nna 10.
- Tlhopha moeteledipele wa setlhopha – e nne ngwana yo o kgonang go gakologelwa dilo bonolo mme a na le bokgoni jwa go etelela pele.
- Gakolola barutwana ka dilo tsotlhe tse ba di boneng mo phousetareng. Ba bolelele gore ba ya go tshameka motshameko wa go ya kwa lebenkeleng.
- Moeteledipele wa setlhopha o tshwanetse go bua gore o rekile sengwe.

Sekao: 'Ke ile kwa lebenkeleng me ka reka sethunya le lephutshe'.

- Motho yo o latelang o tshwanetse go re o rekile dilo di le tharo. Sekao: 'Ke ile kwa lebenkeleng mme ka reka sethunya, lephutshe le kuane'.
- Fa mongwe mo setlhopheng a lebala nngwe ya dilo tse di rekilweng, o a ntshiwa mo motshamekong.
- Tswelela ka motshameko go fitlhela go sala motho a le mongwe. Motho yo, ke mofenyi.

Dipotso di le 20

- Tshameka motshameko o le barutwana botlhe. Morutabana o tshwanetse go tsamaisa motshameko o.
- Dira motho a le mongwe 'moakanyi'. Moakanyi o akanya ka motho, lefelo, kgotsa sediriswa(tse di itsegeng mo go botlhe).
- Barutwana ba bangwe ba tshwanetse go botsa dipotso go fopholetsa gore selo se a se akantseng ke eng, mme moakanyi a ka araba ka 'Ee' kgotsa 'Nnyaa'.
- Batho ba ba fopholetsang ba tshwanetse go leka go supa motho, lefoko kgotsa sediriswa ga 20.
- Motho yo o nepang, e tla nna ena moakanyi.

CORE METHODOLOGIES



LISTENING & SPEAKING: ASSESSMENT ACTIVITIES / GO REETSA LE GO BUA: DITIRWANA TSA TLHATLHOBO

Ela tlhoko:

- Mo dibekeng dingwe le dingwe tse pedi o tlile go dira tirwana ya tlhatlhobo e e farologaneng.
 - Se se raya gore o na le dithuto di le 4 go reetsa morutwana mongwe le mongwe a dira tirwana mo phaposing.
 - Lefa dithuto tse, di farologana, go na le dilo tse o tshwanetseng go di dira ka gale:
1. Baya barutwana mo maemong a go ka reetsa ka tlhoafalo
 2. Bolelela barutwana se ba tlileng go se dira mo thutong e o. Sekao: Gompiano re tlile go bua ka maitemogelo a rona.
 3. Simolola ka go direla barutwana sekao, fela jaaka o dira mo thutong ya go kwala. Bua jaana:
 - Hmm, nka bua ka eng? (tswala matlho mme o itire o kare o a akanya).
 - Ke a itse! Ke tla le bolelela ka ketelo ya me kwa mabenkeleng ka Lamatlhatso.
 - Ke tla lo bolelela gore go diragetseng pele, ga latela eng mme ga diragala eng kwa bofelong.
 - Sa ntlha ,ka Lamatlhatso phakela, ke ne ka palama tekisi e e yang kwa toropong le mme.
 - Se se latelang re ne ra tsena mo lebenkeleng la ditlhako mme ka reka ditlhako tse dintšhwa. Ke diteki tsa Adidas tse ditshweu, ke a di rata!
 - Sa bofelo mme o ne a re reka dicoke le diphaye. Re ne ra nna kwa phakeng e e kwa kerekeng ya rona ra ja.

4. Tlhalosetsa barutwana se tirwana e leng ka ga sone.

Bua jaana:

- Jaanong ke batla gore le akanye ka maitemogelo a lona.
- Lo mpolelele dilo di le tharo.
- Mpolelele gore sa ntlha go diragetse eng.
- Mpolelele gore go ne ga latela eng.
- Mpolelele gore go ne ga diragala eng la bofelo

5. Naya barutwana se o tlileng go ba tlhatlhoba mo go sone go ba thusa go tsweletsa bokgoni jwa bone jwa go bua.

Sekao:

- Leka go ema o tlhamaletse fa o bua.
- Leka go se dirise 'ummm' kgotsa 'aaahhh' fa o bua.
- Bua ka lentswe le le tlhapileng le le utlwagalang.

Sa bofelo, bolelela barutwana gore ba tlile go bua le wena leng.

Sekao:


- Ke kopa gore lotlhe le boele kwa mannong a lona mme le tswelele ka tiro ya go kwala.
- Jaanong ke tla le biletsa kwa tafoleng ya me ka bongwe ka bongwe.
- Mongwe le mongwe wa lona o tla bona nako ya go mpolelela maitemogelo a gagwe. • Lo tshwanetse go dira ka tidimalo.

Dira gore se, e nne maitemogelo a a itumedisang mo barutwaneng. Ba akgolele maiteko a bona. Aga go itshepa mo go bona ka go dira gore ba bone gore, se ba se dirang se botlhokwa

PROCESS WRITING AND WRITING STRATEGIES

TAMAIISO LE MAANO A GO KWALA

Re simolola go ruta bana kwa mophatong wa ntlha gore go kwala go na le samaiso e e tshwanetseng go letlwa. Ka fa tlase ke khutshwafatso ya tsamaiso le maano a go fa tlase ke khutshwafatso ya tsamaiso le maano a go fa tlase ke khutshwafatso ya tsamaiso le maano a go kwala.



Morutabana o diragaletsa bana dikgato tse, pele.

Fa barutwana ba tthaloganya tiro, ba tshwanetse go rulaganya se ba yang go se kwala.

Jaanong fa barutwana ba akantse e bile ba tsere ditshweetso, baka dirisa dithulaganyo tsa bona go kwala lokwalo lwa ntlha.

Fa morutwana a kwadile lokwalo lwa ntlha, o tshwanetse go siamisa kgotsa a kope mongwe go mo siamisetsa. Se, se bidiwa go itshiamisetsa kgotsa tshiamiso ya balekane.

Bakwadi ba kwalolola tiro ya bona ya bofelo mme ba abelane ka yona.

1. Mo lenaneong la NECT, re na le MAANO A GO KWALA a re a dirisang gangwe le gape.
2. Re batla gore barutwana ba dirise maano a.
3. Re dirisa maano a go leka go dira gore barutwana ba itshepe gore ba ka kwala.
4. Re bontsha barutwana gore go na le motseletsele wa dikgato o ba tshwanetseng go o dirisa ka metlha fa ba kwala.
5. Re ruta barutwana gore fa ba latela dikgato tse, ba tšile go atlega mo go kwaleng.
6. Buisa maano a a latelang:

WRITING STRATEGIES



TEACHERS MODEL WRITING FIRST / MORUTABANA O DIRAGATSA GO KWALA PELE

Bokwadi ke go baya dikakanyo tsa gago mo letlhareng la buka ka go di kwala

1. Se, se raya gore bakwadi ba tshwanetse go akanya le go tsaya tshweetso gore ba ya go kwala ka ga eng pele ba simolola go kwala
2. Se se raya gape gore ga go na dikarabo tse di fosagetseng kgotsa tse di nepagetseng fa o kwala – mokwadi mongwe le mongwe o tshwanetse go tla ka dikakanyo tsa gagwe tse a a yang go kwala ka ga tsona.



WRITERS THINK BEFORE THEY WRITE / BAKWADI, BA AKANYA PELE BA KWALA

1. Bokwadi ke go baya dikakanyo tsa gago mo letlhareng la buka ka go di kwala
2. Se, se raya gore bakwadi ba tshwanetse go akanya le go tsaya tshweetso gore ba ya go kwala ka ga eng pele ba simolola go kwala
3. Se se raya gape gore ga go na dikarabo tse di fosagetseng kgotsa tse di nepagetseng fa o kwala – mokwadi mongwe le mongwe o tshwanetse go tla ka dikakanyo tsa gagwe tse a a yang go kwala ka ga tson



WRITERS WRITE WHAT THEY KNOW / BAKWADI BA KWALA KA GA SE BA SE ITSENG

1. Bakwadi ba tshwanetse go rotloetswa go kwala ka ga maitemogelo le matshelo a bona, gonne se, se tokafatsa bokwadi jwa bona.
2. Re tshwanetse go ruta barutwana gore matshelo a bona a botlhokwa go ka kwala ka ona.



WRITERS ZOOM IN TO SMALLER MOMENTS / BAKWADI BA GODISA SELO SE LE SENNYE SE SE DIRAGETSENG

1. Bakwadi ba tshwanetse go rotloetswa go kwala dikgang tse di marara.
2. Ba ka rotloetswa go tlhopha karolwana e e rileng ya kgang go kwala ka ga yona ka botlalo.
3. Tsela e ya go kwala, e kgontshisa bakwadi go atlega mo bokwading jwa bona.



WRITERS PLAN BEFORE THEY WRITE / BAKWADI BA RULAGANYA PELE BA KWALA

1. Fa sengwe le sengwe se DIRAGALEDITSWE barutwana, jaanong e tla nna nako ya gore ba simolole go kwala.
2. Bakwadi ba tshwanetse go rulaganya se ba yang go se kwala pele
3. Dithulaganyo tsa maano a a marara e ka nna go kwala lenaane, go dira mmapa wa thaloganyo kgotsa go aga tshate ya kelo (flow chart)



WRITERS DRAW A LINE FOR EACH WORD / BAKWADI BA THALA MOTHALO WA LEFOKO LENGWE LE LENGWE

1. Bakwadi ba tshwanetse go tsaya tshweetso ka ga polelo e ba yang go e kwala, mme ba e buele kwa godimo.
2. Bakwadi ba tshwanetse go bala gore go na le mafoko a le makae mo polelong, mme ba thale mothalo wa lefoko lengwe le lengwe.
3. Methalo e thadiwe go tswa kwa molemeng go ya kwa mojeng, kwa godimo go ya kwa tlase
4. Methalo e thadiwe go ya ka boleele ba mafoko
5. Go tshwanetse gwa nna le diphatlha fa gare ga mafoko le khutlo kwa bofelong
6. Jaanong fa ba thadile methalo, b aka tsenya mafoko a ba itseng, kgotsa ba leke go kwala modumo o o simololang lefoko pele b aka kopa thuso.

WRITING STRATEGIES



WRITERS USE RESOURCES TO WRITE WORDS / BAKWADI BA DIRISA DIDIRISWA GO KWALA

1. Bakwadi ba tshwanetse go rutiwa gore ba seka ba kopa morutabana go ba kwalela mafoko otlhe a ba sa a itseng
2. Ba tshwanetse go dirisa pele didiriswa tse ba nang le tsona, sekao: mafoko a a ka mo lebokosong, a a mo leboteng, buka ya tlotlofoko, manaane a piletso/mopeleto le tse dingwe



WRITERS SAY WORDS SLOWLY LIKE A TORTOISE / BAKWADI BA BUELA LEFOKO KA BONYA JAAKA KHUDU

1. Ruta bakwadi go buela lefoko le ba sa le itseng ka bonya, mme ba leke go lemoga medumo e e farologaneng e e bopang lefoko.
2. Ba kwale modumo o ba o utlwang.
3. Ba ka tswa ba sa kwala lefoko sentle, fela se, ke tshimologo ya go ithuta go kwala medumo e mentšhwa
4. Sekao, e e ka kwadiwa jaaka o. Ke tiro ya morutabana go bontsha bakwadi diphoso tsa mopeleto kgotsa tsa puo



WRITERS ADD DETAILS / BAKWADI BA OKETSA KA DINTLHA

1. Barutwana ba tshwanetse go lebelela fa ba ka oketsa ka dintlha mo dikgannyeng tsa bona.
2. Koketso ya dintlha e dira gore kgang e kgatlhise.
3. Dintlha tse , e ka nna tse di tshalosang jaaka matlhalosi le matlhaodi.
4. Bakwadi ba bašwa baka oketsa dintlha mo ditshwantshong tsa bona.



WRITERS READ WHAT THEY WRITE / BAKWADI BA BUISA SE BA SE KWADILENG

1. Ruta bakwadi go buisetsa tiro ya bona kwa godimo
2. Fa ba dira se, ba tshwanetse go netefatsa gore ga go na mafoko a ba a tlogetseng.
3. Ba tshwanetse go leka go athola fa tiriso ya mafoko e le e e nepagetseng.
4. Bakwadi ba ka ipuisetsa kwa godimo kgotsa ba buisetsa balekane



WRITERS SELF-EDIT / BAKWADI BA A ITSHIAMISETSA

1. Bakwadi ba tshwanetse go dirisa lenaane la go siamisa le ba le neetsweng go siamisa tiro ya bona
2. Lenaane la tshiamiso le tshwanetse go tshalosetswa barutwana ka kelotlhoko.
3. Bakwadi ba tshwanetse go rutiwa gore ba siamise diphoso tse ba di bonang jang.



WRITERS PEER EDIT / BAKWADI BA SIAMISETSA BALEKANE

1. Bakwadi ba tshwanetse go fapanya dibuka le balekane, mme ba siamise tiro, ba dirisa lenaane le le neetsweng
2. Santlha tlhalosa gore lenaane le dira jang.
3. Se se latelang, ba tshwanetse go itse gore balekane ba siamisa jang diphoso tse ba di bonang.
4. Balekane ba tshwanetse gore ba dire tsotlhe tse di mo lenaaneng.

WRITING STRATEGIES



WRITERS REWRITE THE FINAL TEXT / BAKWADI BA KWALOLOLA SE BA SE KWADILENG GO DIRA LOKWALO LWA BOFELO

1. Fa morutwana a okeditse ka dintlha e bile a siamisitse, a ka kwalolola tiro ya gagwe.
2. Re tshwanetse go ruta barutwana gore ba nne motlotlo ka tiro ya bona, ka jalo ba kwalolole tiro ya bona ka botswerere le ka kelotlhoko.



TEACHERS AND WRITERS ENCOURAGE WRITERS / BARUTABANA LE BAKWADI BA ROTLOETSA BAKWADI

1. Karolo e tona ya go nna mokwadi ke gore mokwadi a nne le boitshepi mo go ena.
2. Barutabana ba seka ba nyenyefatsa barutwana kgotsa go ba sotla
3. Bakwadi ba tshwanetse go rotloetswa gore ba tshegetse balekane ba bona – go tshwanetse go nne le mowa wa botshepegi ka mo phaposiborutelong



WRITERS TURN AND TALK / BAKWADI BA GADIMA BA BUE

1. Mokwadi o tshwanetse go gadima molekane mme a abelane ka se a se dirang
2. Bakwadi ba tshwanetse go rutiwa go refosana le go tshwaela ka tsela e e rotloetsang ba bangwe
3. O ka kopa bakwadi go lebelela sengwe se se rileng le balekane ba bona, jaaka: bolelela molekane wa gago ka ga se o yang go kwala ka ga sona.



THUMBS UP, THUMBS DOWN / KGONJWE GODIMO, KGONJWE TLASE

1. Morutabana a ka kopa bakwadi kgotsa balekane go lekola karolo e e rileng ya bokwadi ka nako nngwe le nngwe
2. Fa tiro e nepagetse, balekane ba ka isa kgonjwe kwa godimo.
3. Fa tiro e fosagetse, balekane ba ka isa kgonjwe kwa tlase'
4. Ka tsela e, morutabana o kgona go bona ba ba tlhokang thuso.



HOLD MINI CONFERENCES / TSHWARA DIKOPANONYANA

1. Morutabana o ya kwa setlhopheng sa barutwana mme a tshware kopanonyana le bona go lekola se ba se dirileng, le go naya ditshwaelo.
2. Barutwana botlhe mo setlhopheng ba a reetsa le go tshwaela
3. Bakwadi ba ithuta ka go reetsa ba bangwe, le fa morutabana a tshwaela ka ditiro tsa ba bangwe



WRITERS USE THEIR MEMORIES TO WRITE WORDS/ BAKWADI BA DIRISA MEGOPOLO YA BONA GO KWALA MAFOKO

1. Bakwadi ba tshwanetse go rutiwa gore ba seka ba kopa morutabana go ba kwalela mafoko otlhe a ba sa a itseng.
2. Bakwadi ba tshwanetse go rututiwa go leka go gakologelwa mafoko a ba ithutileng ona, mme ba kwale mafoko a, go tswa mo megopolong ya bona.

WEEK 1

ORIENTATION

PROGRAMME

Nine-tenths of
education is
encouragement.
Anatole France

WEEK 1

ORIENTATION PROGRAMME



Morning Oral Work

Dirisa nako e go ithuta maina a barutwana ba gago, le barutwana go ithuta maina a ba bangwe.

1. Supa morutwana a le mongwe.
2. Morutwana o tshwanetse go emelela mme a bule leina la gagwe kwa godimo.
3. Thusa morutwana go phaphatha leina la gagwe ka dinoko. (Morutabana le morutwana ba phaphatha leina ka DINOKO jaana: Ka-ra-bo)
4. Barutwana botlhe ba phaphatha leina la morutwana ka dinoko jaana: Ka-ra-bo)
5. BOELETSA LE BARUTWANA BA LE 8-12
6. Netefatsa gore morutwana mongwe le mongwe o bona nako ya go dira se, GANGWE MO BEKENG.



Phonics / Phonemic Awareness

15 min

Akanya ka ga TSAMAIISO E E TLWAELEGILENG YA GO ABELA BARUTWANA DIBUKA ka mo phaposiborutelong jaana:

- Dibuka di kwa kae?
 - Dibuka di beilwe jang? (Re le eletsa go baya dibuka go ya ka DITLHPHA kgotsa DIROU gore go nne bonolo go di aba.)
 - O tlile go aba dibuka ka nako ya thuto leng? (Kwa tshimologong ya thuto kgotsa morago ga go bontsha barutwana se ba tshwanetseng go se dira.)
 - O tlile go aba dibuka jang? (Re le eletsa go nna le BATHUSI BA DIBUKA go di abela ditlhopho tsa bona.)
 - O tlile go PHUTHA dibuka jang?
1. Gompieno, NAYA BAETELEDIPELE BA DIBUKA TIRO.
 2. Ikatsetseng go ABA DIBUKA.
 3. Laela barutwana go bula LETLHARE LANTLHA LA BUKA LE LE PHEPA.
 4. Tlhalosa gore fa barutwana ba kwala, ba ya go bula letlhare lantlha la dibuka tsa bona le le phepa.
 5. Ikatsetseng go PHUTHA DIBUKA.



Group Guided Reading

15 min



Mo nakong e, o tshwanetse go ruta barutwana gore ba dire eng fa morutabana a dira le setlhotshwana sa barutwana. Barutwana ba tshwanetse go dira ka TIDIMALO, fa ba na le se ba batlang go se botsa ba se SEKELETSE, mme ba tswelile ka tiro e nngwe. O tshwanetse go ruta barutwana gape gore ba dire eng fa ba FEDITSE go kwala. Barutwana ga ba tshwanela go nna ba sa dire sepe ka mo phaposing, o tshwanetse go tlhophisa se barutwana ba ka se dirang fa ba feditse jaana:

- O TAKA/THALA go go lokologileng /GO KWALA .
- Ba ka itlhophele buka kwa SEKHUTLHWANENG SA PUIISO.
- Ba ka buisa kgotsa go dira tirwana ya BUKATIRO YA DBE

Pele ga tirwana e, netefatsa gore maina a NTLHA a barutwana botlhe a kwadilwe gongwe fa ba ka a bonang teng. Se, se ka dirwa mo dibukeng tsa barutwana fa pele, ka mo gare kgotsa mo letlhareng la buka. Barutwana ba le bantsi ba tla be ba sa kgone go kwala maina a bona, fela ba tshwanetse go kgona go kwalolola tirwana e.

1. Tlhalosetsa barutwana gore, o ya go dira le setlhotshwana sa barutwana.
2. Fa o dira, barutwana le bona ba dire ka tidimalo le ka nosi.
3. Ba tlhalosetse gore ba tlile go kwala maina a bona a NTLHA.
4. Ba tlhalosetse gore ba tlile go kwala maina a bona a ntlha gararo.
5. TLHALOSETSA barutwana gore ba dire eng fa ba FEDITSE KA BONAKO.
6. NAYA BARUTWANA DIBUKA.
7. Fa barutwana ba dira, dira TLHATLHOBO YA SETLHTSHWANA.

Mo bekeng e e latelang, barutwana ba tlile go BUISA KA DITLHOTSHWANA, go ya ka bokgoni ba bona ba go buisa. Mo bekeng e o, o tshwanetse go tlhatlhoba barutwana botlhe ka mo phaposing. Kgaoganya barutwana ka ditlhophisa di le tlhano tse di maleka, mme o tlhatlhobe SETLHOPHA SE LE SENGWE KA LETSATSI.

1. TLHATLHOBA SETLHOTSHWANA SA BARUTWANA, o dirsa ditlhaka tsa medumo le MAFOKO A LE LESOME A A DIRISIWANG GO LE GANTSI: o, ya, le, ke, kwa, e, ka mo gare, wena, e le/ yo le.
2. Laela barutwana go bula dibukatiro tsa DBE 1 tsa bona ka mo DIALEFABETENG tse di ka mo TENG GA LENTLE LA BUKA.
3. Bitsa barutwana ka bongwe. Supa ditlhaka di le lesome, e se ka tatelano ya dialefabete.

4. Kopa barutwana go go bontsha tlhaka ya modumo.
5. Bontsha barutwana mafoko a le matlhano a a dirisiwang gantsi.
6. Kopa morutwana go buisa lefoko.
7. TLHATLHOBA BOKGONI BA BARUTWANA BA GO BUISA, O DIRISA RUBURIKI E E LATELANG :

Morutwana ga a itse medumo ya ditlhaka kgotsa mafoko a a dirisiwang gantsi.	Morutwana o itse medumo ya ditlhaka e le malwa. O lemoga mafoko a a dirisiwang gantsi a le malwa.	Morutwana o itse medumo e mengwe ya ditlhaka. O lemoga mafoko a a dirisiwang gantsi a le mantsinyana.	Morutwana o itse medumo e le mentsi ya ditlhaka. KGOTSA O lemoga mafoko a a dirisiwang gantsi a le mantsi.	Morutwana o itse medumo e le mentsi ya ditlhaka O lemoga mafoko a a dirisiwang gantsi otlhe.
Ke akanya gore morutwana a ka nna mo setlhopheng sa 1	Ke akanya gore morutwana a ka nna mo setlhopheng sa 2	Ke akanya gore morutwana a ka nna mo setlhopheng sa 3	Ke akanya gore morutwana a ka nna mo setlhopheng sa 4	Ke akanya gore morutwana a ka nna mo setlhopheng sa 5



Handwriting

30 min

1. Tlhalosetsa barutwana gore ba tlile go ithala ka ga letsatsi la bona lantlha kwa sekolong.
2. DIRAGATSA, o ba bontshe letsatsi la gago lantlha kwa sekolong ka go ithala mo patitšhokong.
3. Naya barutwana dibuka.
4. Naya barutwana metsotso e le metlhano go ithala.
5. Ba tlhalosetse gore ba TSWELELE KA GO KWALA KA NAKO YOTLHE.
6. Fa barutwana ba feditse, ba ka oketsa ka ditshwantsho tsa bona.
7. Laela barutwana go GADIMA BA BUE, mme ba tlhalosetse balekane ditshwantsho tsa bona.
8. Kopa barutwana go kgobokana ka SETLHOPHA.
9. Bitsa barutwana ka bongwe go go boelele se BALEKANE ba bona ba se buileng.
10. Maikaelelo a tirwana e, ke go ruta barutwana go TSWELELA KA GO KWALA ka nako yotlhe ya tiro, go dira ka nosi le go GADIMA BA BUA.



Shared Reading

15 min

Kwala dipolelo tse di latelang mo patitšhokong jaana:
Barutwana ba ba rategang,
Leina la me ke (KWALA LEINA LA GAGO).

1. Kopa morutwana a le mongwe go tla go supa LEFOKO LANTLHA, le le tshwanetsweng go buisiwa mo patitšhokong.
2. Buisa: Barutwana ba ba rategang,
3. Kopa morutwana a le mongwe go tla go supa lefoko le le LATELANG, le le tshwanetsweng go buisiwa.
4. Laela barutwana go REETSA. Buisa dipolelo ka thelelo.
5. Laela barutwana go buisa dipolelo le WENA.



Read Aloud

- Maikaelelo a tirwana e, ke go ruta barutwana se ba tshwanetseng go se dira ka nako ya puisokopanelo. Fa barutwana ba tla kwa mmetsheng/mmeteng ka nako ya puiso, ba bontshe gore o batla gore ba nne/dule jang.sekao: ba fapanye maoto, diatla mo diropeng mme ba lebelele morutabana.
 - Fa barutwana ba ntse kwa ditafoleng, ba tlhalosetse gore ga ba kitla ba tlhoka diphensele kgotsa dibuka, ba tla tlhoka fela go reetsa ka tidimalo ba beile matsogo a bona mo ditafoleng mme matlho a bona a le mo dibukeng.
1. Tlhopha kgang e khutshwane e e bonolo.
 2. Buisetsa barutwana SETLHOGO. Ba tlhalosetse gore SETLHOGO ke leina la kgang.
 3. Ba tlhalosetse gore moanelwa ke motho kgotsa phologolo e e mo kgannyeng.Botsa barutwana jaana: Baanelwa ba ba mo kgannyeng ya rona ke bomang?



Morning Oral Work

Dirisa nako e go ithuta maina a barutwana ba gago, le barutwana go ithuta maina a ba bangwe.

1. Supa morutwana a le mongwe.
2. Morutwana o tshwanetse go emelela mme a bulele leina la gagwe kwa godimo.
3. Thusa morutwana go phaphatha leina la gagwe ka dinoko. (Morutwana le morutwana ba phaphatha leina ka DINOKO jaana: Ka-ra-bo)
4. Barutwana botlhe ba phaphatha leina la morutwana ka dinoko jaana: Ka-ra-bo)
5. BOELETSA LE BARUTWANA BA LE 8-12
6. Netefatsa gore morutwana mongwe le mongwe o bona nako ya go dira se, GANGWE MO BEKENG.



Phonics / Phonemic Awareness

15 min

Ikatisetseng TSAMAIISO E E TLWAELEGILENG YA GO ABA DIBUKA ya ka mo phaposiborutelong.

1. BITSA BAETELEDIPELE BA DIBUKA.
2. Ikatisetseng go ABA DIBUKA.
3. Laela barutwana go bula LETLHARE LANTLHA LA BUKA LE LE PHEPA.
4. Tlhalosa gore fa barutwana ba kwala, ba ya go bula letlhare lantlha la dibuka tsa bona le le phepa.
5. Ikatisetseng go PHUTHA DIBUKA



Group Guided Reading

15 min



Mo nakong e, o tshwanetse go ruta barutwana gore ba dire eng fa morutwana a dira le setlhotshwana sa barutwana. Barutwana ba tshwanetse go dira ka TIDIMALO, fa ba na le se ba batlang go se botsa ba se SEKELETSE, mme ba tswelele ka tiro e nngwe. O tshwanetse go ruta barutwana gape gore ba dire eng fa ba FEDITSE go kwala. Barutwana ga ba tshwanela go nna ba sa dire sepe ka mo phaposeng, o tshwanetse go tlhopha se barutwana ba ka se dirang fa ba feditse jaana:

1. O TAKA/THALA go go lokologileng /GO KWALA .
2. Ba ka itlhophela buka kwa SEKHUTLHWANENG SA PUIISO.
3. Ba ka buisa kgotsa go dira tirwana ya BUKATIRO YA DBE

Pele ga tirwana e, netefatsa gore maina a NTLHA a barutwana botlhe a kwadilwe gongwe fa ba ka a bonang teng. Se, se ka dirwa mo dibukeng tsa barutwana fa pele, ka mo gare kgotsa mo letlhareng la buka. Barutwana ba le bantsi ba tla be ba sa kgone go kwala maina a bona, fela ba tshwanetse go kgona go kwalolola tirwana e.

1. Tlhalosetsa barutwana gore, o ya go dira le setlhotshwana sa barutwana.
2. Fa o dira, barutwana le bona ba dire ka tidimalo le ka nosi.
3. Ba tlhalosetse gore ba tlike go kwala maina a bona a NTLHA.
4. Ba tlhalosetse gore ba tlike go kwala maina a bona a ntlha gararo.
5. TLHALOSETSA barutwana gore ba dire eng fa ba FEDITSE KA BONAKO.
6. NAYA BARUTWANA DIBUKA.
7. Fa barutwana ba dira, dira TLHATLHOBO YA SETLHOTSHWANA.

Mo bekeng e e latelang, barutwana ba tlike go BUISA KA DITLHOTSHWANA, go ya ka bokgoni ba bona ba go buisa. Mo bekeng e o, o tshwanetse go tlhatlhoba barutwana botlhe ka mo phaposing. Kgaoganya barutwana ka ditlhopho di le tlhano tse di maleka, mme o tlhatlhobe SETLHOPHA SE LE SENGWE KA LETSATSI.

8. TLHATLHOBA SETLHOTSHWANA SA BARUTWANA, o dirsa ditlhaka tsa medumo le MAFOKO A LE LESOME A A DIRISIWANG GO LE GANTSI: o, ya, le, ke, kwa, e, ka mo gare, wena, e le/yo le.
9. Laela barutwana go bula dibukatiro tsa DBE 1 tsa bona ka mo DIALEFABETENG tse di ka mo TENG GA LENTLE LA BUKA.
10. Bitsa barutwana ka bongwe. Supa ditlhaka di le lesome, e se ka tatelano ya dialefabete.
11. Kopa barutwana go go bontsha tlhaka ya modumo.
12. Bontsha barutwana mafoko a le matlhano a a dirisiwang gantsi.
13. Kopa morutwana go buisa lefoko.
14. TLHATLHOBA BOKGONI BA BARUTWANA BA GO BUISA, O DIRISA RUBURIKI E E LATELANG :

Mo nakong e, o tshwanetse go ruta barutwana gore ba dire eng fa morutabana a dira le setlhotshwana sa barutwana. Barutwana ba tshwanetse go dira ka TIDIMALO, fa ba na le se ba batlang go se botsa ba se SEKELETSE, mme ba tswelele ka tiro e nngwe. O tshwanetse go ruta barutwana gape gore ba dire eng fa ba FEDITSE go kwala. Barutwana ga ba tshwanela go nna ba sa dire sepe ka mo phaposing, o tshwanetse go tlhopho se barutwana ba ka se dirang fa ba feditse jaana:

15. O TAKA/THALA go go lokologileng /GO KWALA .
16. Ba ka itlhophela buka kwa SEKHUTLHWANENG SA PUISO.
17. Ba ka buisa kgotsa go dira tirwana ya BUKATIRO YA DBE

Pele ga tirwana e, netefatsa gore maina a NTLHA a barutwana botlhe a kwadilwe gongwe fa ba ka a bonang teng. Se, se ka dirwa mo dibukeng tsa barutwana fa pele, ka mo gare kgotsa mo letlhareng la buka. Barutwana ba le bantsi ba tla be ba sa kgone go kwala maina a bona, fela ba tshwanetse go kgona go kwalolola tirwana e.

18. Tlhalosetsa barutwana gore, o ya go dira le setlhotshwana sa barutwana.
19. Fa o dira, barutwana le bona ba dire ka tidimalo le ka nosi.
20. Ba tlhalosetse gore ba tlike go kwala maina a bona a NTLHA.

21. Ba tlhalosetse gore ba tlile go kwala maina a bona a ntlha gararo.
22. TLHALOSETSA barutwana gore ba dire eng fa ba FEDITSE KA BONAKO.
23. NAYA BARUTWANA DIBUKA.
24. Fa barutwana ba dira, dira TLHATLHOBO YA SETLHTSHWANA.

Mo bekeng e e latelang, barutwana ba tlile go BUISA KA DITLHOTSHWANA, go ya ka bokgoni ba bona ba go buisa. Mo bekeng e o, o tshwanetse go tlhatlhoba barutwana botlhe ka mo phaposing. Kgaoganya barutwana ka ditlhopho di le tlhano tse di maleka, mme o tlhatlhobe SETLHOPHA SE LE SENGWE KA LETSATS.

25. TLHATLHOBO SETLHOTSHWANA SA BARUTWANA, o dirsa ditlhaka tsa medumo le MAFOKO A LE LESOME A A DIRISIWANG GO LE GANTS: o, ya, le, ke, kwa, e, ka mo gare, wena, e le/yo le.
26. Laela barutwana go bula dibukatiro tsa DBE 1 tsa bona ka mo DIALEFABETENG tse di ka mo TENG GA LENTLE LA BUKA.
27. Bitsa barutwana ka bongwe. Supa ditlhaka di le lesome, e se ka tatelano ya dialefabete.
28. Kopa barutwana go go bontsha tlhaka ya modumo.
29. Bontsha barutwana mafoko a le matlhano a a dirisiwang gantsi.
30. Kopa morutwana go buisa lefoko.
31. TLHATLHOBO BOKGONI BA BARUTWANA BA GO BUISA, O DIRISA RUBURIKI E E LATELANG :

Morutwana ga a itse medumo ya ditlhaka kgotsa mafoko a a dirisiwang gantsi.	Morutwana o itse medumo ya ditlhaka e le malwa. O lemoga mafoko a a dirisiwang gantsi a le malwa.	Morutwana o itse medumo e mengwe ya ditlhaka. O lemoga mafoko a a dirisiwang gantsi a le mantsinyana.	Morutwana o itse medumo e le mentsi ya ditlhaka. KGOTSA O lemoga mafoko a a dirisiwang gantsi a le mantsi.	Morutwana o itse medumo e le mentsi ya ditlhaka O lemoga mafoko a a dirisiwang gantsi otlhe.
Ke akanya gore morutwana a ka nna mo setlhopheng sa 1	Ke akanya gore morutwana a ka nna mo setlhopheng sa 2	Ke akanya gore morutwana a ka nna mo setlhopheng sa 3	Ke akanya gore morutwana a ka nna mo setlhopheng sa 4	Ke akanya gore morutwana a ka nna mo setlhopheng sa 5



Handwriting

30 min

1. Tlhalosetsa barutwana gore ba tlile go ithala mmogo le ditsala tsa bona.
2. DIRAGATSA, o ba bontshe letsatsi la gago lantlha kwa sekolong ka go ithala mo patitšhokong.
3. Naya barutwana dibuka.
4. Naya barutwana metsotso e le metlhano go ithala.
5. Ba tlhalosetse gore ba TSWELELE KA GO KWALA KA NAKO YOTLHE.
6. Fa barutwana ba feditse, ba ka oketsa ka ditshwantsho tsa bona.
7. Laela barutwana go GADIMA BA BUE, mme ba tlhalosetse balekane ditshwantsho tsa bona.
8. Kopa barutwana go kgobokana ka SETLHOPHA.
9. Tlhalosetsa barutwana gore ba tlile go ithala ka ga letsatsi la bona lantlha kwa sekolong.
10. Bitsa barutwana ka bongwe go go bolelela se BALEKANE ba bona ba se buileng.
11. Maikaelelo a tirwana e, ke go ruta barutwana go TSWELELA KA GO KWALA ka nako yotlhe ya tiro, go dira ka nosi le go GADIMA BA BUA.



Shared Reading

15 min

Kwala dipolelo tse di latelang mo patitšhokong jaana:
Barutwana ba ba rategang,
Ke morutabana wa lona. Ke itumetse!

1. Kopa morutwana a le mongwe go tla go supa LEFOKO LANTLHA, le le tshwanetsweng go buisiwa mo patitšhokong.
2. Buisa: Barutwana ba ba rategang,
3. Kopa morutwana a le mongwe go tla go supa lefoko le le LATELANG, le le tshwaetsweng go buisiwa mo patitšhokong.
4. Laela barutwana go REETSA. Buisa dipolelo ka thelelo.
5. Laela barutwana go buisa dipolelo le WENA.



Read Aloud

- *Maikaelelo a tirwana e, ke go ruta barutwana se ba tshwanetseng go se dira ka nako ya puisokopanelo. Fa barutwana ba tla kwa mmetsheng/mmeteng ka nako ya puiso, ba bontshe gore o batla gore ba nne/dule jang. sekao: ba fapanye maoto, diatla mo diropeng mme ba lebelele morutabana.*
 - *Fa barutwana ba ntse kwa ditafoleng, ba tlhalosetse gore ga ba kitla ba tlhoka diphensele kgotsa dibuka, ba tla tlhoka fela go reetsa ka tidimalo ba beile matsogo a bona mo ditafoleng mme matlho a bona a le mo dibukeng.*
1. Tlhopha kgang e khutshwane e e bonolo
 2. Buisetsa barutwana SETLHOGO. Ba tlhalosetse gore SETLHOGO ke leina la kgang.
 3. Ba tlhalosetse gore moanelwa ke motho kgotsa phologolo e e mo kgannyeng. Botsa barutwana jaana: Baanelwa ba ba mo kgannyeng ya rona ke bomang?



Morning Oral Work

Dirisa nako e go ithuta maina a barutwana ba gago, le barutwana go ithuta maina a ba bangwe.

1. Supa morutwana a le mongwe.
2. Morutwana o tshwanetse go emelela mme a buele leina la gagwe kwa godimo.
3. Thusa morutwana go phaphatha leina la gagwe ka dinoko. (Morutabana le morutwana ba phaphatha leina ka DINOKO jaana: Ka-ra-bo)
4. Barutwana botlhe ba phaphatha leina la morutwana ka dinoko jaana: Ka-ra-bo)
5. BOELETSA LE BARUTWANA BA LE 8-12
6. Netefatsa gore morutwana mongwe le mongwe o bona nako ya go dira se, GANGWE MO BEKENG.



Phonics / Phonemic Awareness

15 min

Ikatisetseng TSAMAIISO E E TLWAELEGILENG YA GO ABA DIBUKA ya ka mo phaposiborutelong.

1. BITSA BAETELEDIPELE BA DIBUKA.
2. Ikatisetseng go ABA DIBUKA.
3. Laela barutwana go bula LETLHARE LANTLHA LA BUKA LE LE PHEPA.
4. Tlhalosa gore fa barutwana ba kwala, ba ya go bula letlhare lantlha la dibuka tsa bona le le phepa.
5. Ikatisetseng go PHUTHA DIBUKA



Group Guided Reading

15 min



Mo nakong e, o tshwanetse go ruta barutwana gore ba dire eng fa morutabana a dira le setlhotshwana sa barutwana. Barutwana ba tshwanetse go dira ka TIDIMALO, fa ba na le se ba batlang go se botsa ba se SEKELETSE, mme ba tswelele ka tiro e nngwe. O tshwanetse go ruta barutwana gape gore ba dire eng fa ba FEDITSE go kwala. Barutwana ga ba tshwanela go nna ba sa dire sepe ka mo phaposing, o tshwanetse go tlhophisa se barutwana ba ka se dirang fa ba feditse jaana:

- O TAKA/THALA go go lokologileng /GO KWALA .
- Ba ka itlhophela buka kwa SEKHUTLHWANENG SA PUIISO.
- Ba ka buisa kgotsa go dira tirwana ya BUKATIRO YA DBE

1. Tlhalosetsa barutwana gore, o ya go dira le setlhotshwana sa barutwana.
2. Fa o dira, barutwana le bona ba dire ka tidimalo le ka nosi.
3. Ba tlhalosetse gore ba tlile go kwala maina a bona a NTLHA.
4. Ba tlhalosetse gore ba tlile go kwala maina a bona a ntlha gararo.
5. TLHALOSETSA barutwana gore ba dire eng fa ba FEDITSE KA BONAKO.
6. NAYA BARUTWANA DIBUKA.
7. Fa barutwana ba dira, dira TLHATLHOBO YA SETLHTSHWANA.

Mo bekeng e e latelang, barutwana ba tlile go BUISA KA DITLHOTSHWANA, go ya ka bokgoni ba bona ba go buisa. Mo bekeng e o, o tshwanetse go tlhatlhoba barutwana botlhe ka mo phaposing. Kgaoganya barutwana ka ditlhopho di le tlhano tse di maleka, mme o tlhatlhobe SETLHOPHA SE LE SENGWE KA LETSATS.

8. TLHATLHOBA SETLHOTSHWANA SA BARUTWANA, o dirsa ditlhaka tsa medumo le MAFOKO A LE LESOME A A DIRISIWANG GO LE GANTSI: o, ya, le, ke, kwa, e, ka mo gare, wena, e le/yo le.
9. Laela barutwana go bula dibukatiro tsa DBE 1 tsa bona ka mo DIALEFABETENG tse di ka mo TENG GA LENTLE LA BUKA.
10. Bitsa barutwana ka bongwe. Supa ditlhaka di le lesome, e se ka tatelano ya dialefabete.
11. Kopa barutwana go go bontsha tlhaka ya modumo.
12. Bontsha barutwana mafoko a le matlhano a a dirisiwang gantsi.
13. Kopa morutwana go buisa lefoko.
14. TLHATLHOBA BOKGONI BA BARUTWANA BA GO BUISA, O DIRISA RUBURIKI E E LATELANG :

Morutwana ga a itse medumo ya ditlhaka kgotsa mafoko a a dirisiwang gantsi.	Morutwana o itse medumo ya ditlhaka e le malwa. O lemoga mafoko a a dirisiwang gantsi a le malwa.	Morutwana o itse medumo e mengwe ya ditlhaka. O lemoga mafoko a a dirisiwang gantsi a le mantsinyana.	Morutwana o itse medumo e le mentsi ya ditlhaka. KGOTSA O lemoga mafoko a a dirisiwang gantsi a le mantsi.	Morutwana o itse medumo e le mentsi ya ditlhaka O lemoga mafoko a a dirisiwang gantsi otlhe.
Ke akanya gore morutwana a ka nna mo setlhopheng sa 1	Ke akanya gore morutwana a ka nna mo setlhopheng sa 2	Ke akanya gore morutwana a ka nna mo setlhopheng sa 3	Ke akanya gore morutwana a ka nna mo setlhopheng sa 4	Ke akanya gore morutwana a ka nna mo setlhopheng sa 5



Handwriting

30 min

1. Tlhalosetsa barutwana gore ba tlile go thala sengwe se ba ratang go se dira le tsala.
2. DIRAGATSA, ka go ithala, o dira sengwe se o se ratang le tsala.
3. Naya barutwana dibuka.
4. Naya barutwana metsotso e le metlhano go ithala ba le kwa gae.
5. Ba tlhalosetse gore ba TSWELELE KA GO KWALA KA NAKO YOTLHE.
6. Fa barutwana ba feditse, ba ka oketsa ka ditshwantsho tsa bona.
7. Laela barutwana go GADIMA BA BUE, mme ba tlhalosetse balekane ditshwantsho tsa bona.
8. Kopa barutwana go kgobokana ka SETLHOPHA
9. Bitsa barutwana ka bongwe go go bolelela se BALEKANE ba bona ba se buileng.

Maikaelelo a tirwana e, ke go ruta barutwana go TSWELELA KA GO KWALA ka nako yotlhe ya tiro, go dira ka nosi le go GADIMA BA BUA.



Shared Reading

15 min

Kwala dipolelo tse di latelang mo patitšhokong jaana:
Barutwana ba ba rategang,
O tsogile jang gompiano? Ke tsogile sentle.

1. Kopa morutwana a le mongwe go tla go supa LEFOKO LANTLHA, le le tshwanetsweng go buisiwa mo patitšhokong.
2. Buisa: Barutwana ba ba rategang,
3. Kopa morutwana a le mongwe go tla go supa lefoko le le LATELANG, le le tshwaetsweng go buisiwa.
4. Laela barutwana go REETSA. Buisa dipolelo ka thelelo
5. Laela barutwana go buisa dipolelo le WENA.
6. Botsa barutwana: le tsogile jang gompiano?
7. Reetsa ditshwaelo tsa barutwana.



Read Aloud

- *Maikaelelo a tirwana e, ke go ruta barutwana se ba tshwanetseng go se dira ka nako ya puisokopanelo. Fa barutwana ba tla kwa mmetsheng/mmeteng ka nako ya puiso, ba bontshe gore o batla gore ba nne/dule jang. sekao: ba fapanye maoto, diatla mo diropeng mme ba lebelele morutabana.*
 - *Fa barutwana ba ntse kwa ditafoleng, ba tlhalosetse gore ga ba kitla ba tlhoka diphensele kgotsa dibuka, ba tla tlhoka fela go reetsa ka tidimalo ba beile matsogo a bona mo ditafoleng mme matlho a bona a le mo dibukeng.*
1. Tlhopha kgang e khutshwane e e bonolo
 2. Buisetsa barutwana SETLHOGO. Ba tlhalosetse gore SETLHOGO ke leina la kgang.
 3. Ba tlhalosetse gore moanelwa ke motho kgotsa phologolo e e mo kgannyeng. Botsa barutwana jaana: Baanelwa ba ba mo kgannyeng ya rona ke bomang?



Morning Oral Work

Dirisa nako e go ithuta maina a barutwana leba gago, le barutwana go ithuta maina a ba bangwe.

1. Supa morutwana a le mongwe.
2. Morutwana o tshwanetse go emelela mme a buele leina la gagwe kwa godimo.
3. Thusa morutwana go phaphatha leina la gagwe ka dinoko. (Morutwana le morutwana ba phaphatha leina ka DINOKO jaana: Ka-ra-bo)
4. Barutwana botlhe ba phaphatha leina la morutwana ka dinoko jaana: Ka-ra-bo)
5. BOELETSA LE BARUTWANA BA LE 8-12
6. Netefatsa gore morutwana mongwe le mongwe o bona nako ya go dira se, GANGWE MO BEKENG.



Phonics / Phonemic Awareness

15 min

Ikatisetseng TSAMAIISO E E TLWAELEGILENG YA GO ABA DIBUKA ya ka mo phaposiborutelong.

1. BITSA BAETELEDIPELE BA DIBUKA.
2. Ikatisetseng go ABA DIBUKA.
3. Laela barutwana go bula LETLHARE LANTLHA LA BUKA LE LE PHEPA.
4. Tlhalosa gore fa barutwana ba kwala, ba ya go bula letlhare lantlha la dibuka tsa bona le le phepa.
5. Ikatisetseng go PHUTHA DIBUKA



Group Guided Reading

15 min



Mo nakong e, o tshwanetse go ruta barutwana gore ba dire eng fa morutwana a dira le sethotshwana sa barutwana. Barutwana ba tshwanetse go dira ka TIDIMALO, fa ba na le se ba batlang go se botsa ba se SEKELETSE, mme ba tswelele ka tiro e nngwe. O tshwanetse go ruta barutwana gape gore ba dire eng fa ba FEDITSE go kwala. Barutwana ga ba tshwanela go nna ba sa dire sepe ka mo phaposing, o tshwanetse go tlhophisa se barutwana ba ka se dirang fa ba feditse jaana:

- O TAKA/THALA go go lokologileng /GO KWALA.
- Ba ka itlhophela buka kwa SEKHUTLHWANENG SA PUIISO.
- Ba ka buisa kgotsa go dira tirwana ya BUKATIRO YA DBE

1. Tlhalosetsa barutwana gore, o ya go dira le setlhotshwana sa barutwana.
2. Fa o dira, barutwana le bona ba dire ka tidimalo le ka nosi.
3. Ba tlhalosetse gore ba tlile go kwala maina a bona a NTLHA.
4. Ba tlhalosetse gore ba tlile go kwala maina a bona a ntlha gararo.
5. TLHALOSETSA barutwana gore ba dire eng fa ba FEDITSE KA BONAKO.
6. NAYA BARUTWANA DIBUKA.
7. Fa barutwana ba dira, dira TLHATLHOBO YA SETLHTSHWANA.

Mo bekeng e e latelang, barutwana ba tlile go BUISA KA DITLHOTSHWANA, go ya ka bokgoni ba bona ba go buisa. Mo bekeng e o, o tshwanetse go tlatlhoba barutwana botlhe ka mo phaposing. Kgaoganya barutwana ka ditlhopho di le tlhano tse di maleka, mme o tlatlhobe SETLHOPHA SE LE SENGWE KA LETSATS.

8. TLHATLHOBA SETLHOTSHWANA SA BARUTWANA, o dirsa ditlhaka tsa medumo le MAFOKO A LE LESOME A A DIRISIWANG GO LE GANTSI: o, ya, le, ke, kwa, e, ka mo gare, wena, e le/yo le.
9. Laela barutwana go bula dibukatiro tsa DBE 1 tsa bona ka mo DIALEFABETENG tse di ka mo TENG GA LENTLE LA BUKA.
10. Bitsa barutwana ka bongwe. Supa ditlhaka di le lesome, e se ka tatelano ya dialefabete.
11. Kopa barutwana go go bontsha tlhaka ya modumo.
12. Bontsha barutwana mafoko a le matlhano a a dirisiwang gantsi.
13. Kopa morutwana go buisa lefoko.
14. TLHATLHOBA BOKGONI BA BARUTWANA BA GO BUISA, O DIRISA RUBURIKI E E LATELANG:

Morutwana ga a itse medumo ya ditlhaka kgotsa mafoko a a dirisiwang gantsi.	Morutwana o itse medumo ya ditlhaka e le malwa. O lemoga mafoko a a dirisiwang gantsi a le malwa.	Morutwana o itse medumo e mengwe ya ditlhaka. O lemoga mafoko a a dirisiwang gantsi a le mantsinyana.	Morutwana o itse medumo e le mentsi ya ditlhaka. KGOTSA O lemoga mafoko a a dirisiwang gantsi a le mantsi.	Morutwana o itse medumo e le mentsi ya ditlhaka O lemoga mafoko a a dirisiwang gantsi otlhe.
Ke akanya gore morutwana a ka nna mo setlhopheng sa 1	Ke akanya gore morutwana a ka nna mo setlhopheng sa 2	Ke akanya gore morutwana a ka nna mo setlhopheng sa 3	Ke akanya gore morutwana a ka nna mo setlhopheng sa 4	Ke akanya gore morutwana a ka nna mo setlhopheng sa 5



Handwriting

30 min

1. Tlhalosetsa barutwana gore ba tlile go ithala ba malapa a bona..
2. DIRAGATSA, o ithale le balelapa la gago..
3. Naya barutwana dibuka.
4. Naya barutwana metsotso e le metlhano go ithala ba le kwa gae.
5. Ba tlhalosetse gore ba TSWELELE KA GO KWALA KA NAKO YOTLHE.
6. Fa barutwana ba feditse, ba ka oketsa ka ditshwantsho tsa bona.
7. Laela barutwana go GADIMA BA BUE, mme ba tlhalosetse balekane ditshwantsho tsa bona.
8. Kopa barutwana go kgobokana ka SETLHOPHA
9. Bitsa barutwana ka bongwe go go bolelela se BALEKANE ba bona ba se buileng.
10. Maikaelelo a tirwana e, ke go ruta barutwana go TSWELELA KA GO KWALA ka nako yotlhe ya tiro, go dira ka nosi le go GADIMA BA BUA.



Shared Reading

15 min

Kwala dipolelo tse di latelang mo patitšhokong jaana:
Barutwana ba ba rategang,
Re tlile go ithuta dilo di le dintsi monongwaga

1. Kopa morutwana a le mongwe go tla go supa LEFOKO LANTLHA, le le tshwanetsweng go buisiwa mo patitšhokong.
2. Buisa: Barutwana ba ba rategang,
3. Kopa morutwana a le mongwe go tla go supa lefoko le le LATELANG, le le tshwaetsweng go buisiwa.
4. Supa LETSHWAO LA KHUTLO.
5. Tlhalosetsa barutwana gore dipolelo di FELELA ka LETSHWAO LA KHUTLO.
6. Laela barutwana go REETSA. Buisa dipolelo ka thelelo.
7. Laela barutwana go buisa dipolelo le WENA.



Read Aloud

- *Maikaelelo a tirwana e, ke go ruta barutwana se ba tshwanetseng go se dira ka nako ya puisokopanelo. Fa barutwana ba tla kwa mmetsheng/mmeteng ka nako ya puiso, ba bontshe gore o batla gore ba nne/dule jang. sekao: ba fapanye maoto, diatla mo diropeng mme ba lebelele morutabana.*
 - *Fa barutwana ba ntse kwa ditafoleng, ba tlhalosetse gore ga ba kitla ba tlhoka diphensele kgotsa dibuka, ba tla tlhoka fela go reetsa ka tidimalo ba beile matsogo a bona mo ditafoleng mme matlho a bona a le mo dibukeng.*
1. Tlhopha kgang e khutshwane e e bonolo
 2. Buisetsa barutwana SETLHOGO. Ba tlhalosetse gore SETLHOGO ke leina la kgang.
 3. Kwa bofelong ba kgang, botsa barutwana jaana: Ke moanelwa ofe o lo mo ratileng go gaisa mo kgannyeng?



Morning Oral Work

Dirisa nako e go ithuta maina a barutwana ba gago, le barutwana go ithuta maina a ba bangwe.

1. Supa morutwana a le mongwe.
2. Morutwana o tshwanetse go emelela mme a bule leina la gagwe kwa godimo.
3. Thusa morutwana go phaphatha leina la gagwe ka dinoko. (Morutwana le morutwana ba phaphatha leina ka DINOKO jaana: Ka-ra-bo)
4. Barutwana botlhe ba phaphatha leina la morutwana ka dinoko jaana: Ka-ra-bo)
5. BOELETSA LE BARUTWANA BA LE 8-12
6. Netefatsa gore morutwana mongwe le mongwe o bona nako ya go dira se, GANGWE MO BEKENG.



Phonics / Phonemic Awareness

15 min

Ikatisetseng TSAMAIISO E E TLWAELEGILENG YA GO ABA DIBUKA ya ka mo phaposiborutelong.

1. BITSA BAETELEDIPELE BA DIBUKA.
2. Ikatisetseng go ABA DIBUKA.
3. Laela barutwana go bula LETLHARE LANTLHA LA BUKA LE LE PHEPA.
4. Tlhalosa gore fa barutwana ba kwala, ba ya go bula letlhare lantlha la dibuka tsa bona le le phepa.
5. Ikatisetseng go PHUTHA DIBUKA



Group Guided Reading

15 min



Mo nakong e, o tshwanetse go ruta barutwana gore ba dire eng fa morutwana a dira le sethotshwana sa barutwana. Barutwana ba tshwanetse go dira ka TIDIMALO, fa ba na le se ba batlang go se botsa ba se SEKELETSE, mme ba tswelele ka tiro e nngwe. O tshwanetse go ruta barutwana gape gore ba dire eng fa ba FEDITSE go kwala. Barutwana ga ba tshwanela go nna ba sa dire sepe ka mo phaposing, o tshwanetse go tlhophisa se barutwana ba ka se dirang fa ba feditse jaana:

- O TAKA/THALA go go lokologileng /GO KWALA .
- Ba ka itlhophele buka kwa SEKHUTLHWANENG SA PUIISO.
- Ba ka buisa kgotsa go dira tirwana ya BUKATIRO YA DBE

1. Tlhalosetsa barutwana gore, o ya go dira le setlhotshwana sa barutwana.
2. Fa o dira, barutwana le bona ba dire ka tidimalo le ka nosi.
3. Ba tlhalosetse gore ba tlile go kwala maina a bona a NTLHA.
4. Ba tlhalosetse gore ba tlile go kwala maina a bona a ntlha gararo.
5. TLHALOSETSA barutwana gore ba dire eng fa ba FEDITSE KA BONAKO.
6. NAYA BARUTWANA DIBUKA.
7. Fa barutwana ba dira, dira TLHATLHOBO YA SETLHTSHWANA.

Mo bekeng e e latelang, barutwana ba tlile go BUISA KA DITLHOTSHWANA, go ya ka bokgoni ba bona ba go buisa. Mo bekeng e o, o tshwanetse go tlhatlhoba barutwana botlhe ka mo phaposing. Kgaoganya barutwana ka ditlhopho di le tlhano tse di maleka, mme o tlhatlhobe SETLHOPHA SE LE SENGWE KA LETSATS!

8. TLHATLHOBA SETLHOTSHWANA SA BARUTWANA, o dirsa ditlhaka tsa medumo le MAFOKO A LE LESOME AA DIRISIWANG GO LE GANTS! o, ya, le, ke, kwa, e, ka mo gare, wena, e le/yo le.
9. Laela barutwana go bula dibukatiro tsa DBE 1 tsa bona ka mo DIALEFABETENG tse di ka mo TENG GA LENTLE LA BUKA.
10. Bitsa barutwana ka bongwe. Supa ditlhaka di le lesome, e se ka tatelano ya dialefabete.
11. Kopa barutwana go go bontsha tlhaka ya modumo.
12. Bontsha barutwana mafoko a le matlhano a a dirisiwang gantsi.
13. Kopa morutwana go buisa lefoko.
14. TLHATLHOBA BOKGONI BA BARUTWANA BA GO BUISA, O DIRISA RUBURIKI E E LATELANG:

Morutwana ga a itse medumo ya ditlhaka kgotsa mafoko a a dirisiwang gantsi.	Morutwana o itse medumo ya ditlhaka e le malwa. O lemoga mafoko a a dirisiwang gantsi a le malwa.	Morutwana o itse medumo e mengwe ya ditlhaka. O lemoga mafoko a a dirisiwang gantsi a le mantsinyana.	Morutwana o itse medumo e le mentsi ya ditlhaka. KGOTSA O lemoga mafoko a a dirisiwang gantsi a le mantsi.	Morutwana o itse medumo e le mentsi ya ditlhaka O lemoga mafoko a a dirisiwang gantsi otlhe.
Ke akanya gore morutwana a ka nna mo setlhopheng sa 1	Ke akanya gore morutwana a ka nna mo setlhopheng sa 2	Ke akanya gore morutwana a ka nna mo setlhopheng sa 3	Ke akanya gore morutwana a ka nna mo setlhopheng sa 4	Ke akanya gore morutwana a ka nna mo setlhopheng sa 5



Handwriting

30 min

1. Tlhalosetsa barutwana gore ba tlile go ithala ba le kwa gae.
2. DIRAGATSA, o ithale o le kwa gae.
3. Naya barutwana dibuka.
4. Naya barutwana metsotso e le metlhano go ithala ba le kwa gae.
5. Ba tlhalosetse gore ba TSWELELE KA GO KWALA KA NAKO YOTLHE.
6. Fa barutwana ba feditse, ba ka oketsa ka ditshwantsho tsa bona.
7. Laela barutwana go GADIMA BA BUE, mme ba tlhalosetse balekane ditshwantsho tsa bona.
8. Kopa barutwana go kgobokana ka SETLHOPHA
9. Bitsa barutwana ka bongwe go go bolelela se BALEKANE ba bona ba se buileng.
10. Maikaelelo a tirwana e, ke go ruta barutwana go TSWELELA KA GO KWALA ka nako yotlhe ya tiro, go dira ka nosi le go GADIMA BA BUA.



Shared Reading

15 min

Kwala dipolelo tse di latelang mo patitšhokong jaana:
Barutwana ba ba rategang,
Ke eng se le batlang go ithuta ka ga sona monongwaga?

1. Reetsa ditshwaelo tsa barutwana.
2. Kopa morutwana a le mongwe go tla go supa LEFOKO LANTLHA, le le tshwanetsweng go buisiwa mo patitšhokong.
3. Buisa: Barutwana ba ba rategang,
4. Kopa morutwana a le mongwe go tla go supa lefoko le le LATELANG, le le tshwaetsweng go buisiwa.
5. Supa LETSHWAO LA POTSO.
6. Tlhalosetsa barutwana gore dipotso di FELELA ka LETSHWAO LA POTSO.
7. Laela barutwana go REETSA. Buisa dipolelo ka thelelo.
8. Laela barutwana go buisa dipolelo le WENA.



Read Aloud

- *Maikaelelo a tirwana e, ke go ruta barutwana se ba tshwanetseng go se dira ka nako ya puisokopanelo. Fa barutwana ba tla kwa mmetsheng/mmeteng ka nako ya puiso, ba bontshe gore o batla gore ba nne/dule jang. sekao: ba fapanye maoto, diatla mo diropeng mme ba lebelele morutabana.*
 - *Fa barutwana ba ntse kwa ditafoleng, ba tlhalosetse gore ga ba kitla ba tlhoka diphensele kgotsa dibuka, ba tla tlhoka fela go reetsa ka tidimalo ba beile matsogo a bona mo ditafoleng mme matlho a bona a le mo dibukeng.*
1. Tlhopha kgang e khutshwane e e bonolo
 2. Buisetsa barutwana SETLHOGO. Ba tlhalosetse gore SETLHOGO ke leina la kgang.
 3. Kwa bofelong ba kgang, botsa barutwana jaana: Ke moanelwa ofe o lo mo ratileng go gaisa mo kgannyeng?

WEEK 2

ORIENTATION PROGRAMME **WEEK 2**

ORIENTATION PROGRAMME

Attitude is a small thing
that makes a big difference.

Winston Churchill



Morning Oral Work

*Ruta barutwana DIKGOGEDI tse di jaaka:
Fa o nkutlwa, phaphatha gangwe!
(phaphatha)*

Barutwana ba nne ka tidimalo mme ba lebeletse morutabana.

1. Ikatiseng go dirisa digogedi.
2. Laela barutwana go bua le balekane ba bona.
3. Fa ba utlwa "FA O NKUTLWA, PHAPHATHA GANGWE" ba tshwanetse go EMISA GO BUA.
4. Ba tshwanetse go PHAPHATHA GANGWE.
5. Ba tshwanetse go nna ka tidimalo mo mannong a bona mme ba lebeletse morutabana.



Phonics / Phonemic Awareness

15 min

1. Bolelela barutwana gore ba ya go ikatisa go reetsa modumo wa ntlha wa maina a bona.
2. Ba tlhalosetse gore o ya go bua modumo.
3. Barutwana ba tshwanetse go reetsa ka tlhoafalo.
4. Fa barutwana ba utlwa modumo o leina la bona le simololang ka ona, ba emelele.
5. Kopa barutwana ba ba emeletseng gore ba buele maina a bona kwa godimo.
6. Lemoso barutwana ba ba emeng phoso ya bona.
7. Lebelela fa go na le barutwana ba bangwe ba ba sa emelelang mme ba ne ba tshwanetse go emelela.
8. Dira se, ka medumo e e simololang e ka nna 3-4.
9. Netefatsa gore fa beke e fela, o biditse medumo e e simololang ya maina a barutwana botlhe.



Group Guided Reading

15 min



Gompieno o tshwanetse go naya barutwana tiro ka nako ya PUISOKAELO KA DITLHOPHA. Go botlhokwa gore barutwana BA SEKA BA ITSE gore ba mo ditlhopheng tsa bokgoni bofe. Barutwana BA SEKA BA ITSE gore ditlhopha di dirilwe go ya ka bokgoni ba go buisa. Dirisa maina a ditlhpha jaaka: mebala, dipopego kgotsa diphologolo, ESENG maina a barutwana ba ka lemogang gore a kaya bokgoni jwa bona.

1. Bolelela barutwana setlhopha sa bona.
2. Bitsa leina la setlhopha sengwe le sengwe. Laela barutwana b aba leng mo setlhopheng se o go emelela.
3. Boeletsa go fitlhela barutwana ba ITSE ditlhopha tsa bona.
4. Naya barutwana tiro ya ka nosi.
5. Tlhalosetsa barutwana gore ba ya go:
 - Bula dibukatiro tsa DBE 1 tsa bona mo tsebeng ya 5.
 - Kwala letlha. (TLHALOSA GORE SE, SE DIRWA JANG! Kwala letlha mo patitšhokong. Tlhalosetsa barutwana gore ba kwale letlha le, ka BONAKO mo dibukeng tsa bona.
 - Sega mabokoso a a nang le matsogo le maoto.
 - Kgomaretsa matsogo le maoto ka nepagalo mo dibukeng tsa bona.
6. Ikatisetse TSAMAIISO E E TLWAELEGILENG YA GO ABA DIBUKA.
7. GOPOTSA BARUTWANA se ba tshwanetseng go se dira fa ba FEDITSE KA BONAKO.
8. Fa barutwana ba tshotse dibuka tsa bona, bitsa SETLHOPHA SE LE SENGWE SA GO BUISA.
9. Buisa tsebe ya 10 ya bukatiro 1 ya DBE: Ikatisetse go kwala leina la gago.
10. Buisa dialefabete le setlhotshwana sa barutwana.
11. Thusa setlhotshwana sa barutwana go dira tiro e e mo tsebeng ya 10.



Handwriting

30 min

1. Botsa barutwana jaana: Le akanya melao ya phaposi e ka nna eng?
2. Kwala ditshwaelo tsa barutwana.
3. Tsayang tshwetso ka ga melao mmogo.
4. Kwala melao ka tsela e e rotloetsang, o tihalosa se barutwana ba tshwanetseng go se dira ka metlha jaaka:
 - Barutwana ba latele ditaello.
 - Barutwana ba dirise mafoko a a siameng.
 - Barutwana ba dirise mafoko go rarabolola mathata.
 - Barutwana ba iteke ka dinako tsotlhe.
 - Barutwana ba tlhokomele mebele ya bona.
5. Kwala melao e o tšhateng mme o e MANEGE fa barutwana BOTLHE ba tla e BONANG teng.



Shared Reading

15 min

Kwala dipolelo tse di latelang mo patitšhokong:
Barutwana ba ba rategang,
Dumelang! Gompieno ke (LETLHA). Re na le melao e
mentšhwa ya ka mo phaposiborutelong. Le ikutlwa jang ka
melao e?

1. Kopa morutwana go tla go supa LEFOKO LA NTLHA le le tshwanetsweng go buisiwa mo patitšhokong.
2. Buisa: Barutwana ba ba rategang,
3. Kopa morutwana a le mongwe go tla go supa lefoko le le LATELANG, le le tshwanetsweng go buisiwa
4. Laela barutwana go REETSA. Buisa dipolelo ka thelelo
5. Laela barutwana go buisa dipolelo le WENA.
6. Botsa barutwana jaana: Le ikutlwa jang ka melao ya rona?
7. Reetsa ditshwaelo tsa barutwana.



Read Aloud

1. Botsa barutwana jaana: Ke eng se re tshwanetseng go se dira ka nako ya puisetsogodimo?
2. Netefatsa gore barutwana ba ITSE se se solofetsweng go tswa mo go bona.
3. Tlhopha kgang e khutshwane e e bonolo
4. Kwa bokhutlong ba kgang, botsa barutwana jaana: Ke moanelwa ofe yo o mo ratileng mo kgannyeng e?
5. Laela barutwana go GADIMA BA BUE le balekane ka ga baanelwa ba ba ba ratang.



Morning Oral Work

Ruta barutwana DIKGOGEDI tse di jaaka:

Fa o nkutlwa, phaphatha gangwe!

(phaphatha)

Barutwana ba nne ka tidimalo mme ba lebeletse morutabana.

1. Ikatiseng go dirisa digogedi.
2. Laela barutwana go bua le balekane ba bona.
3. Fa ba utlwa "FA O NKUTLWA, PHAPHATHA GANGWE" ba tshwanetse go EMISA GO BUA.
4. Ba tshwanetse go PHAPHATHA GANGWE.
5. Ba tshwanetse go nna ka tidimalo mo mannong a bona mme ba lebeletse morutabana.



Phonics / Phonemic Awareness

15 min

1. Bolelela barutwana gore ba ya go ikatisa go reetsa modumo wa ntlha wa maina a bona.
2. Ba tlhalosetse gore o ya go bua modumo.
3. Barutwana ba tshwanetse go reetsa ka tlhoafalo.
4. Fa barutwana ba utlwa modumo o leina la bona le simololang ka ona, ba emelele.
5. Kopa barutwana ba ba emeletseng gore ba buele maina a bona kwa godimo.
6. Lemosa barutwana ba ba emeng phoso ya bona.
7. Lebelela fa go na le barutwana ba bangwe ba ba sa emelelang mme ba ne ba tshwanetse go emelela.
8. Dira se, ka medumo e e simololang e ka nna 3-4.
9. Netefatsa gore fa beke e fela, o biditse medumo e e simololang ya maina a barutwana botlhe.



Group Guided Reading

15 min



1. Bolelela barutwana setlhophsa sa bona.
2. Bitsa leina la setlhophsa sengwe le sengwe. Laela barutwana b aba leng mo setlhophheng se o go emelela.
3. Boeletsa go fitlhela barutwana ba ITSE ditlhophsa tsa bona.
4. Naya barutwana tiro ya ka nosi.
5. Tlhalosetsa barutwana gore ba ya go:
6. Bula dibukatiro tsa DBE 1 tsa bona mo tsebeng ya 6.
7. Ba gatisa seatla sa bona sa MOLEMA.
8. Ba tshase seatla sa bona ka mebala/ ba se kgabise.
9. Ba ikatisetse Ikatisetse TSAMAISO E E TLWAELEGILENG YA GO ABA DIBUKA.
10. GOPOTSA BARUTWANA se ba tshwanetseng go se dira fa ba FEDITSE KA BONAKO.
11. Fa barutwana ba tshotse dibuka tsa bona, bitsa SETLHOPHA SE LE SENGWE SA GO BUISA.
12. Buisa tsebe ya 10 ya bukatiro 1 ya DBE: Ikatisetse go kwala leina la gago.
13. Buisa dialefabete le setlhotshwana sa barutwana.
14. Thusa setlhotshwana sa barutwana go dira tiro e e mo tsebeng ya 10



Handwriting

30 min

1. Gopotsa barutwana gore ba dumelane ka melao e mentšhwa ya ka mo phaposiborutelong.
2. Buisetsa barutwana melao.
3. Ba tlhalosetse gore ba tlile go lebelela MOLAO WA 1 pele
4. Tlhalosetsa barutwana gore ba tshwanetse go thala setshwantsho se se tlhalosang molao.
5. DIRAGATSA, o ba bontshe gore molao o kaya eng mo go wena
6. Naya barutwana metsotso e le lesome go thala setshwantsho.
7. Ba tlhalosetse gore ba TSWELELE KA GO KWALA KA NAKO YOTLHE.
8. Fa barutwana ba feditse, ba ka oketsa ka ditshwantsho tsa bona.
9. Laela barutwana go GADIMA BA BUE, mme ba tlhalosetse balekane ditshwantsho tsa bona.
10. Kopa barutwana go kgobokana ka SETLHOPHA.
11. Bitsa barutwana ka bongwe go go bolelela se BALEKANE ba bona ba se buileng.
12. Maikaelelo a tirwana e, ke go ruta barutwana go TSWELELA KA GO KWALA ka nako yotlhe ya tiro, go dira ka nosi le go GADIMA BA BUA.
13. Botsa barutwana jaana: Le akanya melao ya phaposi e ka nna eng?
14. Kwala ditshwaelo tsa barutwana.
15. Tsayang tshwetso ka ga melao mmogo.
16. Kwala melao ka tsela e e rotloetsang, o tlhalosa se barutwana ba tshwanetseng go se dira ka metlha jaaka:
17. Barutwana ba latele ditaelo.
18. Barutwana ba dirise mafoko a a siameng.
19. Barutwana ba dirise mafoko go rarabolola mathata.
20. Barutwana ba iteke ka dinako tsotlhe.
21. Barutwana ba tlhokomele mebele ya bona.



Shared Reading

15 min

Kwala dipolelo tse di latelang mo patitšhokong:
Barutwana ba ba rategang,
Dumelang! Gompiano ke (LETLHA). Kabelo ga a kgone go nna ka tidimalo. Lesego ga a kgone go dira tiro ya gagwe. Ke eng se Lesego a tshwnetseng ke go se dira?

1. Kopa morutwana go tla go supa LEFOKO LA NTLHA le le tshwanetsweng go buisiwa mo patitšhokong.
2. Buisa: Barutwana ba ba rategang,
3. Kopa morutwana a le mongwe go tla go supa lefoko le le LATELANG, le le tshwanetsweng go buisiwa
4. Laela barutwana go REETSA. Buisa dipolelo ka thelelo
5. Laela barutwana go buisa dipolelo le WENA.
6. Botsa barutwana jaana: Le ikutlwa jang ka melao ya rona?
7. Reetsa ditshwaelo tsa barutwana.



Read Aloud

1. Botsa barutwana jaana: Ke eng se re tshwanetseng go se dira ka nako ya puisetsogodimo?
2. Ka nako yak gang, botsa barutwana dipotso tse di jaana: A o akanya fa Itumeleng a tlile go wa mo setlhareng? Ruta barutwana KGONJOJE GODIMO,KGONJOJE TLASE
3. Netefatsa gore barutwana ba ITSE se se solofetsweng go tswa mo go bona.
4. Tlhophisa kgang e khutshwane e e bonolo
5. Kwa bokhutlong ba kgang, botsa barutwana jaana: Ke moanelwa ofe yo o mo ratileng mo kgannyeng e?
6. Laela barutwana go GADIMA BA BUE le balekane ka ga baanelwa ba ba ba ratang.



Morning Oral Work

Ruta barutwana DIKGOGEDI tse di jaaka:

Fa o nkutlwa, phaphatha gangwe!

(phaphatha)

Barutwana ba nne ka tidimalo mme ba lebeletse morutabana.

1. Ikatiseng go dirisa digogedi.
2. Laela barutwana go bua le balekane ba bona.
3. Fa ba utlwa "FA O NKUTLWA, PHAPHATHA GANGWE" ba tshwanetse go EMISA GO BUA.
4. Ba tshwanetse go PHAPHATHA GANGWE.
5. Ba tshwanetse go nna ka tidimalo mo mannong a bona mme ba lebeletse morutabana.



Phonics / Phonemic Awareness

15 min

1. Bolelela barutwana gore ba ya go ikatisa go reetsa modumo wa ntlha wa maina a bona.
2. Ba tlhalosetse gore o ya go bua modumo.
3. Barutwana ba tshwanetse go reetsa ka tlhoafalo.
4. Fa barutwana ba utlwa modumo o leina la bona le simololang ka ona, ba emelele.
5. Kopa barutwana ba ba emeletse gore ba buele maina a bona kwa godimo.
6. Lemosana barutwana ba ba emeng phoso ya bona.
7. Lebelela fa go na le barutwana ba bangwe ba ba sa emelelang mme ba ne ba tshwanetse go emelela.
8. *Dira se, ka medumo e e simololang e ka nna 3-4.*
9. *Netefatsa gore fa beke e fela, o biditse medumo e e simololang ya maina a barutwana botlhe.*



Group Guided Reading

15 min



1. Bolelela barutwana setlhophaga sa bona.
2. Bitsa leina la setlhophaga sengwe le sengwe. Laela barutwana ba aba leng mo setlhophageng se o go emelela.
3. Boeletsaga go fitlhela barutwana ba ITSE ditlhophaga tsa bona.
4. Naya barutwana tiro ya ka nosi.
5. Tlhalosetsa barutwana gore ba ya go:
6. Bula dibukatiro tsa DBE 1 tsa bona mo tsebeng ya
7. Ba gatisa seatla sa bona sa MOJA.
8. Ba tshase seatla sa bona ka mebala/ ba se kgabise.
9. Ba ikatisetse Ikatisetse TSAMAIISO E E TLWAELEGILENG YA GO ABA DIBUKA.
10. GOPOTSA BARUTWANA se ba tshwanetseng go se dira fa ba FEDITSE KA BONAKO.
11. Fa barutwana ba tshotse dibuka tsa bona, bitsa SETLHOPHA SE LE SENGWE SA GO BUISA.
12. Buisa tsebe ya 10 ya bukatiro 1 ya DBE: Ikatisetse go kwala leina la gago.
13. Buisa dialefabethe le setlhotshwana sa barutwana.
14. Thusa setlhotshwana sa barutwana go dira tiro e e mo tsebeng ya 10



Handwriting

30 min

1. Gopotsa barutwana gore ba dumelane ka melao e mentšhwa ya ka mo phaposiborutelong.
2. Buisetsa barutwana melao.
3. Ba tlhalosetse gore ba tllile go lebelela MOLAO WA 2.
4. Tlhalosetsa barutwana gore ba tshwanetse go thala setshwantsho se se tlhalosang molao.
5. DIRAGATSA, o thale mo patitšhokong gore molao o kaya eng mo go wena
6. Naya barutwana metsotso e le lesome go thala setshwantsho.
7. Ba tlhalosetse gore ba TSWELELE KA GO KWALA KA NAKO YOTLHE.
8. Fa barutwana ba feditse, ba ka oketsa ka ditshwantsho tsa bona.
9. Laela barutwana go GADIMA BA BUE, mme ba tlhalosetse balekane ditshwantsho tsa bona.
10. Kopa barutwana go kgobokana ka SETLHOPHA.
11. Bitsa barutwana ka bongwe go go bolelela se BALEKANE ba bona ba se buileng.
12. Maikaelelo a tirwana e, ke go ruta barutwana go TSWELELA KA GO KWALA ka nako yotlhe ya tiro, go dira ka nosi le go GADIMA BA BUA.



Shared Reading

15 min

Kwala dipolelo tse di latelang mo patitšhokong:
Barutwana ba ba rategang,
Dumelang! Gompiano ke (LETLHA). Letlotlo le Kamogelo ke ditsala. Ka letsatsi lengwe Letlotlo o ne a raya Kamogelo a re “ o setlaela”. Kamogelo o ne a galefa. Ke eng se a ka se dirang?

1. Kopa morutwana go tla go supa LEFOKO LA NTLHA le le tshwanetsweng go buisiwa mo patitšhokong.
2. Buisa: Barutwana ba ba rategang,
3. Kopa morutwana a le mongwe go tla go supa lefoko le le LATELANG, le le tshwanetsweng go buisiwa
4. Laela barutwana go REETSA. Buisa dipolelo ka thelelo
5. Laela barutwana go buisa dipolelo le WENA.
6. Bitsa DITLHOPHA TSE DI FAROLOGANENG go tla go buisa molaetsa.
7. Botsa barutwana jaana: Ke eng se a tshwanetseng go se dira?
8. Reetsa ditshwaelo tsa barutwana.



Read Aloud

1. Botsa barutwana jaana: Ke eng se re tshwanetseng go se dira ka nako ya puisetsogodimo?
2. Netefatsa gore barutwana ba ITSE se se solofetsweng go tswa mo go bona.
3. Buisanang ka ga se le ka se dirang fa mongwe a le BUISA ka nako ya puisetsogodimo.
4. Bolelela barutwana gore fa mongwe a mmuisa, ba sebasebe jaana: “O tla mpolelela moragonyana!”
5. Laela barutwana go ikatisetsa go sebaseba jaana: ““O tla mpolelela moragonyana!”
6. Tlhophisa kgang e khutshwane e e bonolo
7. Ka nako ya kgang, botsa barutwana dipotso tse di jaana: A o akanya fa a tlile go falola teko? IKATISENG GO DIRA KGONJOJE GODIMO,KGONJOJE TLASE



△ Morning Oral Work

Ruta barutwana DIKGOGEDI tse di jaaka:

Fa o nkutlwa, phaphatha gangwe!

(phaphatha)

Barutwana ba nne ka tidimalo mme ba lebeletse morutabana.

1. Ikatiseng go dirisa digogedi.
2. Laela barutwana go bua le balekane ba bona.
3. Fa ba utlwa "FA O NKUTLWA, PHAPHATHA GANGWE" ba tshwanetse go EMISA GO BUA.
4. Ba tshwanetse go PHAPHATHA GANGWE.
5. Ba tshwanetse go nna ka tidimalo mo mannong a bona mme ba lebeletse morutabana.



Phonics / Phonemic Awareness

15 min

1. Bolelela barutwana gore ba ya go ikatisa go reetsa modumo wa ntlha wa maina a bona.
2. Ba tlhalosetse gore o ya go bua modumo.
3. Barutwana ba tshwanetse go reetsa ka tlhoafalo.
4. Fa barutwana ba utlwa modumo o leina la bona le simololang ka ona, ba emelele.
5. Kopa barutwana ba ba emeletseng gore ba buele maina a bona kwa godimo.
6. Lemosana barutwana ba ba emeng phoso ya bona.
7. Lebelela fa go na le barutwana ba bangwe ba ba sa emelelang mme ba ne ba tshwanetse go emelela.
8. Dira se, ka medumo e e simololang e ka nna 3-4.
9. Netefatsa gore fa beke e fela, o biditse medumo e e simololang ya maina a barutwana botlhe.



Group Guided Reading

15 min



1. Bolelela barutwana setlhophha sa bona.
2. Bitsa leina la setlhophha sengwe le sengwe. Laela barutwana b aba leng mo setlhophheng se o go emelela.
3. Boeletsa go fitlhela barutwana ba ITSE ditlhophha tsa bona.
4. Naya barutwana tiro ya ka nosi.
5. Tlhalosetsa barutwana gore ba ya go:
6. Bula dibukatiro tsa DBE 1 tsa bona mo tsebeng ya 9.
7. Ba kwale letlha..
8. Ba latele dipaterone tsa maronthobane.
9. Ba dire dipaterone tsotlhe tse di mo letlhareng.
10. Ba ikatisetse Ikatisetse TSAMAIISO E E TLWAELEGILENG YA GO ABA DIBUKA.
11. GOPOTSA BARUTWANA se ba tshwanetseng go se dira fa ba FEDITSE KA BONAKO.
12. Fa barutwana ba tshotse dibuka tsa bona, bitsa SETLHOPHA SE LE SENGWE SA GO BUISA.
13. Buisa tsebe ya 10 ya bukatiro 1 ya DBE: Ikatisetse go kwala leina la gago.
14. Buisa dialefabete le setlhotshwana sa barutwana
Thusa setlhotshwana sa barutwana go dira tiro e e mo tsebeng ya 10



Handwriting

30 min

1. Gopotsa barutwana gore ba dumelane ka melao e mentšhwa ya ka mo phaposiborutelong.
2. Buisetsa barutwana melao.
3. Ba tlhalosetse gore ba tlile go lebelela MOLAO WA 3.
4. Tlhalosetsa barutwana gore ba tshwanetse go thala setshwantsho se se tlhalosang molao.
5. DIRAGATSA, o thale mo patitšhokong gore molao o kaya eng mo go wena
6. Naya barutwana metsotso e le lesome go thala setshwantsho.
7. Ba tlhalosetse gore ba TSWELELE KA GO KWALA KA NAKO YOTLHE.
8. Fa barutwana ba feditse, ba ka oketsa ka ditshwantsho tsa bona.
9. Laela barutwana go GADIMA BA BUE, mme ba tlhalosetse balekane ditshwantsho tsa bona.
10. Kopa barutwana go kgobokana ka SETLHOPHA.
11. Bitsa barutwana ka bongwe go go bolelela se BALEKANE ba bona ba se buileng.
12. Maikaelelo a tirwana e, ke go ruta barutwana go TSWELELA KA GO KWALA ka nako yotlhe ya tiro, go dira ka nosi le go GADIMA BA BUA.



Shared Reading

15 min

Kwala dipolelo tse di latelang mo patitšhokong:

Barutwana ba ba rategang,
Dumelang! Gompiano ke (LETLHA). Lerato le Pule ba nna mmogo. Lerato o utswa phensele ya ga Pule. Pule a re: "E buse!" fela Lerato ga a e buse. Pule o batla go betsa Lerato. Ke eng se a tshwanetseng go se dira?

1. Kopa morutwana go tla go supa LEFOKO LA NTLHA le le tshwanetsweng go buisiwa mo patitšhokong.
2. Buisa: Barutwana ba ba rategang,
3. Kopa morutwana a le mongwe go tla go supa lefoko le le LATELANG, le le tshwanetsweng go buisiwa
4. Laela barutwana go REETSA. Buisa dipolelo ka thelelo
5. Laela barutwana go buisa dipolelo le WENA.
6. Bitsa DITLHOPHA TSE DI FAROLOGANENG go tla go buisa molaetsa.
7. Botsa barutwana jaana: Ke eng se a tshwanetseng go se dira?
8. Reetsa ditshwaelo tsa barutwana.



Read Aloud

1. Botsa barutwana jaana: Ke eng se re tshwanetseng go se dira ka nako ya puisetsogodimo?
2. Netefatsa gore barutwana ba ITSE se se solofetsweng go tswa mo go bona.
3. Gopotsa barutwana gore fa mongwe a ba BUISA, ba tshwanetse go sebaseba: : “ O tla mpolelela moragonyana!”
4. Bolelela barutwana gore fa mongwe a mmuisa, ba sebasebe jaana: “ O tla mpolelela moragonyana!”
5. Tlhophisa kgang e khutshwane e e bonolo
6. Ka nako ya kgang, botsa barutwana dipotso tse di jaana: A o akanya fa a tlile go falola teko? IKATISENG GO DIRA KGONAJWE GODIMO,KGONAJWE TLASE
7. Kwa bofelong ba kgang, botsa barutwana jaana: Ke eng se se go kgatlhileng mo kgannyeng e?
8. Laela barutwana go GADIMA BA BUE, mme ba bolelele balekane ba bona ka ga karolo e e ba kgatlhileng mo kgannyeng.



Morning Oral Work

Ruta barutwana DIKGOGEDI tse di jaaka:

Fa o nkutlwa, phaphatha gangwe!

(phaphatha)

Barutwana ba nne ka tidimalo mme ba lebeletse morutabana.

1. Ikatiseng go dirisa digogedi.
2. Laela barutwana go bua le balekane ba bona.
3. Fa ba utlwa "FA O NKUTLWA, PHAPHATHA GANGWE" ba tshwanetse go EMISA GO BUA.
4. Ba tshwanetse go PHAPHATHA GANGWE.
5. Ba tshwanetse go nna ka tidimalo mo mannong a bona mme ba lebeletse morutabana.



Phonics / Phonemic Awareness

15 min

1. Bolelela barutwana gore ba ya go ikatisa go reetsa modumo wa ntlha wa maina a bona.
2. Ba tlhalosetse gore o ya go bua modumo.
3. Barutwana ba tshwanetse go reetsa ka tlhoafalo.
4. Fa barutwana ba utlwa modumo o leina la bona le simololang ka ona, ba emelele.
5. Kopa barutwana ba ba emeletseng gore ba buele maina a bona kwa godimo.
6. Lemosa barutwana ba ba emeng phoso ya bona.
7. Lebelela fa go na le barutwana ba bangwe ba ba sa emelelang mme ba ne ba tshwanetse go emelela.
8. Dira se, ka medumo e e simololang e ka nna 3-4.
9. Netefatsa gore fa beke e fela, o biditse medumo e e simololang ya maina a barutwana botlhe.



Group Guided Reading

15 min



1. Bolelela barutwana setlhophsa sa bona.
2. Bitsa leina la setlhophsa sengwe le sengwe. Laela barutwana ba ba leng mo setlhopheng seo go emelela.
3. Boeletsa go fitlhela barutwana ba ITSE ditlhophsa tsa bona.
4. Naya barutwana tiro ya ka nosi.
5. Tlhalosetsa barutwana gore ba ya go:
6. Bula dibukatiro tsa DBE 1 tsa bona mo tsebeng ya 11.
7. Ba kwale letlha..
8. Ba latele dipaterone tsa maronthobane.
9. Ba dire dipaterone tsotlhe tse di mo letlhareng.
10. Ba ikatisetse Ikatisetse TSAMAIISO E E TLWAELEGILENG YA GO ABA DIBUKA.
11. GOPOTSA BARUTWANA se ba tshwanetseng go se dira fa ba FEDITSE KA BONAKO.
12. Fa barutwana ba tshotse dibuka tsa bona, bitsa SETLHOPHA SE LE SENGWE SA GO BUISA.
13. Buisa tsebe ya 10 ya bukatiro 1 ya DBE: Ikatisetse go kwala leina la gago.

14. Buisa dialefabete le setlhotshwana sa barutwana.
15. Thusa setlhotshwana sa barutwana go dira tiro e e mo tsebeng ya 10.



Handwriting

30 min

1. Gopotsa barutwana gore ba dumelane ka melao e mentšhwa ya ka mo phaposiborutelong.
2. Buisetsa barutwana melao.
3. Ba tthalosetse gore ba tlile go tlhopha molao o ba o ratileng go gaisa.
4. Tthalosetsa barutwana gore ba tshwanetse go thala setshwantsho se se tthalosang molao.
5. DIRAGATSA, o thale mo patitšhokong gore molao o kaya eng mo go wena
6. Naya barutwana metsotso e le lesome go thala setshwantsho.
7. Ba tthalosetse gore ba TSWELELE KA GO KWALA KA NAKO YOTLHE.
8. Fa barutwana ba feditse, ba ka oketsa ka ditshwantsho tsa bona.
9. Laela barutwana go GADIMA BA BUE, mme ba tthalosetse balekane ditshwantsho tsa bona.
10. Kopa barutwana go kgobokana ka SETLHOPHA.
11. Bitsa barutwana ka bongwe go go bolelela se BALEKANE ba bona ba se buileng.
12. Maikaelelo a tirwana e, ke go ruta barutwana go TSWELELA KA GO KWALA ka nako yotlhe ya tiro, go dira ka nosi le go GADIMA BA BUA.



Shared Reading

15 min

Kwala dipolelo tse di latelang mo patitšhokong:

Barutwana ba ba rategang,

Dumelang! Gompiano ke (LETLHA). Bonolo le Tebogo ba reeditse kgang ya puisetsogodimo. Tebogo o batla go bua le Bonolo. Bonolo o batla go reetsa kgang. Ke eng se a tshwanetseng go se dira?

1. Kopa morutwana go tla go supa LEFOKO LA NTLHA le le tshwanetsweng go buisiwa mo patitšhokong.
2. Buisa: Barutwana ba ba rategang,
3. Kopa morutwana a le mongwe go tla go supa lefoko le le LATELANG, le le tshwanetsweng go buisiwa
4. Laela barutwana go REETSA. Buisa dipolelo ka thelelo
5. Laela barutwana go buisa dipolelo le WENA.
6. Bitsa DITLHOPHA TSE DI FAROLOGANENG go tla go buisa molaetsa.
7. Botsa barutwana jaana: Ke eng se a tshwanetseng go se dira?
8. Reetsa ditshwaelo tsa barutwana.



Read Aloud

1. Botsa barutwana jaana: Ke eng se re tshwanetseng go se dira ka nako ya puisetsogodimo?
2. Netefatsa gore barutwana ba ITSE se se solofetsweng go tswa mo go bona.
3. Gopotsa barutwana gore fa mongwe a ba BUISA, ba tshwanetse go sebaseba: : “ O tla mpolelela moragonyana!”
4. Bolelela barutwana gore fa mongwe a mmuisa, ba sebasebe jaana: “ O tla mpolelela moragonyana!”
5. Tlhopha kgang e khutshwane e e bonolo
6. Ka nako ya kgang, botsa barutwana dipotso tse di jaana: A o akanya fa a tlile go falola teko? IKATISENG GO DIRA KGONJWE GODIMO,KGONJWE TLASE
7. Kwa bofelong ba kgang, botsa barutwana jaana: Ke eng se se go kgatlhileng mo kgannyeng e?
8. Laela barutwana go GADIMA BA BUE, mme ba bolelele balekane ba bona ka ga karolo e e ba kgatlhileng mo kgannyeng.

WEEK 3



The more that you read, the more things you will know.
The more that you learn, the more places you'll go.

Dr Seuss



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di bothokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound a

15 min

Phonic Words

aga aba ama ala araba



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 1

15 min



Handwriting

Form new letter


Letter a

30 min

Handwriting Words

abile abula adima

Handwriting Pattern:



BUKATIRO YA 2 YA DBE: 9, 10, 11, 28



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 2

15 min



Shared Reading

Pre-Read and First
Read

15 min

Look and Say Words

Tumi dumedisa ausi



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

DBE workbook

BUKATIRO YA 2 YA DBE
DITSEBE: 26, 27, 29
28 tirwana e e kwa tlase

Sound a

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 3

15 min



Writing GR.1

15 min

Dipolelo:

Barutwana ba tla be ba kgona go:
Thala setshwantsho go romela molaetsa

O tlile go tlhoka:

Patitšhoko le tšhoko
Dibuka tsa barutwana tsa go kwalela le dikherayone.

Ipaakanyetso:

1. Baya barutwana mo maemong a go ka reetsa ka tlhoafalo.
2. Netefatsa gore manno a bona a phepa.

Go diragatsa:

1. Bolelela barutwana gore gompiono, le ya go nna batho ba bašwa — le ya go nna bakwadi.
2. Tlhalosa gore bakwadi ba dirisa matlhare a buka le dikherayone go anela kgang.
3. Tlhalosa gore BAKWADI BA KWALA KA GA SE BA SE ITSENG.
4. Tlhalosa gore BAKWADI BAKANYA PELE BA KWALA.
5. Bua jaana: gompiono ke ya go dirisa letlhare la buka le dikherayone go anela kgang ka ga letsatsi la me la ntlha kwa sekolong. Ke kwala ka ga me, gonne e le SE KE SE ITSENG.
6. DIRAGATSA, go bontsha barutwana gore ba ka kwala jang ka ga letsatsi la bona la ntlha kwa sekolong.
7. Gompiono, le ya go thala setshwantsho fela — ga lo kitla lo oketsa ka mafoko.

Ditaelo tsa molomo:


1. Bua jaana: Jaanong ke nako ya lona go nna bakwadi.
2. Gompiono, le ya go AKANYA PELE LE KWALA.

3. Gopolang gore, le tshwanetse go kwala ka ga lona gonne BAKWADI BA KWALA KA GA SE BA SE ITSENG.
4. NAYA BARUTWANA DIBUKA.
5. Tlhalosa gore bakwadi ba tshwanetse go batla letlhare la ntlha la buka le le phepa.

Go Kwala:

1. Tlhotlhome le phaposi go netefatsa gore barutwana ba butse mo letlhareng le le nepagetseng.
2. Bolelela barutwana go simolola go thala ditshwantsho tsa bona.
3. Tlhotlhome le phaposi mme o feleletse DIKOPANONYANA. (MINI CONFERENCES)
4. ROTLOETSA BARUTWANA fa o ntse o tlhotlhome le phaposi. Karolo e e botlhokwa ya go kwala ke go aga go itshepa mo barutwaneng. Ba tshwanetse go kwala ka phuthologo.
5. Emisa barutwana morago ga metsotso e le masome a le mabedi, mme o phuthe dibuka.

EXAMPLE





Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 4

15 min



Shared Reading

Second Read

15 min

BUKATIRO 2 YA DBE
SETLHOGO: Ke gorogile
sentle
TSEBE: 62



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound a

15 min

Phonic Words

apara anega apola aka atamela



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 5

15 min



Handwriting

Form new letter


Letter a

15 min

Handwriting Words

alola amusa apaya

Handwriting Pattern:



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 6

15 min



Shared Reading

Post Read

15 min

BUKATIRO 2 YA DBE
SETLHOGO: Ke gorogile sentle
TSEBE: 62

TEKOTLHALOGANYO:
DIPOTSO
Ke mang yo o dumedisang ausi?
Goreng a mo dumedisa?
Ke bomang gape ba ba dumedisanang mo setshwantshong?
O akanya gore goreng mme a felegeditse ausi kwa sepalangweng?
O akanya lelapa la gaabo Tumi le ntse jang? Naya lebaka
DIKARABO
Tumi
Ausi o ya kwa sekolong
Mokgweetsi le rre.
Go bona fa a babalesegile. (Dikarabo tse di maleba)
Dikarabo tse di farologaneng le mabaka.



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

Own Choice

Sound a

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 7

15 min



Writing GR.1

15 min

Dipolelo:

Barutwana ba tla be ba kgona go:

- Thala setshwantsho go romela molaetsa
- Bua ka ditshwantsho tsa bona go romela molaetsa

O tllile go tlhoka:

- Dibuka tsa barutwana le ditshwantsho tsa bona tsa Labobedi.
- Setshwantsho sa morutabana sa Labobedi se thadilwe mo patitšhokong.

Ipaakanyetso:

1. Baya barutwana mo maemong a go ka reetsa ka tlhoafalo.
2. Netefatsa gore manno a bona a phepa

Go diragatsa:

1. Gompieno re ya go ithuta sengwe se se ntšhwa se bakwadi ba se dirang: BAKWADI BA BUIA SE BA SE KWADILENG.
2. Gompieno re ya go lebelela ditshwantsho tsa rona, mme re bolelele barutwana ba bangwe ka ga se re se thadileng.
3. Supa setshwantsho sa gago. DIRAGATSA go tlhalosetsa barutwana setshwantsho sa gago.

Ditaelo tsa molomo:

1. Bolelela barutwana gore ba ya go buisetsa barutwana ba bangwe tiro ya bona gonne BAKWADI BA BUIA SE BA SE KWADILENG.
2. NAYA BARUTWANA DIBUKA.
3. Kopa barutwana go bula dibuka tsa bona fa ba thadileng ditshwantsho ka Labobedi 4.

WEEK 3 THURSDAY

4. Kopa baithaopi ba le 2-3 go buisa tiro ya bona.
5. Kopa barutwana ba bangwe go opa magofi fa moithaopi mongwe le mongwe a fetsa go buisa.
6. Bitsa barutwana ba bangwe go tla go abelana ka tiro ya bona fa go na le nako e e setseng.
7. Kopa barutwana ba bangwe go opa magofi fa morutwana mongwe le mongwe a fetsa.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 8

15 min



Listening and Speaking

Poster discussion

Ka mo

Phaposiborutelong

10 min

Assessment activity

20 min

Poster Discussion

Puisano (Dipotso le Dikarabo tse di lebeleletsweng)

1. O bona basimane ba le bakae? (5)
2. O bona basetsana ba le bakae? (4)
3. Mmala wa digaretene ke o o ntseng jang?
(Serolwana)
4. Mosimane yo o dutseng mo phateng/ mmetsheng
o dira eng? (O a buisa.)
5. Morutabana o dira eng? (O kgalema bana ba
bangwe.)
6. Goreng morutabana a dira se? (Gonne ba taboga
ka mo phaposing.)

NTLHA: O tlile go nna le dithuto di le nne
tsa go reetsa barutwana botlhe. Se, ke
thuto ya ntlha go di le nne.

1	2	3	4
---	---	---	---



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

Own Choice

Sound a

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 9

15 min



Writing

DBE workbook

15 min

BUKATIRO YA 2 YA DBE
DITSEBE: 27



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 10

15 min



Listening and Speaking

Rhyme/song/game

5 min

Assessment activity

10 min

NTLHA: O tlile go nna le dithuto di le nne tsa go reetsa barutwana botlhe. Se, ke thuto ya ntlha go di le nne.

1	2	3	4
---	---	---	---

WEEK 4

Week Four ΜΕΓΕΤ ΕΟΝΤ

Teach with passion, commitment and kindness, and you will change lives.



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound k

15 min

Phonic Words

kopa kota kala kima kubu



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 1

15 min



Handwriting

Form new letter


Letter k

30 min

Handwriting Words

koma koba kotana

Handwriting Pattern:



BUKATIRO YA 2 YA DBE: 32



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 2

15 min



Shared Reading

Pre-Read and First
Read

15 min

Look and Say Words

Vusi apere sekipa



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

DBE workbook

BUKATIRO YA 2 YA DBE
DITSEBE: 30, 31, 33 tirwana e e
kwa godimo

Sound k

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 3

15 min



Writing GR.1

15 min

Dipolelo:

Barutwana ba tla be ba kgona go:

- Thala setshwantsho go romela molaetsa
- Kwala setlhogo sa setshwantsho.

O tllile go tlhoka:

Patitšhoko le tšhoko

Dibuka tsa barutwana tsa go kwalela le dikherayone.

Ipaakanyetso:

1. Baya barutwana mo maemong a go ka reetsa ka tlhoafalo.
2. Netefatsa gore manno a bona a phepa

Go diragatsa:

1. Bolelela barutwana gore gompiano, ba ya go kwala ka ga sengwe se se ba diragaletseng kwa sekolong.
2. Tlhalosa gore ba ya go kwala ka ga bone, gonne BAKWADI BA KWALA KA GA SE BA SE ITSENG.
3. Tlhalosa gore o ya go akanya ka ga sengwe se se go diragaletseng pele o ka kwala, gonne BAKWADI BAAKANYA PELE BA KWALA.
4. Bua jaana: Ke a itse, ke ya go kwala ka ga fa ke ne ke tshameka le ditsala tsa me kwa ntle.
5. DIRAGATSA, fa o thala setshwantsho sa maitemogelo a gago.
6. Tlhalosa gore gompiano, bakwadi ba ya go oketsa ka lefoko mo ditshwantshong tsa bona, gonne BAKWADI BA OKETSA KA MAFOKO KA METLHA.
7. Bua jaana: Gompiano o ya go oketsa ka setlhogo "nna".
8. DIRAGATSA, go bontsha barutwana gore o oketsa jang ka setlhogo. Netefatsa gore O THALA MOTHALO WA LEFOKO LENGWE LE LENGWE.

Ditaelo tsa molomo:

Bua jaana: Jaanong ke nako ya lona go nna bakwadi.

1. Gompiano le ya go AKANYA PELE LE KWALA.
2. Gopolang gore, lo tshwanetse go kwala ka ga lona gonne BAKWADI BA KWALA KA GA SE BA SE ITSENG.
3. Gopolang gore gompiano, le ya go oketsa ka setlhogo “nna,” gonne BAKWADI BA OKETSA KA MAFOKO KA METLHA.
4. NAYA BARUTWANA DIBUKA.
5. Tlhalosa gore bakwadi ba tshwanetse go batla letlhare la ntlha le le phepa ka mo dibukeng tsa bona.

Go Kwala:

1. Tlhotlhome le phaposi go netefatsa gore barutwana ba butse mo letlhareng le le nepagetseng.
2. Bolelela barutwana go simolola go thala ditshwantsho tsa bona.
3. Tlhotlhome le phaposi mme o feleletse DIKOPANONYANA. (MINI CONFERENCES)
4. ROTLOETSA BARUTWANA fa o ntse o tlhotlhome le phaposi. Karolo e e botlhokwa ya go kwala ke go aga go itshepa mo barutwaneng. Ba tshwanetse go kwala ka phuthologo
5. Emisa barutwana morago ga metsotso e le masome a le mabedi, mme o phuthe dibuka.

Go tshwaya:

1. Naya barutwana dintlha tsa dipholo tse di tla ba rotloetsang go dira ka natla, ka go di kwala ka mo dibukeng tsa bona. O ka dira jalo ka go ba kgomareletsa ditikara tsa dinaledi, difatlhego tse di tshegang, le lefoko: Bontle!
2. Dirisa ruburiki e e latelang go tlhatlhoba morutwana mongwe le mongwe.
3. Rekota dipholo ka mo bukeng ya go rekotela tlhatlhobo.
4. Kwala dintlha tse di go tlhobaetsang ka ga bokgoni ba morutwana mo serutweng sa go kwala.

Karolo ya tlhatlhobo	Maemo a tiro a kwa tlase		Maemo a tiro ke a a amogelesegang		Maemo a tiro a kwa setlhoeng	
Tiriso ya bodirelo ba buka	Morutwana o palelwa ke go dirisa bodirelo jwa buka ka tshwanelo. Setshwantsho se se nnye thata, kgotsa ga se mo bogareng ba letlhare, kgotsa setlhogo ga se a beiwa sentle mo letlhareng.	0	Morutwana o tlhaloganya tiriso ya bodirelo ba buka ka tsela e e amogelesegang. Setshwantsho ga se se nnye thata mme e bile se mo bogareng ba letlhare. Setlhogo se beilwe sentle ka fa tlase kgotsa fa thoko ga setshwantsho.	1		
Tiro: Setshwantsho	Setshwantsho ga se a felela kgotsa se tlhabela dintlha.	1	Setshwantsho se feletse e bile se bontsha dintlha.	2	Setshwantsho se feletse e bile se bontsha dintlha tsothe le ditiragalo.	3
Tiro: Setlhogo	Setlhogo ga se a felela kgotsa ga se a kwalololwa sentle	1	Setlhogo se feletse	2	Setlhogo se feletse e bile se nepagetse. Morutwana o dirisitse methalo go kgaoganya mafoko. Setlhogo se kwadilwe fa go leng maleba.	3
Tiro: Setlhangwa	Morutwana o kopisitse gotswa mo patitšhokong kgotsa mo morutwaneng yo mongwe.	1	Morutwana o na le kakanyo e a itlhametseng yona. Morutwana o bontsha bokgoni ba go tlhama fa a taka/thala le go kwala.	2	Morutwana o na le dikakanyo tsa botlhami ba gagwe. Morutwana o bontsha bokgoni ba go tlhama fa a taka/thala le go kwala dipolelo tsa gagwe.	3

EXAMPLE





Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 4

15 min



Shared Reading

Second Read

15 min

BUKATIRO YA 2 YA DBE
SETLHOGO: Fa sekolo se dule
DITSEBE: 70



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

Own Choice

Sound k

15 min

Phonic Words

kausu kokota kika kuka kokona



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 5

15 min



Handwriting

Form new letter

Letter k

15 min

Handwriting Words

kakana kagiso kama

Handwriting Pattern:



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 6

15 min



Shared Reading

Post Read

15 min

BUKATIRO YA 2 YA DBE
SETLHOGO: Fa sekolo se dule
DITSEBE: 70

TEKOTLHALOGANYO:

DIPOTSO

Ke eng se Vusi a se apereng?

Naya mebala ya sekipa sag a Vusi.

O akanya gore Vusi o ipaakanyetsa go ya kwa kae?
Naya lebaka.

O akanya gore ke nako efe ya letsatsi? Naya lebaka

O akanya gore basimane ba ba okometseng ka
letlhabaphefo ba lebeletse eng?

DIKARABO

Sekipa

Khibidu, serolwana le botala ba tlhaga.

Go ikatisetsa kgwele ya dinao. (Karabo e e maleba)

Dikarabo tse di farologaneng le mabaka

Dikarabo tse di farologaneng le mabaka



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di bothokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

Own Choice

Sound k

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 7

15 min



Writing GR.1

15 min

Dipolelo:

- Barutwana ba tla be ba kgona go:
- Thala setshwantsho go romela molaetsa
- Bua ka ditshwantsho tsa bona go romela molaetsa
- Buisa ditlhogo mo matlhareng a bona a dibuka.

O tle go tlhoka:

- Dibuka tsa barutwana le ditshwantsho tsa bona tsa Labobedi. Setshwantsho sa morutabana sa Labobedi se thadilwe mo patitšhokong.

Ipaakanyetso:

1. Baya barutwana mo maemong a go ka reetsa ka tloafalo.
2. Netefatsa gore manno a bona a phepa

Go diragatsa:

1. Mo bekeng e e fetileng, re ithutile gore BAKWADI BA BUISA SE BA SE KWADILENG.
2. Gompiano re ya go buisetsa ditsala tsa rona se re se kwadileng.
3. Re ya go dira se, re dirisa mokgwa wa GADIMA O BUE.
4. Go itsise GADIMA O BUE, kopa morutwana mongwe go tla kwa pele le buka ya gagwe.
5. Tlhalosa gore molekane mongwe le mongwe o tle go bona sebaka sa go bua ka ga se a se kwadileng.
6. Tlhalosetsa morutwana yo o tlileng kwa pele ka ga se o se kwadileng.
7. Naya morutwana tšhono ya go go tlhalosetsa setshwantsho se a se thadileng.

Ditaelo tsa molomo:

1. NAYA BARUTWANA DIBUKA
2. Kopa barutwana go bula dibuka tsa bona fa ba thadileng ditshwantsho ka Labobedi

3. Bolelela barutwana gore ba ya go buisetsa ditsala tsa bona gonne BAKWADI BA BUISA SE BA SE KWADILENG.
4. Tlhalosetsa barutwana gore ba ya go dira GADIMA O BUE le batho ba ba dutseng fa thoko ga bona, ka tsela e le wena o dirileng ka yona.
5. Fa barutwana ba dira GADIMA O BUE, tlotlhoma le phaposi mme o reetse se barutwana ba se buang le go ba botsa dipotso.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 8

15 min



Listening and Speaking

Poster discussion

Ka mo

Phaposiborutelong

10 min

Assessment activity

20 min

Poster Vocabulary

Tlotlofoko (Lenaane la mafoko a mantšhwa a tlotlofoko)

1. Alefabeto
2. Kgetsana ya setulo
3. Naledi
4. Popego ya lee
5. Pabalesego ya tsela

Dipolelo:

Kwa bofelong ba thuto e, barutwana ba tla bo ba:

- Lthutile tlotlofoko e e tlhalosang sengwe go ya ka mmala, popego, botona le boima.
- Tlhalosa sediriswa go ya ka mmala, botona, boima le popego.
- Nna le kitso ya puo ka kakaretso.
- Reeditse balekane ba bona ba tlhalosa sediriswa se se rileng.

O tlile go tlhoka:

- Lebokoso le le nang le:

- a. Didiriswa tsa phaposiborutelo.

Sekao: phensele, pampiri, buka, selotsi, sethaleli, sephimodi, sekgomaretsi, sekero, boraše ba go penta, tšhoko, sesepa, toulo, dinotlolo, lebokoso la dikherayone jalojalo

- b. Didiriswa tsa kwa ntle ga phaposiborutelo:

thupa, letlhare, letlapa, setena, tlhaga, lekomati, sethunya, jalojalo

Tlhaloso ya thuto:

1. Baya barutwana mo maemong a a siameng a go reetsa ka tlhoafalo
2. Fa barutwana ba le mo mannong a bona, netefatsa gore a phepa.
3. Tlhalosetsa barutwana gore ka dinako dingwe re batla go bolelela mongwe ka ga sengwe se re se boneng mme bona ba ka se se bone.
4. Botsa barutwana fa se, se kile sa ba diragalela. E ka nna koloi/sejanaga se sentle, kuku e e monate kgotsa mosese o montle. Letla morutwana a le mongwe kgotsa ba le babedi go araba.
5. Se se latelang, bolelela barutwana gore go bonolo go tlhalosetsa mongwe sengwe fa re dirisa mafoko a a nepagetseng.
6. Gompiano re ya go ikatisetsa go batla le go dirisa mafoko a a nepagetseng a go bolelela ditsala tsa rona ka ga sengwe.
7. Bontsha barutwana bokgono jo ka go tlhalosa selo se le sengwe go ya go di le pedi tse o ka di bonang.
8. Ba lemose gore o tlhalosa mmala, popego, bogolo/bonnye, le gore maikutlo ke a a ntseng jang le gore gongwe boima jwa tsona bo kana kang.

Sekao:

- a. Tafote ya me ke e tshetlha. E tona e bile e bokete. Ke ya popego ya khutlonnetsepa. E borethe.
 - b. Galase e, ga e na mmala. E nnye e bile e botlhofo. E kgolokwe. E borethe e bile e a phatsima.
9. Se se latelang, bolelela barutwana gore re ya go tshameka motshameko.
 10. Barutwana ba ya go tla fa pele ka bongwe
 11. Ba tshwanetse go ya kwa lebokosong mme ba goge sengwe. Ba tshwanetse go bolelela phaposi yotlhe ka ga sone.
 12. Barutwana ba bangwe ba tshwanetse go bona gore a sediriswa se tlhalosiwa sentle. Fa go na le se se sa tlhalosiwang, barutwana ba ka oketsa kwa bofelong ba thuto.
 13. Tlhalosetsa barutwana gore fa e le nako ya bona ya go bua, ba buele kwa godimo gore mongwe le mongwe a utlwe.
 14. Tlhalosetsa barutwana gore go botlhokwa gore ba reetse ba bangwe fa ba bua mme e bile ba nne ka tidimalo.

Go tshwaya:

1. Dirisa ruburiki e e latelang go tlhatlhoba morutwana mongwe le mongwe.

WEEK 4 THURSDAY

2. Rekota dipholo ka mo bukeng ya go rekotela ditlathobho.
3. Kwala dintlha tse di go tlhobaetsang ka ga bokgoni ba morutwana mo serutweng sa go reetsa le go bua.

Karolo ya tlathobho	Maemo a tiro a kwa tlase		Maemo a tiro ke a a amogelesegang		Maemo a tiro a kwa setlhoeng	
Bokgoni ba go bua ka ka-karetso	Morutwana ga a reetse kgotsa o tsamaya gotlhe ka mo phaposing.	0	Morutwana o a utlwagala fa a bua e bile o reetsa ka tlhoafalo.	1	Morutwana o a utlwagala fa a bua ebile o bua ka maikutlo. O ema ka tsepamo fa a bua.	2
Ditlhokego tsa tiro: mmala, bogolo, bo-kete, popego le tse dingwe.	Morutwana o tlhalositse sengwe kgotsa di le pedi ka nepagalo.	1-2	Morutwana o tlhalositse dilo di le tharo ka nepagalo.	3-4	Morutwana o tlhalositse dilo di le nne kgotsa tlhano ka nepagal	5-6
Kitso ya go reetsa	Morutwana o lerata e bile o kgoreletsa ba bangwe fa ba bua.	0	Morutwana o lerata kgotsa o kgoreletsa ba bangwe fa ba bua ka dinako dingwe	1	Morutwana go le gantsi o dula ka tidimalo le go reetsa ka tlhoafalo fa ba bangwe ba bua	2

NTLHA: O tlile go nna le dithuto di le nne tsa go reetsa barutwana botlhe. Se, ke thuto ya ntlha go di le nne.

1	2	3	4
---	---	---	---



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

Own Choice

Sound k

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 9

15 min



Writing

DBE workbook

15 min

BUKATIRO YA 2 YA DBE
DITSEBE: 33



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 10

15 min



Listening and Speaking

Rhyme/song/game

5 min

Assessment activity

10 min

NTLHA: O tlile go nna le dithuto di le nne tsa go reetsa barutwana botlhe. Se, ke thuto ya ntlha go di le nne.

1	2	3	4
---	---	---	---

WEEK 5

Do the best you can
until you know better.
Then when you know
better, do better.

Maya Angelou

Maya Angelou

Week

[illegible]



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

New sound

Picture mind map

Sound i

15 min

Phonic Words

ila isa ina imela ikimela



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 1

15 min



Handwriting

Form new letter


Letter i

30 min

Handwriting Words

ile imelwa itima

Handwriting Pattern:



BUKATIRO YA 2 YA DBE: 36



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 2

15 min



Shared Reading

Pre-Read and First
Read

15 min

Look and Say Words

dikolosa bolo



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

DBE workbook

BUKATIRO YA 2 YA DBE
DITSEBE: 34, 37,
35 tirwana e e kwa godimo

Sound i

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 3

15 min



Writing GR.1

15 min

Dipolelo:

Barutwana ba tla be ba kgona go:

- Thala setshwantsho go romela molaetsa
- Kopolola polelo e le nngwe ya dikgang go tswa mo patitšhokong ka nepagalo.

O tlile go tlhoka:

Patitšhoko le tšhoko

Dibuka tsa barutwana tsa go kwalela le dikherayone

Ipaakanyetso:

1. Baya barutwana mo maemong a go ka reetsa ka tlhoafalo.
2. Netefatsa gore manno a bona a phepa

Go diragatsa:

1. Bolelela barutwana gore gompiono, ba ya go kwala ka ga sengwe se se ba diragaletseng kwa gae.
2. Tlhalosa gore ba ya go kwala ka ga bone, gonne BAKWADI BA KWALA KA GA SE BA SE ITSENG.
3. Tlhalosa gore o ya go akanya ka ga sengwe se se go diragaletseng pele o ka kwala, gonne BAKWADI BAAKANYA PELE BA KWALA.
4. Bua jaana: Ke a itse, ke ya go kwala ka ga fa ke ne ke thusa mme go apaya dilalelo.
5. Tlhalosa gore o ya go tlhopha sengwe se le se nnye, se se kgatlhisang, se se diragetseng fa o ne o thusa mme, gonne BAKWADI BA GODISA SELO SE LE SE NNYE SE SE DIRAGETSENG.
6. Bua jaana: Ke a itse! Ke thusitse mme go fudua pitsa.
7. DIRAGATSA fa o thala setshwantsho sa maitemogelo a gago.
8. Tlhalosa gore gompiono, bakwadi ba ya go oketsa ka lefoko mo

ditshwantshong tsa bona, gonne BAKWADI BA OKETSA KA MAFOKO KA METLHA

9. Bua jaana: Gompiano o ya go kopolola polelo: "Yo ke nna."
10. DIRAGATSA go bontsha bakwadi gore o oketsa jang ka polelo. Netefatsa gore O THALA MOTHALO WA LEFOKO LENGWE LE LENGWE.

Ditaelo tsa molomo

1. Bua jaana: Jaanong ke nako ya lona go nna bakwadi.
2. Gompiano le ya go AKANYA PELE LE KWALA.
3. Akanya ka ga sengwe se le se nnye se se go diragaletseng kwa gae, gonne BAKWADI BA GODISA SELO SE LE SE NNYE SE SE DIRAGETSENG.
4. Gopolang gore, lo tshwanetse go kwala ka ga lona gonne BAKWADI BA KWALA KA GA SE BA SE ITSENG.
5. Kopa barutwana go tswalela matlho mme ba akanye.
6. Kopa barutwana ba le 2-3 go abelana ka dikakanyo tsa bona le barutwana botlhe.
7. NAYA BARUTWANA DIBUKA.
8. Tlhalosa gore bakwadi ba tshwanetse go batla letlhare la ntlha le le phepa ka mo dibukeng tsa bona.

Go Kwala:

1. Tlhotlhome le phaposi go netefatsa gore barutwana ba butse mo letlhareng le le nepagetseng.
2. Bolelela barutwana go simolola go thala ditshwantsho tsa bona.
3. Tlhotlhome le phaposi mme o feleletse DIKOPANONYANA.
4. Gopotsa barutwana go kopololela polelo mo matlhareng a bona, gonne BAKWADI BA OKETSA KA MAFOKO KA METLHA.
5. ROTLOETSA BARUTWANA fa o ntse o tlhotlhome le phaposi. Karolo e e botlhokwa ya go kwala ke go aga go itshepa mo barutwaneng. Ba tshwanetse go kwala ka phuthologo
6. Emisa barutwana morago ga metsotso e le masome a le mabedi, mme o phuthe dibuka.

Go tshwaya:

1. Naya barutwana dintlha tsa dipholo tse di tla ba rotloetsang go dira ka natla, ka go di kwala ka mo dibukeng tsa bona. O ka dira jalo ka go ba kgomareletsa ditikara tsa dinaledi, difatlhego tse di tshegang, le lefoko: Bontle!
2. Dirisa ruburiki e e latelang go tlhatlhoba morutwana mongwe le mongwe.
3. Rekota dipholo ka mo bukeng ya go rekotela tlhatlhobo.
4. Kwala dintlha tse di go tlhobaetsang ka ga bokgoni ba morutwana mo serutweng sa go kwala.

Karolo ya tlathhobo	Maemo a tiro a kwa tlase	Maemo a tiro ke a a amogelesegang	Maemo a tiro a kwa setlhoeng
Tiro: Bodirelo ba buka.	Morutwana o palelwa ke go dirisa bodirelo jwa buka ka tshwanelo. Setshwantsho se se nnye thata, kgotsa ga se mo bogareng ba letlhare, kgotsa setlhogo ga se a beiwa sentle mo letlhareng.	0	1
Tiro: Setshwantsho	Setshwantsho ga se a felela kgotsa se tlhela dintlha.	1	2
Tiro: Setlhogo Polelo	Polelo ga e a felela kgotsa ga e a kwalololwa sentle	1	2
Tiro: Setlhangwa	Morutwana o kopisitse gotswa mo patitšhokong kgotsa mo morutwaneng yo mongwe.	1	2

EXAMPLE





Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 4
15 min



Shared Reading

Second Read

15 min

BUKATIRO YA 2 YA DBE
SETLHOGO: Metshameko
DITSEBE: 74



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound i
15 min

Phonic Words

itirela ipusa itirela ikimela ikatisa



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 5
15 min



Handwriting


Form new letter

Letter i
15 min

Handwriting Words

itoga itoma itaola

Handwriting Pattern:



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 6
15 min



Shared Reading

Post Read

15 min

BUKATIRO YA 2 YA DBE
SETLHOGO: Metshameko
DITSEBE: 74

TEKOTLHALOGANYO:

DIPOTSO

Naya metshameko e le meraro e e mo setshwantshong.

O akanya gore ke motshameko ofe o ba dikolosang bolo? Naya lebaka

Ke metshameko efe e e ratiwang ke basetsana bogolo?

Ke motshameko ofe o o o ratang go gaisa? Naya lebaka.

Goreng kgang ya rona e bidiwa Metshameko?

DIKARABO

Tenese, rakebi, kerikete le bolotloa.

Dikarabo tse di farologaneng le mabaka

Bolotloa le hoki.

Dikarabo tse di farologaneng le mabaka.

Dikarabo tse di farologaneng le mabaka.



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

Own Choice

Sound i

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 7

15 min



Writing GR.1

15 min

Dipolelo:

- Barutwana ba tla be ba kgona go:
- Thala setshwantsho go romela molaetsa
- Bua ka ditshwantsho tsa bona go romela molaetsa
- Buisa dipolelo tse ba di kwadileng.

O tlike go tlhoka:

- Dibuka tsa barutwana le ditshwantsho tsa bona tsa Labobedi.
- Setshwantsho sa morutabana sa Labobedi se thadilwe mo patitšhokong

Ipaakanyetso:

1. Baya barutwana mo maemong a go ka reetsa ka tlhoafalo.
2. Netefatsa gore manno a bona a phepa

Go diragatsa:

1. Mo bekeng e e fetileng, re ithutile gore BAKWADI BA BUISA SE BA SE KWADILENG.
2. Gompiano re ya go buisetsa ditsala tsa rona se re se kwadileng.
3. Re ya go dira se, re dirisa mokgwa wa GADIMA O BUE.
4. Kopa morutwana mongwe go tla kwa pele le buka ya gagwe
5. Tlhalosa gore molekane mongwe le mongwe o tlike go bona sebaka sa go bua ka ga se a se kwadileng.
6. Tlhalosetsa morutwana yo o tlike kwa pele ka ga se o se kwadileng.
7. Naya morutwana tšhono ya go go tlhalosetsa setshwantsho se a se thadileng.

Ditaelo tsa molomo:

1. NAYA BARUTWANA DIBUKA
2. Kopa barutwana go bula dibuka tsa bona fa ba thadileng ditshwantsho ka Labobedi
3. Bolelela barutwana gore ba ya go buisetsa ditsala tsa bona gonne BAKWADI BA BUISA SE BA SE KWADILENG.
4. Tlhalosetsa barutwana gore ba ya go dira GADIMA O BUE le batho ba ba dutseng fa thoko ga bona, ka tsela e le wena o dirileng ka yona.
5. Fa barutwana ba dira GADIMA O BUE, tlhotlhome le phaposi mme o reetse se barutwana ba se buang le go ba botsa dipotso.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 8

15 min



Listening and Speaking

Poster discussion

Ka mo

Phaposiborutelong

10 min

Assessment activity

20 min

Poster Discussion

Tlotlofoko (Dipotso le Dikarabo tse di lebeleletsweng)

1. Ke eng se o se bonang ka mo phaposiborutelong e, mme se seyo mo go ya gago? (Ntšwa, dibolo tsa khirikhete le dibete, digaretene, phousetara ya pabalesego ya tsela, sinki jalojalo)
2. A o ka rata go nna le phaposiborutelo e e tshwanang le e? (Karabo e e maleba.)
3. Goreng o rata kgotsa o sa rate? (Karabo e e maleba)
4. O akanya gore barutwana ba dira eng mo tafoleng? (Ba tshameka ka ditshamekisi mo motlhabeng)
5. A le wena o ka itumelela se? Goreng? (Karabo e e maleba)

NTLHA: O tlile go nna le dithuto di le nne tsa go reetsa barutwana botlhe. Se, ke thuto ya ntlha go di le nne.

1	2	3	4
---	---	---	---



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di bothokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

Own Choice

Sound i

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 9

15 min



Writing

DBE workbook

15 min

BUKATIRO YA 2 YA DBE
DITSEBE: 35



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 10

15 min



Listening and Speaking

Rhyme/song/game

5 min

Assessment activity

10 min

NTLHA: O tlile go nna le dithuto di le nne tsa go reetsa barutwana botlhe. Se, ke thuto ya ntlha go di le nne.

1	2	3	4
---	---	---	---

WEEK 6

**WE
EK**

6

If you really want to do something, you'll find a way. If you don't, you'll find an excuse.

Jim Rohn



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di bothokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound n
15 min

Phonic Words

nona nepa noga noka nama



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 1
15 min



Handwriting


Form new letter

Letter n
30 min

Handwriting Words

nosa nesa nala

Handwriting Pattern:



BUKATIRO YA 2 YA DBE: 39
kwa tlase, 40



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 2
15 min



Shared Reading

Pre-Read and First
Read

15 min

Look and Say Words

Wena dira eng?



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

DBE workbook

BUKATIRO YA 2 YA DBE

DITSEBE: 38, 39, 41

Sound n

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 3

15 min



Writing GR.1

15 min

Dipolelo:

Barutwana ba tla be ba kgona go:

- Tshwaela ka dintlha tsa go kwala ga kopanelo.
- Reetsa dikakanyo tsa barutwana ba bangwe.

O tlile go tlhoka:

- Phousetara: Ka mo phaposiborutelong
- Tšhate ya kgang

Ipaakanyetso:

1. Manega phousetara fa barutwana botlhe ba tla e bonang.
2. Baya barutwana mo maemong a go ka reetsa ka tlhoafalo.
3. etefatsa gore manno a bona a phepa

Go diragatsa:

1. Bolelela barutwana gore: Gompieno re ya go reetsa le go itlhamela kgang ka ga se se mo phousetareng.
2. Supa baanelwa ba ba tshamekang ka diboloko mo mmetsheng/ phateng.
3. Bua jaana: yo, ke Lesedi. Ke ya go lo tlotlela kgang ya me ya MAITIRELO ka ga Leseli.
4. Buisetsa barutwana kgang ya phousetara ka thalelo: Lesedi o feditse tiro ya gagwe go sa le gale. "Yei!" ga bua Lesedi, "Ke ya go tshameka ka diboloko!" O ne a ya go tsaya diboloko mme a batla lefelo le a ka dulang mo go lona mo mmetsheng. O ne a simolola go aga diboloko ka kelotlhoko. E rile fa a baya boloko ya gagwe ya bofelo kwa godimodimo, Mpho a tswa mo mannong a gagwe a tabogela kwa ntlwaneng ya boithusetso. O ne a sa lebelela kwa a yang teng mme a mo thula. Thuu! Setlhoa sa gagwe se ne sa phatlhalala fa fatshe.

Ditaelo tsa molomo:

1. Bolelela barutwana gore: Re buisitse kgang ka ga Lesedi. Jaanong re ya go itlhamela kgang e e kgalhisang go tswa mo phousetareng mmogo.
2. Gopotsa barutwana go tsholetsa diatla tsa bona fa ba batla go bua.
3. Botsa barutwana gore: Ke eng selo se se nang le kgogedi se lo se bonang mo phousetareng?
4. Reetsa ditshwaelo tsa barutwana.
5. Tlhophisa sengwe se lo yang go kwala ka ga sona mmogo le barutwana. Sekao: bana ba ba tabogang.
6. Kopa barutwana go thaya bana maina (ba ba tabogang) le morutabana.
7. Botsa barutwana ka ga se se diragetseng pele bana ba simolola go tshameka.
8. Letla barutwana ba ba farologaneng go tshwaela.
9. Tsaya tshweetso ka polelo ya ntlha. Sekao: "Mme Moeng o boleletse Kgomoetso le Tumi go dira dimmapa tsa tlhaloganyo." Buela polelo kwa godimo.
10. THALA MOTHALO WA LEFOKO LENGWE LE LENGWE.
11. Buela se o se akantseng kgotsa o se dirang kwa godimo.
12. Sekao: Ke ya go simolola polelo ya me mo mothalong o (supa mothalo wa ntlha), gone ka metlha re simolola go kwala go tswa kwa molemeng go ya kwa mojang, le kwa godimo go ya kwa tlase. Re simolola go kwala polelo ka tlhaka e tona. Jaanong ke ya go kwala 'M', 'm' le 'e'. Se se raya gore 'Mme'. Ke tshwanetse go tlogela phatlha mme ke ye mo mothalong o o latelang pele ke simolola lefoko le latelang... ke Moeng. Moeng- (gatelela modumo wa ntlha) MMMoeng. Moeng e simolola ka /m/ jaanong ke a itse gore e simolola ka tlhaka M. Jaanong ke ya go kwala 'o'. Re utlwa modumo ofe o o latelang? Ee, ke 'e' – re ithutile modumo o, mo bekeng e e fetileng. A ga go a nna jalo?
13. Kwala mafoko mo godimo ga mothalo mongwe le mongwe o buela kwa godimo.
14. Buisa polelo, mme o supe lefoko lengwe le lengwe fa o buisa: Mme Moeng o boleletse Kgomoetso le Tumi go dira dimmapa tsa tlhaloganyo.
15. Botsa barutwana jaana: Lo akanya gore goreng bana ba se mo mannong a bona?
16. Letla barutwana ba ba farologaneng go tshwaela.
17. Tsaya tshweetso ka polelo ya bobedi. Sekao: "Tshipi e ledile". Kgomoetso le Tumi ba a tlotlola." Buela polelo kwa godimo.
18. Fa o tsere tshweetso ka dipolelo, bontsha barutwana gore o dikwala jang, o dirisa dikgato tsa 8-14 gape.
19. Botsa barutwana jaana: Lo akanya gore se se latelang, se se tla diragalang ke eng?
20. Letla barutwana ba ba farologaneng go tshwaela.
21. Tsaya tshweetso ka polelo ya bofelo. Sekao: "Mme Moeng o ne a galefile. O boleletse Kgomoetso le Tumi go phepafatsa phaposiborutelo." Buela polelo kwa godimo.
22. Fa o tsere tshweetso ka dipolelo, bontsha barutwana gore o dikwalwa jang, o dirisa dikgato tsa 8-14 gape
23. Fa o feditse, buisang kgang mmogo.
24. Gopotsa barutwana gore BAKWADI BA BUISA SE BA SE KWADILENG.
25. ROTLOETSA BARUTWANA le go ba akgoela go tlhama kgang e.
26. Manega kgang e e feditsweng kwa sekhutlwaneng sa go buisa.

Go tshwaya:

1. Dirisa ruburiki e e latelang go tlhatlhoba morutwana mongwe le mongwe.
2. Rekota dipholo ka mo bukeng ya go rekotela tlhatlhobo.
3. Kwala dintlha tse di go tlhobaetsang ka ga bokgoni ba morutwana mo go tseyeng karolo.

Karolo ya tthatlhobo	Maemo a tiro a kwa tlase		Maemo a tiro ke a a amogelesegang		Maemo a tiro a kwa setlhoeng	
Tiro: O tshwaela ka dikakanyo go tlhama kgang.	Morutwana ga a itshwenye go tshwaela ka dikakanyo tsa gagwe	1-2	Morutwana o leka go tshwaela ka dikakanyo tsa gagwe, mme fela dikakanyo tsa gagwe ga di maleba.	3-4	Morutwana o matlhagatlhaga mo serutweng, e bile o tshwaela ka dikakanyo tse di maleba.	5
Bokgoni ba go reetsa:	Morutwana o kgoreletsa barutwana ba bangwe fa ba bua ka go dira lerata.	0	Morutwana o dira lerata le le kgoreletsang barutwana ba bangwe fa ba bua ka dinako dingwe.	1	Morutwana o reetsa ka tlhoafalo le ka tidimalo fa ba bangwe ba bua.	2
Tiro: Setlhangwa	Morutwana o kopisitse gotswa mo patitšhokong kgotsa mo morutwaneng yo mongwe.	1	Morutwana o na le kakanyo e a itlhametseng yona. Morutwana o bontsha bokgoni ba go tlhama fa a taka/thala le go kwala.	2	Morutwana o na le dikakanyo tsa botlhami ba gagwe. Morutwana o bontsha bokgoni ba go tlhama fa a taka/thala le go kwala dipolelo tsa gagwe.	3

EXAMPLE

Mme Moeng o poleletse
Kgomotso le Tumi go dird
dimmapa tsa tlhaloganyo.
Tshipi e ledile. Kgomotso le
Tumi ba a tlolatlola. Mme
Moeng o ne a galefile. O ne
a polelela Kgomotso le
Tumi go phepafatsa
phap osiborutelo.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **4**

15 min



Shared Reading

Second Read

15 min

BUKATIRO YA 2 YA DBE
SETLHOGO: Bophepa
DITSEBE: 78



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

Own Choice

Sound n

15 min

Phonic Words

nonofa nanoga nanabela nakana nokana



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 5

15 min



Handwriting

Form new letter


Letter n

15 min

Handwriting Words

naga naya namune

Handwriting Pattern:



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 6

15 min



Shared Reading

Post Read

15 min

BUKATIRO YA 2 YA DBE
SETLHOGO: Bophepa
DITSEBE: 78

TEKOTLHALOGANYO:

DIPOTSO

Mosimane o dira eng?

Ke eng se o bonang mosimane a sa se dire sentle fa a tlhapa? Naya lebaka.

O akanya gore mosimane o ipaakanyetsa go ya kwa kae? Naya lebaka.

Ke seruiwaratwa sefe se se mo phaposing ya mosimane?

A o akanya fa mosimane a tsogile ka nako? Naya lebaka

DIKARABO

O a tlhapa.

Dikarabo tse di farologaneng le mabaka.

Kwa sekolong gonne diaparo tsa gagwe di baakantswe, gonne mosetsana o mo letile. (Karabo e e maleba).

Katse

Dikarabo tse di farologaneng le mabaka.



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

Own Choice

Sound n

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 7

15 min



Writing GR.1

15 min

Dipolelo:

Barutwana ba tla be ba kgona go:

- Thala setshwantsho go romela molaetsa

O tlile go tlhoka:

- Phousetara: Ka mo phaposiborutelong
- Dibuka tsa barutwana le dikherayone
- Kgang ya gago ya Labobedi ya go kwala ga kopanelo.

Ipaakanyetso:

1. Baya barutwana mo maemong a go ka reetsa ka tlhoafalo.
2. Netefatsa gore manno a bona a phepa

Ditaelo tsa molomo:

1. Bolelela barutwana gore gompiano, ba ya go reetsa kgang e ba e kwadileng mmogo ka Labobedi.
2. Barutwana ba tlhophe karolo e le nngwe ya kgang e ba e ratang bogolo, mme ba kwale ka ga yona.
3. Barutwana ba reetse kgang ka tlhoafalo.
4. Buisetsa barutwana kgang ya go kwala ga kopanelo.

Go diragatsa:

1. Bua jaana: Ke tshwanetse go tlhopha karolo e ke e ratang bogolo ya kgang pele ke kwala, gonne BAKWADI BAAKANYA PELE BA KWALA.
2. Tlhopha polelo e le nngwe go tswa mo kgannyeng, jaaka: "Mme Moeng o boleletse Kgomotso le Tumi go dira dimmapa tsa tlhaloganyo."
3. Bua jaana: Ke ya go kwala ka ga Kgomotso le Tumi ba dira dimmapa tsa tlhaloganyo.
4. Thala setshwantsho sa polelo e e mo kgannyeng ka go DIRAGATSA.

Go Kwala:

1. NAYA BARUTWANA DIBUKA
2. Bolelela barutwana go akanya ka ga se ba yang go se kwala, gonne BAKWADI BA AKANYA PELE BA KWALA.
3. Kopa barutwana ba le 2-3 go ithaopa go abelana ka ga se ba yang go se kwala.
4. Laela barutwana go simolola go kwala. 5. Fa barutwana ba kwala, tlotlhome le phaposi go mme o feleletse DIKOPANONYANA.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 8

15 min



Listening and Speaking

Poster discussion

Ka mo

Phaposiborutelong

10 min

Assessment activity

20 min

Poster Vocabulary

Tlotlofoko (Lenaane la mafoko a mantšhwa a tlotlofoko)

1. Sutukheisi
2. Vase
3. Boraše ba go penta
4. Tiro ya botaki
5. Dipente

Dipolelo:

Kwa bofelong ba thuto e, barutwana ba tla bo ba:

- Ithutile go tthalosa maikutlo a bona ka ga tiragalo e e rileng, le go naya mabaka a maikutlo a o.
- Abelane ka maikutlo a bona a letsatsi lwantlha kwa sekolong.
- Ithutile mekgwa e e siameng ya puo ka kakaretso.
- Reeditse balekane ba bona ba abelana ka maikutlo a letsatsi lwantlha kwa sekolong.

O tlile go tlhoka:

- Ipaakanyetso ya morutabana ya maitemogelo a gago.
- Ruburiki le buka ya go rekotela tlhatlhobo.

Tlhaloso ya thuto:

1. Baya barutwana mo maemong a a siameng a go reetsa ka tlhoafalo
2. Dipuisano tse dikhutshwane ka ga maikutlo – botsa barutwana gore ke eng se se ba dirang gore ba itumele, ba hutsafale, ba itumele thata, jalojalo.
3. Tlhalosetsa barutwana gore o rata mongwe le mongwe a ka tlotlela barutwana ba bangwe gore ba ikutlwile jang letsatsi lwantlha kwa sekolong, le gore goreng ba ne ba ikutlwa jalo.
4. Bontsha barutwana se, ka go abelano ka maitemogelo a gago. Gatelela mafoko a a bontshang maikutlo a gago:
 - Letsatsi lwantlha kwa sekolong ke ne ke itumetse thata go kopana le lona lotlhe.
 - Ke ne ke itumetse gonne ke rata go nna le barutwana ba baswa ba mophato wa 1.
 - Ke ne ke tshwenyegile gore bangwe ba lona ba tlile go hutsafala mme ba lele mme ga ke rate go lo bona lo hutsafetse.
 - Ke ne ke hutsafetse gonne ke tlogetse mme a lwala kwa gae.
5. Gopotsa barutwana gore ba eme ka tsepamo mme ba bulele kwa godimo gore barutwana ba bangwe ba ba utlwe.
6. Tlhalosetsa barutwana gore ba ipaakanyetse se ba yang go se bua gore ba se boeletse selo se le sengwe gantsi.
7. Sa bofelo, kopa barutwana go dula ka tidimalo mme ba reetse ka tlhoafalo fa ba bangwe ba bua.

Go tshwaya:

1. Dirisa ruburiki e e latelang go tlhatlhoba morutwana mongwe le mongwe.
2. Rekota dipholo ka mo bukeng ya go rekotela ditlhatlhobo.
3. Kwala dintlha tse di go tlhobaetsang ka ga bokgoni ba morutwana mo serutweng sa go reetsa le go bua

Karolo ya tlhatlhobo	Maemo a tiro a kwa tlase		Maemo a tiro ke a a amogelesegang		Maemo a tiro a kwa setlhoeng	
Bokgoni ba go bua ka kakaretso	Morutwana ga a reetse kgotsa o tsamaya gotlhe ka mo phaposeng Kgotsa o boeletsa se a se buileng.	1	Morutwana o a utlwagala fa a bua e bile o reetsa ka tlhoafalo. Morutwana ga a boeletse se a se buileng go feta gangwe.	2	Morutwana o a utlwagala fa a bua. O ema ka tsepamo. Ga a boeletse se a se buileng.	3
Ditlhokego tsa tiro: tthaloso ya maikutlo le mabaka.	Morutwana o tthalosa maikutlo a le mangwe a neela lebaka. Kgotsa o tthalosa maikutlo a le mabedi mme a sa neele lebaka.	1-2	Morutwana o tthalosa maikutlo a le mabedi a neela mabaka. Kgotsa o tthalosa maikutlo a le mararo kgotsa go feta mme a sa neele mabaka.	3-4	Morutwana o tthalosa maikutlo a le mararo kgotsa go feta mme a neela mabaka.	5-6
Kitso ya go reetsa	Morutwana o lerata e bile o kgoreletsa ba bangwe fa ba bua.	0	Morutwana o lerata kgotsa o kgoreletsa ba bngwe fa ba bua ka dinako dingw	0	Morutwana go le gantsi o dula ka tidentalalo le go reetsa ka tlhoafalo fa ba bangwe ba bua	1

NTLHA: O tlile go nna le dithuto di le nne tsa go reetsa barutwana botlhe. Se, ke thuto ya ntlha go di le nne.

1	2	3	4
---	---	---	---



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

Own Choice

Sound n

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 9

15 min



Writing

DBE workbook

15 min

BUKATIRO YA 2 YA DBE
DITSEBE: 37 kwa tlase, 41
kwa tlase



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 10

15 min



Listening and Speaking

Rhyme/song/game

5 min

Assessment activity

10 min

NTLHA: O tlile go nna le dithuto di le nne tsa go reetsa barutwana botlhe. Se, ke thuto ya ntlha go di le nne.

1	2	3	4
---	---	---	---

WEEK 7



I facilitate thinking. I engage minds. I listen
to questions. I encourage risk. I support
struggle. I cultivate dreams. I learn everyday.

I teach.



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound e

15 min

Phonic Words

ema eka epa elela etela



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 1

15 min



Handwriting

Form new letter

Letter e

30 min

Handwriting Words

efe emelana etela

Handwriting Pattern:



BUKATIRO YA 2 YA DBE: 44



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 2

15 min



Shared Reading

Pre-Read and First
Read

15 min

Look and Say Words

baakanya zozo



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

DBE workbook

BUKATIRO YA 2 YA DBE
DITSEBE: 42, 43 45

Sound e

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 3

15 min



Writing GR.1

15 min

Dipolelo:

Barutwana ba tla be ba kgona go:

- Thala setshwantsho go romela molaetsa
- Kwala dipolelo ba dirisa ditlhaka tsa medumopuo e ba e ithutileng yona.

O tlile go tlhoka:

Patitšhoko le tšhoko

Dibuka tsa barutwana tsa go kwalela le dikherayone

Ipaakanyetso:

1. Baya barutwana mo maemong a go ka reetsa ka tlhoafalo.
2. Netefatsa gore manno a bona a phepa

Go diragatsa:

1. Bolelela barutwana gore gompiono, ba ya go kwala ka ga sengwe se se botlhokwa se se ba diragaletseng
2. Tlhalosa gore ba ya go kwala ka ga bone, gonne BAKWADI BA KWALA KA GA SE BA SE ITSENG
3. Tlhalosa gore o ya go akanya ka ga sengwe se se go diragaletseng pele o ka kwala, gonne BAKWADI BAAKANYA PELE BA KWALA
4. Bua jaana: Ke a itse, ke ya go kwala ka ga letsatsi la me la matsalo
5. Tlhalosa gore o ya go tlhopha sengwe se le se nnye, se se kgathisang, se se diragetseng, BAKWADI BA GODISA SELO SE LE SE NNYE SE SE DIRAGETSENG.
6. Bua jaana: Ke a itse! Ka letsatsi la me la matsalo, mme o ntheketse kuku ya matsalo. E rile fa a ntlisetsa kuku ya matsalo, balelapa la me ba nkopelela.
7. DIRAGATSA fa o thala setshwantsho sa maitemogelo a gago.
8. Tlhalosa gore gompiono, bakwadi ba ya go oketsa ka polelo mo

- ditshwantshong tsa bona, gonne BAKWADI BA OKETSA KA MAFOKO KA METLHA
9. Bua jaana: Gompieno o ya go dirisa ditlhaka tsa medumopuo go leka go kwala mafoko a o a itseng.
 10. Tlhalosa gore gompieno, re ya go leka sengwe se sentšhwa. Gompieno re ya go BUELA LEFOKO KA BONYA JAAKA KHUDU mme ra kwala medumopuo yotlhe e re e utlwang.
 11. Bua jaana: Ke batla go kwala mafoko: Balelapa la me ba opetse.
 12. THALA MOTHALO WA LEFOKO LENGWE LE LENGWE.
 13. DIRAGATSA go bontsha bakwadi gore o BUELA LEFOKO KA BONYA JAAKA KHUDU jang, mme o kwale medumopuo yotlhe e le e utlwang.

Ditaelo tsa molomo:

1. Bua jaana: Jaanong ke nako ya lona go nna bakwadi.
2. Gompieno le ya go AKANYA PELE LE KWALA
3. Akanya ka ga sengwe se le se nnye se se go diragaletseng kwa gae, gonne BAKWADI BA GODISA SELO SE LE SE NNYE SE SE DIRAGETSENG
4. Gopolang gore, lo tshwanetse go kwala ka ga lona gonne BAKWADI BA KWALA KA GA SE BA SE ITSENG
5. Kopa barutwana go tswalela matlho mme ba akanye.
6. Kopa barutwana ba le 2-3 go abelana ka dikakanyo tsa bona le barutwana botlhe.
7. NAYA BARUTWANA DIBUKA.
8. Tlhalosa gore bakwadi ba tshwanetse go batla letlhare la ntlha le le phepa ka mo dibukeng tsa bona.

Go Kwala:

1. 1. Tlhotlhome le phaposi go netefatsa gore barutwana ba butse mo letlhareng le le nepagetseng.
2. 2. Bolelela barutwana go simolola go thala ditshwantsho tsa bona.
3. 3. Gopotsa barutwana go oketsa ka mafoko mo ditshwantshong tsa bona, mme ba dirise medumopuo e ba e itseng, gonne BAKWADI BA OKETSA KA MAFOKO KA METLHA.
4. 4. Gopotsa barutwana go BUELA LEFOKO KA BONYA JAAKA KHUDU mme ba kwale medumopuo yotlhe e ba e utlwang.
5. 5. Tlhotlhome le phaposi mme o feleetse DIKOPANONYANA. (MINI CONFERENCES)
6. Ka nako ya dikopanonyana le barutwana, ba thuse go bua jaana: BUELA LEFOKO KA BONYA JAAKA KHUDU mme o kwale medumopuo yotlhe e o e utlwang.
7. 7. Ka nako ya dikopanonyana, kopa barutwana go go BUISETSA SE BA SE KWADILENG.
8. 8. ROTLOETSA BARUTWANA fa o ntse o tlhotlhome le phaposi. Karolo e e botlhokwa ya go kwala ke go aga go itshepa mo barutwaneng. Ba tshwanetse go kwala ka phuthologo
9. 9. Emisa barutwana morago ga metsotso e le masome a le mabedi, mme o phuthe dibuka.

Go tshwaya:

1. Naya barutwana dintlha tsa dipholo tse di tla ba rotloetsang go dira ka natla, ka go di kwala ka mo dibukeng tsa bona. O ka dira jalo ka go ba kgomareletsa ditikara tsa dinaledi, difatlhego tse di tshegang, le lefoko: Bontle!
2. Dirisa ruburiki e e latelang go tlhatlhoba morutwana mongwe le mongwe.
3. Rekota dipholo ka mo bukeng ya go rekotela tlhatlhobo.
4. Kwala dintlha tse di go tlhobaetsang ka ga bokgoni ba morutwana mo serutweng sa go kwala.

Karolo ya tlhatlhoo	Maemo a tiro a kwa tlase	Maemo a tiro ke a a amogelesegang	Maemo a tiro a kwa setlhoeng
Tiro: Bodirelo ba buka.	Morutwana o palelwa ke go dirisa bodirelo jwa buka ka tshwanelo. Setshwantsho se se nnye thata, kgotsa ga se mo bogareng ba letlhare, kgotsa setlhogo ga se a beiwa sentle mo letlhareng.	0	1
Tiro: Setshwantsho	Setshwantsho ga se a felela e bile ga se bontshe dintlha.	1	2
Tiro: O kwala mafoko a dirisa ditlhaka tsa medumopuo e a ithutileng yona.	Morutwana ga a leke go oketsa ka mafoko mo setshwantshong sa gagwe.	1	2
Tiro: Setlhangwa	Morutwana o kopisitse gotswa mo patitšhokong kgotsa mo morutwaneng yo mongwe.	1	2

EXAMPLE





Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 4
15 min



Shared Reading

Second Read

15 min

BUKATIRO YA 2 YA DBE
SETLHOGO: Rre
DITSEBE: 82



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

Own Choice

Sound e

15 min

Phonic Words

emelela elama epela emaema ena



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 5

15 min



Handwriting

Form new letter


Letter e

15 min

Handwriting Words

ela epolola edimola

Handwriting Pattern:



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 6

15 min



Shared Reading

Post Read

15 min

BUKATIRO YA 2 YA DBE
SETLHOGO: Rre
DITSEBE: 82

TEKOTLHALOGANYO:

DIPOTSO

Mosimane o dirang ka keribane?

O akanya gore ke eng gape se se ka mo teng ga keribana? Naya lebaka.

Ke bomang ba ba lebeleletseng ka letlhabaphefo?

A o akanya fa mme a itumelela se rre a se dirang?

Ke eng se rre a se tsholeditseng?

DIKARABO

O palamisitse ntšwa.

Samente, motlhaba (Karabo nngwe le nngwe e e maleba)

Mme le ngwana

Dikarabo tse di farologaneng le mabaka.

Letlhabaphefo



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

Own Choice

Sound e

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 7

15 min



Writing GR.1

15 min

Dipolelo

Barutwana ba tla be ba kgona go:

- Thala setshwantsho go romela molaetsa
- Bua ka ditshwantsho tsa bona go romela molaetsa
- Buisa mafoko a medumopuo e ba e kwadileng.

O tlike go tlhoka:

- Dibuka tsa barutwana le ditshwantsho tsa bona tsa Labobedi.
- Setshwantsho sa morutabana sa Labobedi se thadilwe mo patitšhokong

Ipaakanyetso:

1. Baya barutwana mo maemong a go ka reetsa ka tlhoafalo.
2. Netefatsa gore manno a bona a phepa

Go diragatsa:

1. Gompiano re ya go abelana ka ga se re se kwadileng le barutwana ba bangwe gone, BAKWADI BA BUISA SE BA SE KWADILENG.
2. Gompiano re ya go lebelela ditshwantsho tsa rona, mme ra bolelela barutwana ba bangwe ka ga se re se thadileng.
3. Supa setshwantsho sa gago. DIRAGATSA, go tlhalosa setshwantsho sa gago le go buisa mafoko a medumopuo.

Ditaelo tsa molomo:

1. Bolelela barutwana gore, ba ya go buisetsa barutwana ba bangwe tiro ya bona gonne BAKWADI BA BUISA SE BA SE KWADILENG.
2. NAYA BARUTWANA DIBUKA.
3. Kopa barutwana go bula fa ba thadileng ditshwantsho tsa bona ka Labobedi.
4. Kopa baithaopi ba le 2-3 go buisa tiro ya bona.
5. Naya morutwana mongwe le mongwe nako ya go tlhalosa setshwantsho sa gagwe.
6. Kopa barutwana go buisetsa mafoko a medumopuo a ba a kwadileng kwa godimo.
7. Fa baithaopi botlhe ba buisitse, kopa barutwana ba bangwe go ba opela magofi gore ba tie mooko.
8. Bitsa barutwana ba bangwe ba ba setseng go abelana ka tiro ya bona mo nakong e e setseng.
9. Kopa barutwana go opela morutwana mongwe le mongwe magofi.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 8

15 min



Listening and Speaking

Poster discussion

Ka mo

Phaposiborutelong

10 min

Assessment activity

20 min

Poster Discussion

Puisano (Dipotso le Dikarabo tse di lebeleletsweng)

1. Bana ba ithuta modumopuo ofe kwa sekolong? (a)
2. O itse jang? (Go na le mmapa wa tlhaloganyo wa mafoko a modumopuo wa "a" mo patitšhokong.)
3. Lebelela roboto e e mo phousetareng ya pabalesego ya tsela. Bokao ba mebala e o ke eng? (khibidu – ema; serolwana – itlhokomele; botala ba tlhaga – tsamaya.)
4. O akanya gore phaposi e, e phepa kgotsa e leswe? Goreng o akanya jalo? (Karabo e e maleba)
5. Ke tirwana efe e o ka itumelelang go e dira? Goreng? (Karabo e e maleba.)

NTLHA: O tlile go nna le dithuto di le nne tsa go reetsa barutwana botlhe. Se, ke thuto ya ntlha go di le nne.

1	2	3	4
---	---	---	---



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

Own Choice

Sound e

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 9

15 min



Writing

DBE workbook

15 min

BUKATIRO YA 2 YA DBE
DITSEBE: 45



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 10

15 min



Listening and Speaking

Rhyme/song/game

5 min


Assessment activity

10 min

NTLHA: O tlile go nna le dithuto di le nne tsa go reetsa barutwana botlhe. Se, ke thuto ya ntlha go di le nne.

1	2	3	4
---	---	---	---

WEEK 8



From your parents you learn love and laughter
and how to put one foot in front of the other.
But when books are opened you discover you
have wings. **Helen Hayes**



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di bothokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound o
15 min

Phonic Words

oka ora ota oma oba



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 1
15 min



Handwriting

Form new letter

Letter o
30 min

Handwriting Words

olela okomela omana

Handwriting Pattern:



BUKATIRO YA 2 YA DBE: 52



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 2
15 min



Shared Reading

Pre-Read and First
Read

15 min

Look and Say Words

Yo buisa



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

DBE workbook

BUKATIRO YA 2 YA DBE

DITSEBE: 50, 51, 53

Sound o

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 3

15 min



Writing GR.1

15 min

Dipolelo:

- Barutwana ba tla be ba kgona go:
- Thala setshwantsho go romela molaetsa
- Kwala dipolelo ba dirisa ditlhaka tsa medumopuo e ba e ithutileng yona.

O tlile go tlhoka:

Patitšhoko le tšhoko Dibuka tsa barutwana tsa go kwalela le dikherayone Ipaakanyetso:

1. Baya barutwana mo maemong a go ka reetsa ka tlhoafalo.
2. Netefatsa gore manno a bona a phepa

Go diragatsa:

1. Bolelela barutwana gore gompieno, re ya go ithuta go BUELA LEFOKO KA BONYA JAAKA KHUDU mme ra kwala medumopuo yotlhe e re e utlwang.
2. Bolelela barutwana gore gompieno , ba ya go kwala ka ga sengwe se se diragetseng ba na le tsala.
3. Tlhalosa gore ba ya go kwala ka ga bona, gone BAKWADI BA KWALA KA GA SE BA SE ITSENG.
4. Tlhalosa gore o ya go akanya ka ga sengwe se se go diragaletseng pele o ka kwala, gone BAKWADI BA AKANYA PELE BA KWALA
5. Bua jaana:Ke a itse, ke ya go kwala ka tsala ya me Thato.
6. Tlhalosa gore o ya go tlhopha sengwe se le se nnye, se se kgatthisang, se se diragetseng le tsala, BAKWADI BA GODISA SELO SE LE SE NNYE SE SE DIRAGETSENG.
7. Bua jaana: Ke a itse! Ke ya go kwala ka nna le Thato fa re ne re bona segwagwa kwa ntlo ya gaabo.
8. DIRAGATSA, fa o thala setshwantsho sa maitemogelo a gago.

9. Tlhalosa gore gompieno, bakwadi ba ya go oketsa ka lefoko mo ditshwantshong tsa bona, gone BAKWADI BA OKETSA KA MAFOKO KA METLHA.
10. Bua jaana: Gompieno o ya go dirisa ditlhaka tsa medumopuo go leka go kwala mafoko a o a itseng.
11. Gompieno re ya go BUELA LEFOKO KA BONYA JAAKA KHUDU mme ra kwala medumopuo yotlhe e re e utlwang.
12. Bua jaana: Ke batla go kwala mafoko: Re bone segwagwa.
13. THALA MOTHALO WA LEFOKO LENGWE LE LENGWE.
14. DIRAGATSA go bontsha bakwadi gore o BUELA LEFOKO KA BONYA JAAKA KHUDU jang, mme o kwale medumopuo yotlhe e le e utlwang.

Ditaelo tsa molomo:

1. Bua jaana: Jaanong ke nako ya lona go nna bakwadi.
2. Gompieno le ya go AKANYA PELE LE KWALA
3. Akanya ka ga sengwe se le se nnye se se go diragaletseng le tsala, gone BAKWADI BA GODISA SELO SE LE SE NNYE SE SE DIRAGETSENG
4. Gopolang gore, lo tshwanetse go kwala ka ga lona gone BAKWADI BA KWALA KA GA SE BA SE ITSENG
5. Kopa barutwana go tswalela matlho mme ba akanye.
6. Kopa barutwana ba le 2-3 go abelana ka dikakanyo tsa bona le barutwana botlhe.
7. NAYA BARUTWANA DIBUKA.
8. Tlhalosa gore bakwadi ba tshwanetse go batla letlhare la ntlha le le phepa ka mo dibukeng tsa bona.

Go Kwala:

1. Tlhotlhome le phaposi go netefatsa gore barutwana ba butse mo letlhareng le le nepagetseng.
2. Bolelela barutwana go simolola go thala ditshwantsho tsa bona.
3. Gopotsa barutwana go oketsa ka mafoko mo ditshwantshong tsa bona, mme ba dirise medumopuo e ba e itseng, gone BAKWADI BA OKETSA KA MAFOKO KA METLHA.
4. Gopotsa barutwana go BUELA LEFOKO KA BONYA JAAKA KHUDU, mme ba kwale medumopuo yotlhe e ba e utlwang.
5. Tlhotlhome le phaposi mme o feleetse DIKOPANONYANA.

Ka nako ya dikopanonyana le barutwana, ba thuse go bua jaana: BUELA LEFOKO KA BONYA JAAKA KHUDU, mme o kwale medumopuo yotlhe e o e utlwang.


Ka nako ya dikopanonyana, kopa barutwana go go BUISETSA SE BA SE KWADILENG. 8. ROTLOETSA BARUTWANA fa o ntse o tlhotlhome le phaposi. Karolo e e botlhokwa ya go kwala ke go aga go itshepa mo barutwaneng. Ba tshwanetse go kwala ka phuthologo Emisa barutwana morago ga metsotso e le masome a le mabedi, mme o phuthe dibuka.

Go tshwaya:

1. Naya barutwana dintlha tsa dipholo tse di tla ba rotloetsang go dira ka natla, ka go di kwala ka mo dibukeng tsa bona. O ka dira jalo ka go ba kgomareletsa ditikara tsa dinaledi, difatlhego tse di tshegang, le lefoko: Bontle!
2. Dirisa ruburiki e e latelang go tlhatlhoba morutwana mongwe le mongwe.
3. Rekota dipholo ka mo bukeng ya go rekotela tlhatlhobo.
4. Kwala dintlha tse di go tlhobaetsang ka ga bokgoni ba morutwana mo serutweng sa go kwala.

Karolo ya tlathobob	Maemo a tiro a kwa tlase		Maemo a tiro ke a a amogelesegang		Maemo a tiro a kwa sethoeng	
Tiro: Bodirelo ba buka.	Morutwana o palelwa ke go dirisa bodirelo jwa buka ka tshwanelo. Setshwantsho se se nnye thata, kgotsa ga se mo bogareng ba letlhare, kgotsa setlhogo ga se a beiwa sentle mo letlhareng.	0	Morutwana o tlhaloganya tiriso ya bodirelo ba buka ka tsela e e amogelesegang. Setshwantsho ga se se nnye thata mme e bile se mo bogareng ba letlhare. Setlhogo se beilwe sentle ka fa tlase kgotsa fa thoko ga setshwantsho.	1		
Tiro: Setshwantsho	Setshwantsho ga se a felela e bile ga se bontshe dintlha	1	Setshwantsho se feletse e bile se bontsha dintlha	2	Setshwantsho se feletse e bile se bontsha dintlha tsotlhe le ditiragalo.	3
Tiro: O kwala mafoko a dirisa ditlhaka tsa medumopuo e a ithutileng yona.	Morutwana ga a leke go oketsa ka mafoko mo letlhareng la gagwe.	1	Morutwana o okeditse ka ditlhaka mo letlhareng. Ditlhaka ga di tsamaisane le tlhaka ya modumopuo.	2	Morutwana o dumisitse mafoko a dirisa ditlhaka tsa medumopuo e a ithutileng yona. Mafoko a a leng mo letlhareng, a bontsha gore morutwana o bue tse lefoko ka bonya jaaka khudu, mme a kwala medumopuo e a e utlwang.	3
Tiro: Setlhangwa	Morutwana o kopisitse gotswa mo patitšhokong kgotsa mo morutwaneng yo mon-gwe.	1	Morutwana o na le kakanyo e a itlhametseng yona. Morutwana o bontsha bokgoni ba go tlhama fa a taka/thala le go kwala.	2	Morutwana o na le dikakanyo tsa botlhami ba gagwe. Morutwana o bontsha bokgoni ba go tlhama fa a taka/thala le go kwala dipolelo tsa gagwe.	3

EXAMPLE



Re pon sgdag .



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 4

15 min



Shared Reading

Second Read

15 min

BUKATIRO YA 2 YA DBE
SETLHOGO: Go dira tirogae
DITSEBE: 86



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

Own Choice

Sound o

15 min

Phonic Words

opela olosa omosa okaoka opa



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 5

15 min



Handwriting

Form new letter


Letter o

15 min

Handwriting Words

opa obamela omelela

Handwriting Pattern:



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 6

15 min



Shared Reading

Post Read

15 min

BUKATIRO YA 2 YA DBE
SETLHOGO: Go dira tirogae
DITSEBE: 86

TEKOTLHALOGANYO:
DIPOTSO
Ke eng se mosimane a se dirang?
Ke eng se rre a se tshotseng?
A o akanya go siame go dira tirogae o ja? Naya lebaka
A o akanya fa rre a thusa mosimane ka tirogae? Naya mabaka
Mosimane o direla tirogae ya gagwe ka mo phaposing efe?
DIKARABO
O dira tirogae, o a buisa
Maungo/diapole (Karabo e e maleba)
Dikarabo tse di farologaneng le mabaka.
Dikarabo tse di farologaneng le mabaka.
Phaposiboapelo.



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

Own Choice

Sound o

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 7

15 min



Writing GR.1

15 min

Dipolelo:

Barutwana ba tla be ba kgona go:

- Thala setshwantsho go romela molaetsa
- Bua ka ditshwantsho tsa bona go romela molaetsa
- Buisa mafoko a medumopuo e ba e kwadileng.

O tlile go tlhoka:

- Dibuka tsa barutwana le ditshwantsho tsa bona tsa Labobedi.
- Setshwantsho sa morutabana sa Labobedi se thadilwe mo patitšhokong

Ipaakanyetso:

1. Baya barutwana mo maemong a go ka reetsa ka tloafalo.
2. Netefatsa gore manno a bona a phepa

Go diragatsa:

1. Ka Labobedi, re ithutile ka go oketsa mafoko re dirisa ditlhaka tsa medumopuo e re e ithutileng yona – Re ka BUELA LEFOKO KA BONYA JAAKA KHUDU mme ra kwala medumopuo yotlhe e re e utlwang.
2. Re a itse gore BAKWADI BA BUISA SE BA SE KWADILENG.
3. Gompieno re ya go buisetsa tsala tiro ya rona. O ka tthalosa setshwantsho sa gago mme wa buisa mafoko a o a kwadileng.
4. Re ya go dira se, re dirisa mokgwa wa GADIMA O BUE.
5. Kopa morutwana mongwe go tla kwa pele le buka ya gagwe
6. Tthalosa gore molekane mongwe le mongwe o tlile go bona sebaka sa go bua ka ga se a se kwadileng.
7. Tthalosetsa morutwana yo o tlleng kwa pele ka ga se o se kwadileng. Buisa mafoko a o a kwadileng.
8. Kopa morutwana go buisa se a se kwadileng.

9. Naya morutwana tšhono ya go go tthalosetsa setshwantsho se a se thadileng.
10. Kopa barutwana go buisa mafoko a ba a kwadileng.

Ditaelo tsa molomo:

1. NAYA BARUTWANA DIBUKA.
2. Kopa barutwana go bula dibuka tsa bona fa ba thadileng ditshwantsho ka Labobedi
3. Bolelela barutwana gore ba ya go buisetsa ditsala tsa bona gonne BAKWADI BA BUISA SE BA SE KWADILENG.
4. Tthalosetsa barutwana gore ba ya go dira GADIMA O BUE le batho ba ba dutseng fa thoko ga bona, ka tsela e le wena o dirileng ka yona.
5. Fa barutwana ba dira GADIMA O BUE, thotlhome le phaposi mme o reetse se barutwana ba se buang le go ba botsa dipotso.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 8

15 min



Listening and Speaking

Poster discussion

Kwa Gae

10 min

Assessment activity

20 min

Poster Vocabulary

Tlotlofoko (Lenaane la mafoko a mantšhwa a tlotlofoko)

1. dikhaboto
2. go loga
3. ketele ya tee
4. maronthobane
5. digaretene

Dipolelo:

Kwa bofelong ba thuto e, barutwana ba tla bo ba:

- Reeditse kgang ka tlhoafalo.
- Rulagantse ditshwantsho di le tharo ka tatelano e e nepagetseng gore a anele kgang.
- Anetse morutabana kgang ba dirisa ditshwantsho jaaka kaedi.
- Lthutile mekgwa e e siameng ya puo ka kakaretso
- Reeditse barutwana ba bangwe ba anela kgang.

O tlile go tlhoka:

- 1 x letlhare la tiro le le gatisitsweng.

Tlhaloso ya thuto:

1. Baya barutwana mo maemong a a siameng mo ditafoleng tsa bona mmogo le dibuka le dikherayone tsa bona.
2. Ba buisetse kgotsa o ba anele kgang e e latelang:
3. Gompiano morutabana wa rona o ne a re bolelela ka melao ya phaposi. O ne a re re tshwanetse go nna pelonomi le go thusa ba bangwe. O rile re seka ra tshamekela ka mo phaposiborutelong. Ka yona nako e o, Mme Nkosi o ne a ema fa kgorong, mme a bua le morutabana wa rona. Ba ne ba bua lobaka lo lo leele. Re ne re sa itse se re ka se dirang. Karabo, Lerato le Lesedi ba ne ba simolola go tshameka le go taboga ka mo phaposing. Morutabana o ne a galefa. O ne a re Karabo, Lerato le Lesedi ba seka ba ya kwa dijong, me ba robale mo ditafoleng tsa bona.
4. Naya morutwana mongwe le mongwe letlhare la tiro.
5. Naya barutwana ditaelo tse di latelang:
 - a. Kwala letlha mo bukeng ya gago.
 - b. Kwala dinomoro tsa ditshwantsho go ya ka tatelano ya ditiragalo o dirisa 1, 2 le 3.
 - c. Sega setshwantsho sengwe le segwe.
 - d. Kgomaretsa ditshwantsho ka fa tlase ga tse dingwe ka tatelano e e nepagetseng.
 - e. Tshasa setshwantsho ka mebala.
6. Tlhalosetsa barutwana gore fa ba ntse ba dira ka tidimalo, o ya go ba biletsa kwa tafoleng ya gago ka bobedi go go tlotlela kgang.
7. Fa o ba biletsa kwa tafoleng, bat le ba tshotse dibuka tsa bona tsa go kwalela gore o di tihatlhobe le go di saena.
8. Fa para nngwe le nngwe e tla kwa go wena, ba kope go go bolelela tatelano e e nepagetseng ya ditshwantsho le go go anela kgang.
9. Naya mongwe le mongwe sebaka sa go bua – kopa morutwana a le mongwe go simolola go anela kgang, mme o kope wa bobedi go e tswelletsa. Tlhokomela gore dikgang tsa bona di a tsamaisana.
10. Gopotsa barutwana go reetsa balekane ba bona ka tlhoafalo.

Karolo ya tlhatlhobo	Maemo a tiro a kwa tlase		Maemo a tiro ke a a amogelesegang		Maemo a tiro a kwa setlhoeng	
Bokgoni ba go bua ka kakaretso	Morutwana ga a reetse kgotsa o tsamaya gotlhe ka mo phaposing	0	Morutwana o a utlwagala fa a bua e bile o reetsa ka tlhoafalo.	1	Morutwana o a utlwagala fa a bua. O ema ka tsepamo	2
Ditlhokego tsa tiro: o anela bontlhanngwe ba kgang ka tatelano ya ditiragalo.	Morutwana o kgona go lemoga tatelano ya diti-ragalo tsa kgang ka go supa ditshwantsho. Morutwana o kgaratlhela go anela bontlhanngwe ba kgang.	1-2	Morutwana o itse tatelano ya diti-ragalo tsa kgang. Morutwana o anela bontlhanngwe ba kgang fela ga a neele dintlha tsotlhe.	3-4	Morutwana o itse tatelano ya ditiragalo tsa kgang e bile o anela kgang ka nepagalo a neela dintlha tsotlhe.	5-6
Kitso ya go reetsa	Morutwana ke sekgoreletsi fa molekane wa gagwe a bua.	0	Morutwana o lerata kgotsa o kgoreletsa Molekane wa gagwe fa a bua.	0	Morutwana go le gantsi o dula ka tidimalo le go reetsa ka tlhoafalo fa molekane wa gagwe a bua	1

NTLHA: O tlile go nna le dithuto di le nne tsa go reetsa barutwana botlhe. Se, ke thuto ya ntlha go di le nne.

1	2	3	4
---	---	---	---



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

Own Choice

Sound o

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 9

15 min



Writing

DBE workbook

15 min

BUKATIRO YA 2 YA DBE
DITSEBE: 53



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 10

15 min



Listening and Speaking

Rhyme/song/game

5 min

Assessment activity

10 min

E, ke tirwana ya 4 mo go di le
nne.

1	2	3	4
---	---	---	---

WEEK 9

W

E

E

K

Educating
yourself
does not mean
that you were
stupid in the first
place; it means that you
are intelligent enough to
know that there is plenty left
to learn. **Melanie Joy**

9



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound r

15 min

Phonic Words

raga ruta rema repa
ruruga



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 1

15 min



Handwriting

Form new letter


Letter r

30 min

Handwriting Words

rata rora raela

Handwriting Pattern:



BUKATIRO YA 2 YA DBE: 47

kwa tlase, 48



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 2

15 min



Shared Reading

Pre-Read and First
Read

15 min

Look and Say Words

Ba goroga



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

DBE workbook

BUKATIRO YA 2 YA DBE
DITSEBE: 46, 49,
47 tirwana e e kwa godimo

Sound r

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 3

15 min



Writing GR.1

15 min

Dipoelo:

Barutwana ba tla be ba kgona go:

- Thala setshwantsho go romela molaetsa
- Kwala dipolelo ba dirisa ditlhaka tsa medumopuo e ba e ithutileng yona.

Didiriswa:

Patitšhoko le tšhoko

Dibuka tsa barutwana tsa go kwalela le dikherayone.

Ipaakanyetso:

1. Baya barutwana mo maamong a go ka reetsa ka tlhoafalo.
2. Netefatsa gore manno a bona a phepa.

Go diragatsa:

1. Bolelela barutwana gore gompiano, re ya go ithuta go BUELA LEFOKO KA BONYA JAAKA KHUDU mme ra kwala medumopuo yotlhe e re e utlwang.
2. Bolelela barutwana gore gompiano, ba ya go kwala ka ga sengwe se se diragetseng ba na le tsala.
3. Tlhalosa gore ba ya go kwala ka ga bona, gonne BAKWADI BA KWALA KA GA SE BA SE ITSENG.
4. Tlhalosa gore o ya go akanya ka ga sengwe se se go diragaletseng pele o ka kwala, gonne BAKWADI BA AKANYA PELE BA KWALA
5. Bua jaana: Ke a itse, ke ya go kwala ka tsala ya me Thato.
6. Tlhalosa gore o ya go tlhopha sengwe se le se nnye, se se kgatthisang, se se diragetseng le tsala, BAKWADI BA GODISA SELO SE LE SE NNYE SE SE DIRAGETSENG.
7. Bua jaana: Ke a itse! Ke ya go kwala ka nna le Thato fa re ne re bona segwagwa kwa ntle ga ntlo ya gaabo.

8. DIRAGATSA, fa o thala setshwantsho sa maitemogelo a gago.
9. Tlhalosa gore gompieno, bakwadi ba ya go oketsa ka lefoko mo ditshwantshong tsa bona, gonne BAKWADI BA OKETSA KA MAFOKO KA METLHA
10. Bua jaana: Gompieno o ya go dirisa ditlhaka tsa medumopuo go leka go kwala mafoko a o a itseng.
11. Gompieno re ya go BUELA LEFOKO KA BONYA JAAKA KHUDU mme ra kwala medumopuo yotlhe e re e utlwang.
12. Bua jaana: Ke batla go kwala mafoko: Re bone segwagwa.
13. THALA MOTHALO WA LEFOKO LENGWE LE LENGWE.
14. DIRAGATSA go bontsha bakwadi gore o BUELA LEFOKO KA BONYA JAAKA KHUDU jang, mme o kwale medumopuo yotlhe e le e utlwang.

Ditaelo tsa molomo:

1. Bua jaana: Jaanong ke nako ya lona go nna bakwadi.
2. Gompieno le ya go AKANYA PELE LE KWALA.
3. Akanya ka ga sengwe se le se nnye se se dirang go thusa kwa gae BAKWADI BA GODISA SELO SE LE SE NNYE SE SE DIRAGETSENG
4. Gopolang gore, lo tshwanetse go kwala ka ga lona gonne BAKWADI BA KWALA KA GA SE BA SE ITSENG
5. Kopa barutwana go tswalela matlho mme ba akanye.
6. Kopa barutwana ba le 2-3 go abelana ka dikakanyo tsa bona le barutwana botlhe
7. Thusa barutwana go GODISA SELO SE LE SE NNYE SE SE DIRAGETSENG.

Go kwala:


1. NAYA BARUTWANA DIBUKA
2. Tlhalosa gore bakwadi ba tshwanetse go batla letlhare la ntlha le le sa kwalelang la buka.
3. Tlhotlhome le phaposi go netefatsa gore barutwana ba butse mo letlhareng le le nepagetseng
4. Laela barutwana go simolola go thala ditshwantsho tsa bona.
5. Gopotsa barutwana go oketsa ka mafoko mo ditshwantshong tsa bona, mme ba dirise medumopuo e ba e itseng, gonne BAKWADI BA OKETSA KA MAFOKO KA METLHA.
6. Gopotsa barutwana go BUELA LEFOKO KA BONYA JAAKA KHUDU mme ba kwale medumopuo yotlhe e ba e utlwang.
7. Tlhotlhome le phaposi mme o feleletse DIKOPANONYANA jaana:
 - a. Thusa barutwana go BUELA LEFOKO KA BONYA JAAKA KHUDU mme ba kwale medumopuo yotlhe e ba e utlwang
 - b. Kopa barutwana go go buisetsa se ba se kwadileng.
8. ROTLOETSA BARUTWANA fa o ntse o tlhotlhome le phaposi
9. Phutha dibuka fa nako e fedile.

Go tshwaya:

1. Naya barutwana dintlha tsa dipholo tse di tla ba rotloetsang go dira ka natla, ka go di kwala ka mo dibukeng tsa bona. O ka dira jalo ka go ba kgomareletsa ditikara tsa dinaledi, difatlhego tse di tshegang, le lefoko: Bontle!
2. Dirisa ruburiki e e latelang go tlhatlhoba morutwana mongwe le mongwe.
3. Rekota dipholo ka mo bukeng ya go rekotela tlhatlhobo.
4. Kwala dintlha tse di go tlhobaetsang ka ga bokgoni ba morutwana mo serutweng sa go kwala.

Karolo ya tlhatlhobo	Maemo a tiro a kwa tlase		Maemo a tiro ke a a amogelesegang		Maemo a tiro a kwa setlhoeng	
Tiro: Bodirelo ba buka.	Morutwana o palelwa ke go dirisa bodirelo jwa buka ka tshwanelo. Setshwantsho se se nnye thata, kgotsa ga se mo bogareng ba letlhare, kgotsa setlhogo ga se a beiwa sentle mo letlhareng.	0	Morutwana o tloganyanya tiriso ya bodirelo ba buka ka tsela e e amogelesegang. Setshwantsho ga se se nnye thata mme e bile se mo bogareng ba letlhare. Setlhogo se beilwe sentle ka fa tlase kgotsa fa thoko ga setshwantsho.	1		
Tiro: Setshwantsho	Setshwantsho ga se a felela e bile ga se bontshe dintlha	1	Setshwantsho se feletse e bile se bontsha dintlha	2	Setshwantsho se feletse e bile se bontsha dintlha tsotlhe le ditiragalo.	3
Tiro: O kwala mafoko a dirisa ditlhaka tsa medumopuo e a ithutileng yona.	Morutwana ga a leke go oketsa ka mafoko mo letlhareng la gagwe.	1	Morutwana o okeditse ka ditlhaka mo letlhareng. Ditlhaka ga di tsamaisane le tlhaka ya modumopuo.	2	Morutwana o dumisitse mafoko a dirisa ditlhaka tsa medumopuo e a ithutileng yona. Mafoko a a leng mo letlhareng, a bontsha gore morutwana o buetse lefoko ka bonya jaaka khudu, mme a kwala medumopuo e a e utlwanang.	3

EXAMPLE



Ke fudua bogobe.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 4
15 min



Shared Reading

Second Read

15 min

BUKATIRO YA 2 YA DBE
SETLHOGO: Mme
DITSEBE: 90



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

Own Choice

Sound r

15 min

Phonic Words

roma rorisa roka roroma rarolola



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 5

15 min



Handwriting

Form new letter


Letter r

15 min

Handwriting Words

roga robala rera

Handwriting Pattern:



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 6

15 min



Shared Reading

Post Read

15 min

BUKATIRO YA 2 YA DBE

SETLHOGO: Mme

DITSEBE: 90

TEKOTLHALOGANYO:

DIPOTSO

Ke bomang ba ba gorogang?

Ba goroga go tswa kwa kae?

O akanya mabenkele a, a le kwa teropong, kgotsa kwa motseng? Naya lebaka

Meago e mebedi e o e bonang mo setshwantshong ke ya eng?

Spaza se rekisa dilo tse di ntseng jang?

DIKARABO

Mme le mosimane.

Mabenkeleng

Dikarabo tse di farologaneng le mabaka.

Salone le Spaza

Dijo le dilwana



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

Own Choice

Sound r

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 7

15 min



Writing GR.1

15 min

Dipoelo:

Barutwana ba tla be ba kgona go:

- Thala setshwantsho go romela molaetsa
- Bua ka ditshwantsho tsa bona go romela molaetsa
- Buisa mafoko a medumopuo e ba e kwadileng.

Didiriswa:

- Dibuka tsa barutwana le ditshwantsho tsa bona tsa Labobedi.
- Setshwantsho sa morutabana sa Labobedi se thadilwe mo patitšhokong

Ipaakanyetso:

1. Baya barutwana mo maemong a go ka reetsa ka tlhoafalo.
2. Netefatsa gore manno a bona a phepa.

Go diragatsa:

1. Ka Labobedi, re ithutile ka go oketsa mafoko re dirisa ditlhaka tsa medumopuo e re e ithutileng yona – Re ka BUELA LEFOKO KA BONYA JAAKA KHUDU mme ra kwala medumopuo yotlhe e re e utlwang.
2. Re a itse gore BAKWADI BA BUISA SE BA SE KWADILENG.
3. Gompiano re ya go buisetsa tsala tiro ya rona. O ka tthalosa setshwantsho sa gago mme wa buisa mafoko a o a kwadileng.
4. Re ya go dira se, re dirisa mokgwa wa GADIMA O BUE.
5. Kopa morutwana mongwe go tla kwa pele le buka ya gagwe
6. Tthalosa gore molekane mongwe le mongwe o tlike go bona sebaka sa go bua ka ga se a se kwadileng.
7. Tthalosetsa morutwana yo o tlike kwa pele ka ga se o se kwadileng. Buisa mafoko a o a kwadileng.
8. Kopa morutwana go buisa se a se kwadileng.

9. Naya morutwana tšhono ya go go tthalosetsa setshwantsho se a se thadileng.
10. Kopa barutwana go buisa mafoko a ba a kwadileng.

Ditaelo tsa molomo:

1. NAYA BARUTWANA DIBUKA.
2. Kopa barutwana go bula dibuka tsa bona fa ba thadileng ditshwantsho ka Labobedi
3. Bolelela barutwana gore ba ya go buisetsa ditsala tsa bona gone BAKWADI BA BUISA SE BA SE KWADILENG.
4. Tthalosetsa barutwana gore ba ya go dira GADIMA O BUE le batho ba ba dutseng fa thoko ga bona, ka tsela e le wena o dirileng ka yona.
5. Fa barutwana ba dira GADIMA O BUE, tlhotlhoma le phaposi mme o reetse se barutwana ba se buang le go ba botsa dipotso.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 8

15 min



Listening and Speaking

Poster discussion

Kwa Gae

10 min

Assessment activity

20 min

Poster Discussion

Dipuisano (Dipotso le dikarabo tse di lebeleletsweng)

1. Go na le banna ba le bakae mo lelapeng le? (5 fa ngwana e le mosimane e tla nna 6)
2. O akanyagore basetsana ba le babedi ba ba fa tafoleng ba dira eng? (tirogae kgotsa ba a buisa)
3. O bona mebala efe mo mmetsheng? (botala ba legodimo, botala ba tlhaga, khibidu, pinki le mmala wa namune)
4. Lelapa le, le na le diruiwaratwa dife? (ntšwa le katse)
5. O akanya gore ke nako efe ya letsatsi? Goreng o akanya jalo? (maitsiboa – go a fifala, botlhe ba lelapa ba fa gae)

NTLHA: O tlile go nna le dithuto di le nne tsa go reetsa barutwana botlhe. Se, ke thuto ya ntlha go di le nne.

1	2	3	4
---	---	---	---



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di bothokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

Own Choice

Sound r

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 9

15 min



Writing

DBE workbook

15 min

BUKATIRO YA 2 YA DBE
DITSEBE: 49



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 10

15 min



Listening and Speaking

Rhyme/song/game

5 min

Assessment activity

10 min

NTLHA: O tlile go nna le dithuto di le nne tsa go reetsa barutwana botlhe. Se, ke thuto ya ntlha go di le nne.

1	2	3	4
---	---	---	---

WEEK 10

10 WEEK

Education breeds confidence. Confidence breeds hope. Hope breeds peace. **Confucius**



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di bothokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound u

15 min

Phonic Words

uta ura utolola umaka usa



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 1

15 min



Handwriting

Form new letter

Letter u

30 min

Handwriting Words

umaka ura bula

Handwriting Pattern:



BUKATIRO YA 2 YA DBE: 60



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 2

15 min



Shared Reading

Pre-Read and First
Read

15 min

Look and Say Words

Ga bone sepe



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

DBE workbook

BUKATIRO YA 2 YA DBE

DITSEBE: 58, 59, 61

Sound u

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 3

15 min



Writing GR.1

15 min

Dipoelo:

Barutwana ba tla be ba kgona go:

- Thala setshwantsho go romela molaetsa
- Kwala dipolelo ba dirisa ditlhaka tsa medumopuo e ba e ithutileng yona.

Didiriswa:

Patitšhoko le tšhoko

Dibuka tsa barutwana tsa go kwalela le dikherayone.

Ipaakanyetso:

1. Baya barutwana mo maemong a go ka reetsa ka tlhoafalo.
2. Netefatsa gore manno a bona a phepa

Go diragatsa:

1. Bolelela barutwana gore gompiano, re ya go ikatisetsa go BUELA LEFOKO KA BONYA JAAKA KHUDU mme ra kwala medumopuo yotlhe e re e utlwang
2. Bolelela barutwana gore gompiano , ba ya go kwala ka ga sengwe se ba ratang go se ja kwa gae.
3. Tlhalosa gore ba ya go kwala ka ga bona, gonne BAKWADI BA KWALA KA GA SE BA SE ITSENG.
4. Tlhalosa gore o ya go akanya ka ga sengwe se se go diragaletseng pele o ka kwala, gonne BAKWADI BA AKANYA PELE BA KWALA
5. Bua jaana:Ke a itse, ke ya go kwala ka tsala ya me Thato.
6. Tlhalosa gore o ya go tlhopha sengwe se le se nnye, se se kgathisang, se se diragetseng le tsala, BAKWADI BA GODISA SELO SE LE SE NNYE SE SE DIRAGETSENG.
7. Bua jaana: Ke a itse! Ke ya go kwala ka nna le Thato fa re ne re bona segwagwa kwa ntle ga ntlo ya gaabo.

8. DIRAGATSA, fa o thala setshwantsho sa maitemogelo a gago.
9. Tlhalosa gore gompieno, bakwadi ba ya go oketsa ka lefoko mo ditshwantshong tsa bona, gonne BAKWADI BA OKETSA KA MAFOKO KA METLHA.
10. Bua jaana: Gompieno o ya go dirisa ditlhaka tsa medumopuo go leka go kwala mafoko a o a itseng.
11. Gompieno re ya go BUELA LEFOKO KA BONYA JAAKA KHUDU mme ra kwala medumopuo yotlhe e re e utlwang
12. Bua jaana: Ke batla go kwala mafoko: Ke ja kgogo ka keresemose.
13. THALA MOTHALO WA LEFOKO LENGWE LE LENGWE.
14. DIRAGATSA go bontsha bakwadi gore o BUELA LEFOKO KA BONYA JAAKA KHUDU jang, mme o kwale medumopuo yotlhe e le e utlwang.

Ditaelo tsa molomo:

1. Bua jaana: Jaanong ke nako ya lona go nna bakwadi.
2. Gompieno le ya go AKANYA PELE LE KWALA.
3. Akanya ka ga sengwe se le se nnye se se dirang go thusa kwa gae BAKWADI BA GODISA SELO SE LE SE NNYE SE SE DIRAGETSENG
4. Gopolang gore, lo tshwanetse go kwala ka ga lona gonne BAKWADI BA KWALA KA GA SE BA SE ITSENG
5. Kopa barutwana go tswalela matlho mme ba akanye.
6. Kopa barutwana ba le 2-3 go abelana ka dikakanyo tsa bona le barutwana botlhe
7. Thusa barutwana go GODISA SELO SE LE SE NNYE SE SE DIRAGETSENG.

Go kwala:


1. Tlhalosetsa barutwana gore ba tlile go kwalela mo matlhareng, gonne tiro ya go kwala ya mongwe le mongwe e tlile go tsena ka mo BUKENG e e bidiwang: Dijo tse re di jang kwa gae!
2. NAYA BARUTWANA MATLHARE.
3. Laela barutwana go simolola go thala ditshwantsho tsa bona.
4. Gopotsa barutwana go oketsa ka mafoko mo ditshwantshong tsa bona, ba dirisa medumo e ba e itseng gonne BAKWADI BA OKETSA KA MAFOKO KA METLHA.
5. Gopotsa barutwana go BUELA LEFOKO KA BONYA JAAKA KHUDU mme ba kwale medumopuo yotlhe e ba e utlwang
6. Tlhotlhome le phaposi mme o feleetse DIKOPANONYANA jaana:
 - a. Thusa barutwana go BUELA LEFOKO KA BONYA JAAKA KHUDU mme ba kwale medumopuo yotlhe e ba e utlwang
 - b. Kopa barutwana go go buisetsa se ba se kwadileng.
7. ROTLOETSA BARUTWANA fa o ntse o tlhotlhome le phaposi
8. Phutha matlhare kwa bofelong mme dire LENTLE LA BUKA ya setlhogo: Dijo tse re di jang kwa gae! Mme o di tshwaraganye go dira buka. Tsenya letlhare la gago le matlhare a barutwana botlhe.

Go tshwaya:

1. Dirisa ruburiki e e latelang go tlathloba morutwana mongwe le mongwe.
2. Rekota dipholo ka mo bukeng ya go rekotela tlathloba.
3. Kwala dintlha tse di go tlhobaetsang ka ga bokgoni ba morutwana mo serutweng sa go kwala.

Karolo ya tlhatlhobo	Maemo a tiro a kwa tlase		Maemo a tiro ke a a amogelesegang		Maemo a tiro a kwa setlhoeng	
Tiro: Bodirelo ba buka.	Morutwana o palelwa ke go dirisa bodirelo jwa buka ka tshwanelo. Setshwantsho se se nnye thata, kgotsa ga se mo bogareng ba letlhare, kgotsa setlhogo ga se a beiwa sentle mo letlhareng.	0	Morutwana o tlhaloganya tiriso ya bodirelo ba buka ka tsela e e amogelesegang. Setshwantsho ga se se nnye thata mme e bile se mo bogareng ba letlhare. Setlhogo se beilwe sentle ka fa tlase kgotsa fa thoko ga setshwantsho.	1		
Tiro: Setshwantsho	Setshwantsho ga se a felela e bile ga se bontshe dintlha	1	Setshwantsho se feletse e bile se bontsha dintlha	2	Setshwantsho se feletse e bile se bontsha dintlha tsotlhe le ditiragalo.	3-4
Tiro: O kwala mafoko a dirisa ditlhaka tsa medumopuo e a ithutileng yona.	Morutwana ga a leke go oketsa ka mafoko mo letlhareng la gagwe.	1	Morutwana o okeditse ka ditlhaka mo letlhareng. Ditlhaka ga di tsamaisane le tlhaka ya modumopuo.	2-3	Morutwana o dumisitse mafoko a dirisa ditlhaka tsa medumopuo e a ithutileng yona. Mafoko a a leng mo letlhareng, a bontsha gore morutwana o buetse lefoko ka bonya jaaka khudu, mme a kwala medumopuo e a e utlwanng.	4-5

EXAMPLE



Ke ja hama ya
kgogo ka
keresemose.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **4**

15 min



Shared Reading

Second Read

15 min

BUKATIRO YA 2 YA DBE
SETLHOGO: Boikhutso
DITSEBE: 94



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

Own Choice

Sound u

15 min

Phonic Words

upa ubauba utlwa utlwana utlwela



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 5

15 min



Handwriting

Form new letter

Letter u

15 min

Handwriting Words

kubu lerubisi

Handwriting Pattern:



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 6

15 min



Shared Reading

Post Read

15 min

BUKATIRO YA 2 YA DBE
SETLHOGO: Boikhutso
DITSEBE: 94

TEKOTLHALOGANYO:

DIPOTSO

O akanya gore bana ba kwa kae? Naya lebaka

O akanya bana ba ba buang le mme ba batla eng? Naya lebaka.

Fa o le kwa phakeng ke ditiro dife tse o di dirang?

Go rekisiwa dijo tse di ntseng jang kwa phakeng?

A le wena o rata go etela lefelo le?

DIKARABO

Dikarabo tsa barutwana le mabaka.

Ba batla go reka gonne mme a rekisa dijo. (Dikarabo tse di maleba)

Dikarabo tsa barutwana

Dikarabo tsa maitemogelo a barutwana.



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

Own Choice

Sound u

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 7

15 min



Writing GR.1

15 min

Dipoelo:

Barutwana ba tla be ba kgona go:

- Thala setshwantsho go romela molaetsa
- Bua ka ditshwantsho tsa bona go romela molaetsa
- Buisa mafoko a medumopuo e ba e kwadileng.

Didiriswa:

Buka ya phaposi: Dijo tse re di jang kwa gae!

Ipaakanyetso:

1. Baya barutwana mo maemong a go ka reetsa ka tlhoafalo.
2. Netefatsa gore manno a bona a phepa.

Go diragatsa:

1. Ka Labobedi, re ithutile ka go oketsa mafoko re dirisa ditlhaka tsa medumopuo e re e ithutileng yona – Re ka BUELA LEFOKO KA BONYA JAAKA KHUDU mme ra kwala medumopuo yotlhe e re e utlwang.
2. Re a itse gore BAKWADI BA BUISA SE BA SE KWADILENG
3. Gompiano re na le buka ya phaposi e e kgethegileng, e e nang le tiro yotlhe e re e kwadileng.
4. Batla tsebe e e nang le tiro ya gago.
5. DIRAGATSA, mme o tlhalose setshwantsho sa gago, le go buisa polelo ya gago.
6. Kopa morutwana a le mongwe go tla kwa pele mo phaposing mme a buise tiro ya gagwe e e ka mo bukeng ya phaposi.
7. Letla morutwana go le tlhalosetsa setshwantsho sa gagwe.
8. Kopa barutwana go buisa mafoko a ba a kwadileng.
9. Bitsa barutwana ba ba farologaneng go tla go buisa tiro ya bona e e ka mo bukeng ya phaposi.

10. Leboga barutwana le go ba akgolela go tla go buisa.

Ditaelo tsa molomo:

1. Bitsa barutwana ba ba farologaneng go tla go buisa tiro ya bona e e ka mo bukeng ya phaposi.
2. Thusa morutwana go bona tsebe ya bona ka mo bukeng.
3. Letla morutwana go le tihalosetsa setshwantsho sa gagwe
4. Kopa barutwana go buisa mafoko a ba a kwadileng
5. Leboga barutwana le go ba akgolela go tla go buisa



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 8

15 min



Listening and Speaking

Poster discussion

Kwa Gae

10 min

Assessment activity

20 min

Poster Vocabulary

Tlotlofoko (Lenaane la mafoko a mantšhwa a tlotlofoko)

1. sinki
2. setsidifatsi
3. tirogae
4. lebelela
5. mogala wa go anega

TIRWANA YA GO REETSA LE GO BUA:

O tsaya karolo mo dipuisanong e bile o bua ka ga ditshwantsho.

Dipoelo:

Kwa bofelong ba thuto e, barutwana ba tla bo ba:

- Lebeletse phousetara ka kelotlhoko: Kwa Gae.
- Dirile le balekane mme ba tlhophile baanelwa ba le babedi go buisana ka ga bona.
- Refosane le balekane ba bona ka go buisana ka ga baanelwa ba le babedi mo phousetareng.
- Thadile setshwantsho sa baanelwa ba ba buisaneng ka ga bona.

Didiriswa:

- Phousetara 'Kwa Gae' e manegilwe fa bana botlhe batla e bonang teng.
- Dibuka tsa barutwana le dikherayone

Tlhaloso ya thuto:

1. Manega phousetara 'Kwa Gae' fa bana botlhe bat la e bonang teng.
2. Bolelela barutwana gore moanelwa ke mongwe yo o mo setshwantshong kogotsa mo kgannyeng
3. Bolelela barutwana gore gompiano, ba ya go go dira le balekane ba bona.
4. Molekane mongwe le mongwe o tshwanetse go dira se se latelang:
 - a. A tlhophe moanelwa yo a yang go buisana ka ga ena mo phousetareng.
 - b. A refosane le molekane ka ga go buisana ka baanelwa ba bona.
 - c. Mo dipuisanong tsa lona, lo tshwanetse go bua ka ga gore:
 - Moanelwa o lebega jang.
 - Moanelwa o apere eng.
 - O akanya gore moanelwa o dira eng.
 - O akanya moanelwa e le motho yo o ntseng jang.
5. Naya barutwana ditaelo tse di latelang:
 - a. Lebelela phousetara ka kelotlhoko mme o itlhophile moanelwa.
 - b. Bolelela molekane wa gago moanelwa yo o mo tlhophileng.
 - c. Refosana le molekane, mme le buisane ka ga baanelwa ba lona. Mo dipuisanong tsa lona, buisanang ka ga gore:
 - Moanelwa o lebega jang.
 - Moanelwa o apere eng.
 - O akanya gore moanelwa o dira eng.
 - O akanya moanelwa e le motho yo o ntseng jang.
6. Fa barutwana ba feditse go buisana ka ga baanelwa ba bona, ba tshwanetse go thala setshwantsho le go se thaya leina la moanelwa yo o mo kgannyeng.
7. Gopotsa barutwana go refosana fa ba buisana ka ga baanelwa mme ba reetse balekane ba bona ka tlhoafalo.

Ntlha: Tirwana e, ga se ya maduo, fela ditshwaelo di ka rekotiwa jaaka tlhatlhobo e e sa tlhamamang.

NTLHA: O tlile go nna le dithuto di le nne tsa go reetsa barutwana botlhe. Se, ke thuto ya ntlha go di le nne.

1	2	3	4
---	---	---	---



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

Own Choice

Sound u

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 9

15 min



Writing

DBE workbook

15 min

BUKATIRO YA 2 YA DBE
DITSEBE: 61



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 10

15 min



Listening and Speaking

Rhyme/song/game

5 min

Assessment activity

10 min

NTLHA: O tlile go nna le dithuto di le nne tsa go reetsa barutwana botlhe. Se, ke thuto ya ntlha go di le nne.

1	2	3	4
---	---	---	---

WEEK 11

1 WEEK

It does not matter how slow you go. As long as you do not stop.



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di bothokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

New sound
Picture mind map

Sound t
15 min

Phonic Words

tau tema tedu taboga telele



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 1
15 min



Handwriting

Form new letter

Letter t
30 min

Handwriting Words

tima tala taola taka timela

Handwriting Pattern:



BUKATIRO YA 2 YA DBE: 64



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 2
15 min



Shared Reading

Pre-Read and First
Read

15 min

Look and Say Words

Jomo dira



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

DBE workbook

BUKATIRO YA 2 YA DBE
DITSEBE: 62, 63, 65

Sound t
15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 3
15 min



Writing GR.1

15 min

Dipoelo

Barutwana ba tla be ba kgona go:

- Thala setshwantsho go romela molaetsa
- Kwala dipolelo ba dirisa ditlhaka tsa medumopuo e ba e ithutileng yona

Didiriswa:

Patitšhoko le tšhoko

Dibuka tsa barutwana tsa go kwalela le dikherayone.

Ipaakanyetso:

1. Baya barutwana mo maemong a go ka reetsa ka tlhoafalo.
2. Netefatsa gore manno a bona a phepa

Go diragatsa:

1. Bolelela barutwana gore gompieno, re ya go ikatisetsa go BUELA LEFOKO KA BONYA JAAKA KHUDU mme ra kwala medumopuo yotlhe e re e utlwang
2. Bolelela barutwana gore gompieno, ba ya go kwala ka ga sengwe se ba ratang go se ja kwa gae.
3. Tlhalosa gore ba ya go kwala ka ga bona, gonne BAKWADI BA KWALA KA GA SE BA SE ITSENG.
4. Tlhalosa gore o ya go akanya ka ga sengwe se se go diragaletseng pele o ka kwala, gonne BAKWADI BA AKANYA PELE BA KWALA
5. Bua jaana: Ke a itse, ke ya go kwala ka tsala ya me Thato.
6. Tlhalosa gore o ya go tlhopha sengwe se le se nnye, se se kgatlhisang, se se diragetseng le tsala, BAKWADI BA GODISA SELO SE LE SE NNYE SE SE DIRAGETSENG.
7. Bua jaana: Ke a itse! Ke ya go kwala ka nna le Thato fa re ne re bona segwagwa kwa ntle ga ntlo ya gaabo.

8. DIRAGATSA, fa o thala setshwantsho sa maitemogelo a gago.
9. Tlhalosa gore gompieno, bakwadi ba ya go oketsa ka lefoko mo ditshwantshong tsa bona, gonne BAKWADI BA OKETSA KA MAFOKO KA METLHA.
10. Bua jaana: Gompieno o ya go dirisa ditlhaka tsa medumopuo go leka go kwala mafoko a o a itseng.
11. Gompieno re ya go BUELA LEFOKO KA BONYA JAAKA KHUDU mme ra kwala medumopuo yotlhe e re e utlwang
12. Bua jaana: Ke batla go kwala mafoko: Ke ja kgogo ka keresemose.
13. THALA MOTHALO WA LEFOKO LENGWE LE LENGWE.
14. DIRAGATSA go bontsha bakwadi gore o BUELA LEFOKO KA BONYA JAAKA KHUDU jang, mme o kwale medumopuo yotlhe e le e utlwang.

Ditaelo tsa molomo:

1. Bua jaana: Jaanong ke nako ya lona go nna bakwadi.
2. Gompieno le ya go AKANYA PELE LE KWALA.
3. Akanya ka ga sengwe se le se nnye se se dirang go thusa kwa gae BAKWADI BA GODISA SELO SE LE SE NNYE SE SE DIRAGETSENG
4. Gopolang gore, lo tshwanetse go kwala ka ga lona gonne BAKWADI BA KWALA KA GA SE BA SE ITSENG
5. Kopa barutwana go tswalela matlho mme ba akanye.
6. Kopa barutwana ba le 2-3 go abelana ka dikakanyo tsa bona le barutwana botlhe
7. Thusa barutwana go GODISA SELO SE LE SE NNYE SE SE DIRAGETSENG

Go kwala:

1. NAYA BARUTWANA DIBUKA
2. Tlhalosa gore bakwadi ba tshwanetse go batla letlhare la ntlha le le sa kwalelang la buka.
3. Tlhotlhome le phaposi go netefatsa gore barutwana ba butse mo letlhareng le le nepagetseng
4. Laela barutwana go simolola go thala ditshwantsho tsa bona.
5. Gopotsa barutwana go oketsa ka mafoko mo ditshwantshong tsa bona, mme ba dirise medumopuo e ba e itseng, gonne BAKWADI BA OKETSA KA MAFOKO KA METLHA.
6. Gopotsa barutwana go BUELA LEFOKO KA BONYA JAAKA KHUDU mme ba kwale medumopuo yotlhe e ba e utlwang.
7. Tlhotlhome le phaposi mme o feleetse DIKOPANONYANA jaana:
 - a. Thusa barutwana go BUELA LEFOKO KA BONYA JAAKA KHUDU mme ba kwale medumopuo yotlhe e ba e utlwang
 - b. Kopa barutwana go go buisetsa se ba se kwadileng.
8. ROTLOETSA BARUTWANA fa o ntse o tlhotlhome le phaposi
9. Phutha dibuka fa nako e fedile.

Go tshwaya:

1. Naya barutwana dintlha tsa dipholo tse di tla ba rotloetsang go dira ka natla, ka go di kwala ka mo dibukeng tsa bona. O ka dira jalo ka go ba kgomareletsa ditikara tsa dinaledi, difatlhego tse di tshegang, le lefoko: Bontle!
2. Dirisa ruburiki e e latelang go tlhatlhoba morutwana mongwe le mongwe.
3. Rekota dipholo ka mo bukeng ya go rekotela tlhatlhobo.
4. Kwala dintlha tse di go tlhobaetsang ka ga bokgoni ba morutwana mo serutweng sa go kwala.

Karolo ya tlhatlhobo	Maemo a tiro a kwa tlase		Maemo a tiro ke a a amogelesegang		Maemo a tiro a kwa setlhoeng	
Tiro: Bodirelo ba buka.	Morutwana o palelwa ke go dirisa bodirelo jwa buka ka tshwanelo. Setshwantsho se se nnye thata, kgotsa ga se mo bogareng ba letlhare, kgotsa setlhogo ga se a beiwa sentle mo letlhareng.	0	Morutwana o tlhaloganya tiriso ya bodirelo ba buka ka tsela e e amogelesegang. Setshwantsho ga se se nnye thata mme e bile se mo bogareng ba letlhare. Setlhogo se beilwe sentle ka fa tlase kgotsa fa thoko ga setshwantsho.	1		
Tiro: Setshwantsho	Setshwantsho ga se a felela e bile ga se bontshe dintlha	1	Setshwantsho se feletse e bile se bontsha dintlha	2	Setshwantsho se feletse e bile se bontsha dintlha tsotlhe le ditiragalo.	3-4
Tiro: O kwala mafoko a dirisa ditlhaka tsa medumopuo e a ithutileng yona.	Morutwana ga a leke go oketsa ka mafoko mo letlhareng la gagwe.	1	Morutwana o okeditse ka ditlhaka mo letlhareng. Ditlhaka ga di tsamaisane le tlhaka ya modumopuo.	2-3	Morutwana o dumisitse mafoko a dirisa ditlhaka tsa medumopuo e a ithutileng yona. Mafoko a a leng mo letlhareng, a bontsha gore morutwana o buetse lefoko ka bonya jaaka khudu, mme a kwala medumopuo e a e utlwanng.	4-5

EXAMPLE



Rre o buisetsa
nna buka e ntšhwa.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group **4**

15 min



Shared Reading

Second Read

15 min

BUKATIRO YA 2 YA DBE
SETLHOGO: Abuti
DITSEBE: 98



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

Own Choice

Sound t

15 min

Phonic Words

tetema tautona toro terena tutela



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 5

15 min



Handwriting

Form new letter

Letter t

15 min

Handwriting Words

tena toropo

Handwriting Pattern:



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 6

15 min



Shared Reading

Post Read

15 min

BUKATIRO YA 2 YA DBE

SETLHOGO: Abuti

DITSEBE: 98

TEKOTLHALOGANYO:

DIPOTSO

Ke tiro efe e Jomo a e dirang?

O akanya gore go diragetse eng ka letaere la baesekele?

Ke didiriswa dife tse o di bonang tse Jomo a di dirisang?

A o kile wa petšha baesekele kgotsa wa bona mongwe a dira tiro e? Bua ka maitemogelo a gago.

Baesekele ya ga Jomo ke ya mebala e e ntseng jang?

DIKARABO

O petšha letaere la baesekele.

Dikarabo tsa maitemogelo a barutwana

Petšhe, sekgomaretsi le pompo.

Maitemogelo a barutwana.

Bohibidu le botala ba tlhaga



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

Own Choice

Sound t

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 7

15 min



Writing GR.1

15 min

Dipolelo:

Barutwana ba tla be ba kgona go:

- Thala setshwantsho go romela molaetsa
- Bua ka ditshwantsho tsa bona go romela molaetsa
- Buisa mafoko a medumopuo e ba e kwadileng.

Didiriswa:

- Dibuka tsa barutwana le ditshwantsho tsa bona tsa Labobedi.
- Setshwantsho sa morutabana sa Labobedi se thadilwe mo patitšhokong

Ipaakanyetso:

1. Baya barutwana mo maemong a go ka reetsa ka tloafalo.
2. Netefatsa gore manno a bona a phepa

Go diragatsa:

1. Ka Labobedi, re ithutile ka go oketsa mafoko re dirisa ditlhaka tsa medumopuo e re e ithutileng yona – Re ka BUELA LEFOKO KA BONYA JAAKA KHUDU mme ra kwala medumopuo yotlhe e re e utlwang.
2. Re a itse gore BAKWADI BA BUISA SE BA SE KWADILENG
3. Gompiano re ya go buisa se re se kwadileng!
4. Kopa morutwana mongwe go tla kwa pele le buka ya gagwe
5. Tlhalosa gore molekane mongwe le mongwe o tlile go bona sebaka sa go bua ka ga se a se kwadileng.
6. Tlhalosetsa morutwana yo o tlileng kwa pele ka ga se o se kwadileng. Buisa mafoko a o a kwadileng.
7. Kopa morutwana go buisa se a se kwadileng.
8. Naya morutwana tšhono ya go go tlhalosetsa setshwantsho se a se thadileng.

9. Kopa barutwana go buisa mafoko a ba a kwadileng

Ditaelo tsa molomo:

1. NAYA BARUTWANA DIBUKA
2. Tlhalosetsa barutwana gore bay a go GADIMA BA BUE.
3. Kopa barutwana go bula dibuka tsa bona fa ba thadileng ditshwantsho ka Labobedi
4. Bolelela barutwana gore ba ya go buisetsa ditsala tsa bona gonne BAKWADI BA BUISA SE BA SE KWADILENG.
5. Tlhalosetsa barutwana gore ba ya go dira GADIMA O BUE le batho ba ba dutseng fa thoko ga bona, ka tsela e le wena o dirileng ka yona
6. Fa barutwana ba dira GADIMA O BUE, tlhotlhoma le phaposi mme o reetse se barutwana ba se buang le go ba botsa dipotso.
7. Ka nako e e setseng, kopa barutwana go tla kwa pele mme ba buisetse ba bangwe ka se ba se kwadileng.



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 8

15 min



Listening and Speaking

Poster discussion

Kwa Gae

10 min

Assessment activity

20 min

Poster Discussion

Dipuisano (Dipotso le dikarabo tse di lebeleletsweng)

1. Ke diphaposi dife tse o di bonang? (phaposi ya boapelo, phaposi ya borobalo le phaposi ya bonno)
2. Ke phaposi efe e o e ratang? Goreng? (Karabo nngwe le nngwe e e maleba)
3. Ke eng se o se bonang kwa ntle ga letlhabaphefo? (ntšwa, mongwe a pagolola diaparo mo mogaleng.)
4. O akanya gore ke ngwana ofe yo mo tona mo lelapeng le? Goreng o akanya jalo? (Karabo nngwe le nngwe e e maleba)
5. A o ka rata go nna mo ntlong e? Goreng? (Karabo nngwe le nngwe e e maleba)

TIRWANA YA GO REETSA LE GO BUA:

Barutwana ba tsaya karolo mo go opeleng, diraeme kgotsa mo metshamekong.

Dipoelo:

Kwa bofelong ba thuto, barutwana ba tla bo ba:

- Opela dipina, ba dira diraeme mme ba tshameka metshameko.

Tlhaloso ya thuto:

1. Leka go ntshetsa barutwana kwa ntle go dira tirwana e.
2. Gopotsa barutwana ka ga melao e e latelang fa ba tshameka kgotsa ba opela dipina:
 - a. Barutwana ba reetse ka tidimalo fa o bua.
 - b. Ba beye diatla mo matlhakoreng kgotsa mo diropeng tsa bona fa o bua.
 - c. Ba go lebelele fa o bua.
 - d. Ba tswalele melomo ya bona fa o bua.
3. Dirisa nako e, go opela dipina tse barutwana ba di ratang, diraeme le metshameko.
4. Fa barutwana ba itumela go fetisisa kgotsa ba lapa, dirisa maano a go ba ngoka gore ba boele mo taolong. Jaaka:
 - a. 'Nngwe, pedi, matlho go wena. Nngwe, pedi, tharo, matlho go nna.'
 - b. Fa o kgona go nkutlwa, phaphatha gangwe. Fa o kgona go nkutlwa, phaphatha gararo.' Jalojalo.

Ntlha: Tirwana e, ga se ya maduo, fela ditshwaelo di ka rekotiwa jaaka tlhatlhobo e e sa tlamamang.

NTLHA: O tlile go nna le dithuto di le nne tsa go reetsa barutwana botlhe. Se, ke thuto ya ntlha go di le nne.

1	2
---	---



Morning Oral Work

- Buisanang ka ga letsatsi le letlha; maemo a bosa; ditiragalo dingwe le dingwe tse di botlhokwa.
- Ketekang malatsi a matsalo.



Phonics

Own Choice

Sound t

15 min



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 9

15 min



Writing

DBE workbook

15 min

BUKATIRO YA 2 YA DBE
DITSEBE: 65



Group Guided Reading Paired / Independent Reading



Group 10

15 min



Listening and Speaking

Rhyme/song/game

5 min

Assessment activity

10 min

NTLHA: O tlile go nna le dithuto di le nne tsa go reetsa barutwana botlhe. Se, ke thuto ya ntlha go di le nne.

1

2